დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 13- 19 სექტემბერი
N38 1398
ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

„სააკაშვილის მიმართ კანონის აღსრულებას და ციხეში ჩასმას ხელს ვერავინ და ვერაფერი შეუშლის!“

2-3

«თუ სააკაშვილი ჩამოვა, მისი მისამართი გახდება: რუსთავი, სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულება!»

„პრემიერმა ამთავითვე უნდა აიღოს პირობა პრეზიდენტისგან, რომ იგი არცერთ ვარიანტში არ შეიწყალებს სააკაშვილს!“

10

„კახი კალაძეს ძალიან ბევრი პატივისმცემელი ჰყავს, ჩათვალეთ, რომ უკვე გამარჯვებულია, მინიმუმ, 60 პროცენტს აიღებს!“

11

„გახარიას რაღაც ეშლება! თუ ჰგონია, რომ კახის დაამარცხებს, ძალიან ცდება!“

11

მხილებულია! გაშიფრულია!

ინტერვიუ თენგიზ ცერცვაძესთან



5-7

„ფილტვების გარდა კოვიდი აზიანებს სისხლის შემდედებელ სისტემას, გულს, სისხლძარღვებს, ნერვულ სისტემას, თირკმლებს, ღვიძლს და, პრაქტიკულად, ყველა ორგანოსა და ორგანოთა სისტემას!“

ყველაფერი კოვიდ-19-ის შესახებ

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორიოდე კვირაღა რჩება და მთავარი პოლიტიკური სუბიექტები „სოციოლოგიური ომის“ გადამწყვეტ ფაზაში შედიან. მაგალითად, კომპანია „ედისონ რისერჩმა“, რომლის მიერ წარმოებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგები არჩევნების რეალურ შედეგებს მიახლოებითაც კი არასოდეს დამთხვევია, გასულ კვირას კიდევ ერთი კვლევა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც „ქართული ოცნება“ ხმების 33 პროცენტს აიღებს, ნაცმოძრაობა კი — 25 პროცენტს; „ედისონ რისერჩის“ კვლევას საკუთარი შიდა კვლევით უპასუხა მმართველმა პარტიამ, რომელიც ამტკიცებს, რომ 48-პროცენტიანი რეიტინგი აქვს და არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს. მაინც რომელ კვლევას უნდა ენდოს საზოგადოება, როგორია რეალური სურათი და რა მოლოდინები აქვს ხელისუფლებას 2 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით? ამ და სხვა აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთ ლიდერს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს ***სოზარ სუბარს*** *ვესაუბრებით:*

„სააკაშვილის მიმართ კანონის აღსრულებას და მის ციხეში ჩასმას ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც ქვეყნის გარედან ხელს ვერავინ და ვერაფერი შეუშლის!“

სოზარ სუბარი: თუ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოვა, მისი მისამართი გახდება

რუსთავი, სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულება!

— „ქართული ოცნების“ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები რომ რეალობას ასახავს, ამაში ყველა 2 ოქტომბერს დარწმუნდება, როცა **კახა კალაძე არჩევნებს პირველივე ტურში დამაჯერებლად მოიგებს და „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის ყველა კანდიდატიც პირველივე ტურში გაიმარჯვებს.** რაც შეეხება ტელეკომპანია **„ფორმულას“** დაკვეთით ჩატარებულ **„ედისონ რისერჩის“** კვლევას, მის სიყალბეზე თუნდაც ის მეტყველებს, რომ ლეიბორისტულ პარტიას, რომელმაც შარშანდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხმების **1 პროცენტი** აიღო, ახლა **6-პროცენტიანი** რეიტინგი უწერია, არადა, საარჩევნო კამპანიას, ფაქტობრივად, არ აწარმოებს და უმეტეს უბნებში კანდიდატებიც კი არ ჰყავს. მაშ, რის ხარჯზე უნდა გაზრდოდათ ლეიბორისტებს რეიტინგი, თანაც, მთელი **5 პროცენტით?** ეს ყოვლად წარმოუდგენელი და არარეალურია.

— ე.ი. „ედისონ რისერჩი“ იტყუება?

— საერთოდ, **„ფორმულას“** დაკვეთით ჩატარებული კვლევები სანდო არასოდეს ყოფილა, მაგრამ ახლა, როცა მის მფლობელ **დავით კეზერაშვილს** საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა და **5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, „ფორმულას“** ათმაგი მოტივაცია აქვს, ვითარების ესკალაციისა და არჩევნების შემდეგ ქვეყნის არევისათვის იყოს მომართული. მოკლედ,

„ფორმულას“ დაკვეთით „ედისონ რისერჩის“ მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევა არა – საზოგადოების, არამედ კეზერაშვილის განწყობას გამოხატავს!

— ამბობთ, რომ კახა კალაძე თბილისის მერის არჩევნებს პირველივე ტურში მოიგებს, მაგრამ რამდენად რეალურია თქვენი ეს ოპტიმიზმი მაშინ, როცა დედაქალაქის მერობისათვის ბრძოლაში თქვენივე ხელისუფლების ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ჩაება?

— **გახარიას** ნამდვილად ჰქონდა მაღალი რეიტინგი მაშინ, როცა ჩვენი ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრი იყო და ეს კოვიდპანდემიის პირველ ტალღასთან წარმატებით ბრძოლამ განაპირობა, თუმცა, **დღევანდელი გადასახედიდან უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რამდენად წარმატებით მოახერხა გახარიამ პანდემიის მართვა, როცა ქვეყანამ შედეგად 17-პროცენტიანი ეკონომიკური ვარდნა მიიღო?**

გარდა ამისა, **გახარიას პირადი პასუხისმგებლობაა,** რომ საქართველოში კოვიდვაქცინაციის დაწყება დაგვიანდა. დიახ, ვერც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობა და ვერც ცალკე აღებული ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ იშოვიდნენ ვაქცინას მაშინ, როცა მის მოსაპოვებლად მთელ მსოფლიოში ბრძოლა იყო გაჩაღებული; ამას უშუალოდ პირველი პირის — **პრემიერ გახარიას** ჩართულობა და აქტიურობა სჭირდებოდა, მაგრამ მან ვერაფერი გააკეთა. სამაგიეროდ, ვითარება რადიკალურად შეიცვლა და საქართველომ ვაქცინების დიდი რაოდენობით შემოტანა შეძლო მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი **ირაკლი ღარიბაშვილმა** დაიკავა.

— და მაინც, როგორ ფიქრობთ, გახარიას არ გააჩნია რესურსი, რომ „ქართულ ოცნებას“ ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილი წაართვას?

— „ქართული ოცნების“ ამომრჩევლებისათვის და, საერთოდ, საღად მოაზროვნე საზოგადოებისათვის სრულიად ნათელია, რომ **გახარიამ უღალატა არამხოლოდ საკუთარ გუნდს, არამედ უღალატა სახელმწიფო ინტერესებს, კანონსა და სამართალს,** რომელთა უპირველესი დამცველიც თავად უნდა ყოფილიყო, როგორც პრემიერ-მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი.

მიუხედავად ამისა, საზოგადოების რაღაც ნაწილი მაინც ფიქრობდა, რომ **გახარიას პარტია** შეიძლებოდა, **ბიძინა**

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, **ჩამოვიდეს ბატონი სააკაშვილი,** გავერთობით ძალიან კარგად, მას შევპირდი, რომ **დავახვედრებ ჰალსტუხების ძალიან ლამაზ კოლექციას და შევაბრძანებ ციხეში, გარემონტებულ ციხეში, ეს არის სააკაშვილის ბედი.**

რატომ ვერ ჩამოდის, როგორ ფიქრობთ? იმიტომ, რომ **კურდღელია, ლაჩარია, მშიშარა კაცია.**

„ახალი თაობა“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

ჩამოვიდეს, ველოდებით. ძალიან მარტივად ვიმოქმედებთ. **მიხეილ სააკაშვილი არის დამნაშავე კონკრეტულ საქმეებზე და მას მოუწევს, პასუხი აგოს სისხლის სამართლის დანაშაულებზე,** რომელიც აქვს ჩადენილი.

„GTMEDIA“

კახა კუჭავა
პარლამენტის თავმჯდომარე

ვისურვებდი, რომ **სააკაშვილი, როგორც უკრაინის მოქალაქე,** არ ერეოდეს იმ ქვეყნის საქმეებში, რომლის მოქალაქეც აღარ არის.

„იმედინიუსი“

მამუკა მდინარაძე
ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

სააკაშვილი სად ჩამოდის, ისევ გახარია ხომ არ ჰგონია პრემიერი?

„იმედინიუსი“

„დაწყებულია გახარიას ბურჟულაძიზაციის პროცესი!“

ივანიშვილისა და „ქართული ოცნების“ მიერ ხელოვნურად შექმნილი ოპოზიცია ყოფილიყო. თვითონ **გახარია** და მისი გუნდის წევრებიც, როცა საქართველოს რეგიონებში ხალხს ხვდებოდნენ, ძალიან აქტიურად ცდილობდნენ, რომ სწორედ ეს „მესიჯი“ გაეშვათ და მოსახლეობაში გაეჩინათ განცდა, **თითქოს, ივანიშვილისა და „ოცნების“ პროექტს წარმოადგენენ.**

თუმცა, მას შემდეგ, რაც **ბიძინა ივანიშვილმა** საგანგებო განცხადება გაავრცელა და თქვა, რომ **გახარიას,** როგორც გუნდისა და სახელმწიფოს მოღალატეს, მასთან და „ქართულ ოცნებასთან“ აღარაფერი აკავშირებს, საზოგადოების დიდმა ნაწილმაც რეალური სურათი დაინახა, რის გამოც დღეს **გახარიას ბურჟულაძიზაციის პროცესია დაწყებული** — „ქართული ოცნების“ ყოფილი წევრები, რომლებიც მმართველ პარტიაზე იყვნენ განაწყენებული და **გახარიას პარტიას** შეუერთდნენ, ახლა უკვე ერთმანეთის მიყოლებით ტოვებენ მას. საბოლოო ჯამში, **გახარიას პარტიას ის დაემართება, რაც 2016 წელს პაატა ბურჭულაძის პარტიას მოუვიდა!**

— სიმართლე გითხრათ, მთლად ბოლომდე არ მესმის, თქვენი გუნდი რატომ მიიჩნევს „გახარიას მოღალატეობის კიდევ ერთ დადასტურებად“ იმას, რომ მან თბილისის მერობაზე საკუთარი კანდიდატურა დააყენა? გახარია ოპოზიციური პარტიის ლიდერია და რა გასაკვირია, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებდეს?

— **გახარიამ** თბილისის მერობაზე საკუთარი კანდიდატურა დააყენა იმის მიუხედავად, რომ ძალიან კარგად იცის, **მეორე ადგილზეც ვერ გავა!** თუ მაქსიმალურ ძალისხმევას გამოიჩენს და **კახა კალაძის** წინააღმდეგ მთელ თავის რესურსს ბოლომდე დახარჯავს, შესაძლოა, **ნიკა მელიას** მეორე ტურში გადაყვანას მიაღწიოს! **დიახ, გახარია იბრძვის არა თბილისის მერობისათვის, არამედ ნიკა მელიას მეორე ტურში გასაყვანად** და აქედანაც კარგად ჩანს მისი მოღალატეობა!

— ასეც რომ იყოს, არც ეს უნდა გიკვირდეთ, რადგან გახარია პრემიერობიდან სწორედ მელიას გამო გადადგა!

— **გახარიას** საქციელს **ღალატს** სწორედ იმიტომ ვარქმევთ, რომ მან უარი განაცხადა, კანონი აღესრულებინა და დაეპატიმრებინა **კრიმინალი მელია,** რომელმაც სახელმწიფოს უმძიმესი გამოწვევა „ესროლა“ — კანონს არ ვემორჩილები და, აბა, თუ ბიჭები ხართ, დამიჭირეთო! ასეთ დროს პრემიერ-მინისტრის ერთადერთი მოვალეობა იყო, საქართველოს მოქალაქეებისა და მთელი მსოფლიოსათვის ეჩვენებინა, რომ დიახ, ჩვენ ვართ შემდგარი ქვეყანა, სადაც კანონი კანონობს და მასზე მაღლა ვერავინ დადგება.

— გახარია ამბობს, რომ მელიას არდაჭერით სწორედ სახელმწიფოს სტაბილურობასა და ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს გაუფრთხილდა!

— როცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი საკუთარი საქციელით აჩვენებს, რომ სახელმწიფო არ არსებობს, სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი დარტყმა, რაც შეიძლება სახელმწიფოსა და მის ინსტიტუტებს მიადგეთ. **თუ ვინ გაახარა და ვის წისქვილზე დაასხა წყალი გახარიამ თანამდებობიდან გადადგომით, ძალიან კარგად გამოჩნდა მაშინ, როცა ნაცმოძრაობის ოფისში შეკრებილმა აქტივისტებმა საზეიმო ყიჟინა დასცხეს და ტაშის გრიალით აღნიშნეს პრემიერის გაქცევა;** გახარიას გადადგომიდან რამდენიმე საათში ნაცების ოფისში შეკრებილთა რაოდენობა 200-დან 800-მდე გაიზარდა და სწორედ ამის შემდეგ გახდნენ იძულებული ძალოვანი სტრუქტურები, **მელიას დაკავების ოპერაცია** განეხორციელებინათ, რაც უმაღლეს დონეზე გააკეთეს და კრიმინალი ისე აიყვანეს, რომ ერთი კაციც არ დაშავებულა.

მოკლედ, გახარიამ თანამდებობიდან გადადგომით ნაცმოძრაობის თამაში ითამაშა და იმავეს აკეთებს ახლაც, როცა ცდილობს, კახა კალაძის პირველივე ტურში გამარჯვებას ხელი შეუშალოს და ნიკა მელიას არჩევნების მეორე ტურში გასვლაში დაეხმაროს.

— თუმცა, ნაციონალური მოძრაობა და სხვა ოპოზიციური პარტიებიც გახარიას თქვენზე არანაკლებად აძაგებენ. როგორ ფიქრობთ, როცა ნაცებიც და ქოცებიც ერთნაირად ლანძღავენ, ეს გახარიას წისქვილზე არ ასხამს წყალს?

— სულ რამდენიმე დღის წინათ **სააკაშვილმა გახარიას „ინტელექტუალი“ უწოდა,** ოპოზიციაში კი თითქმის ყველამ დაივიწყა ის ეპითეტები, რომლებითაც მას პრემიერობის დროს ამკობდნენ. გარდა ამისა, **გახარია „მთავარი არხის“, „ფორმულასა“ და „ტვ პირველის“ პირდაპირი ეთერის ხშირი სტუმარია, სადაც მას და მის თანაპარტიელებს მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოს უქმნიან,** ე.წ. ჩამჭრელ კითხვებსაც კი აღარ უსვამენ და, ფაქტობრივად, აპიარებენ.

— სააკაშვილი ახსენეთ და იგი 2 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საქართველოში ჩამოსვლით იმუქრება!

— ეს სააკაშვილის მხრიდან მე-17 თუ მე-19 მუქარაა, რომელიც ამჯერადაც ფუჭი აღმოჩნდება და იგი კვლავ ვერ გაბედავს საქართველოში ჩამოსვლას!

— რომ გაბედოს?

— თუ სააკაშვილი ჩამოვა, ძალიან კარგი იქნება, რადგან მართლმსაჯულება აღსრულდება და კრიმინალი ექსპრეზიდენტი აღმოჩნდება იქ, სადაც მისი ადგილია – ციხეში!

მართალია, სააკაშვილი ამბობს — ქართული სასამართლოს მიერ ჩემთვის გამოტანილი განაჩენის ევროპაში არავის სჯერაო, მაგრამ **საქართველოში გვყავს ერთი კაცი, რომელსაც სააკაშვილის განაჩენის სჯერა და ვალდებულიც არის, სასამართლოს გადაწყვეტილება აღასრულოს.**

— ვის გულისხმობთ?

— მხედველობაში მყავს **სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულების დირექტორი,** რომელიც სააკაშვილს, მისი საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში, მიიღებს და კარგად გარემონტებულ საკანსაც გამოუყოფს!

— სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულება რომელია?

— ეს არის ყოფილი **„მატროსოვის ციხე“,** რომელიც ახლა **რუსთავშია გადატანილი** და სააკაშვილს, როგორც ყოფილი თანამდებობის პირს, სწორედ ამ დაწესებულებაში მოუწევს სასჯელის მოხდა!

მოკლედ, **თუ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოვა, მისი მისამართი გახდება რუსთავი, სასჯელაღსრულების მე-12 დაწესებულება!**

— ისე არ მოხდეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა, დასავლეთის ზეწოლით, სააკაშვილიც უგულავასავით, ოქრუაშვილივით და რურუასავით შეიწყალოს!

— ძალიან სერიოზული და გავლენიანი დასავლელი პოლიტიკოსები, რომლებიც საქართველოს მეგობრებად ითვლებიან, **ჩვენი ხელისუფლებისაგან კატეგორიულად მოითხოვდნენ, არ დაგვეწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა სააკაშვილის, მერაბიშვილის, ადეიშვილისა და რეჟიმის სხვა მაღალჩინოსნების მიმართ,** თუმცა, **მერაბიშვილმა** სასჯელი უკვე მოიხადა, **ბაჩო ახალაია** დღესაც ციხეშია, **სააკაშვილის, კეზერაშვილისა და ადეიშვილის** მიმართ კი კანონიერ ძალაში შესული განაჩენები არსებობს, რომლებიც აუცილებლად აღსრულდება.

— ე.ი. დასავლელი პოლიტიკოსები სააკაშვილსა და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსნებს პოლიტიკური დევნის მსხვერპლად მიიჩნევდნენ?

— არავითარ შემთხვევაში! **მათ არასოდეს დაუყენებიათ ეჭვქვეშ ქართული სასამართლოს განაჩენები სააკაშვილისა და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსნების მიმართ, მაგრამ მიაჩნდათ, რომ პოლიტიკურად მიზანშეწონილი იქნებოდა, თუ ყოფილი ხელისუფლების ჩინოვნიკებს ციხეში არ გავუშვებდით.** მიუხედავად ამისა, ჩვენ არა — პოლიტიკური კონიუნქტურის, არამედ სამართლის უზენაესობის გზით წავედით და ასე იქნება ახლაც, თუ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოსვლას გაბედავს!

დიახ, **სააკაშვილის მიმართ კანონის აღსრულებას და მის ციხეში ჩასმას ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც ქვეყნის გარედან ხელს ვერავინ და ვერაფერი შეუშლის!**

ესაუბრა

ჯაბა ხუბუა

„კახა კალაძე არჩევნებს პირველივე ტურში დამაჯერებლად მოიგებს!“

„გახარია იბრძვის არა თბილისის მერობისათვის, არამედ ნიკა მელიას მეორე ტურში გასაყვანად!“

კვირგვინოსნები

ირაკლი კობახიძე

„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

1 პროცენტიც რომ ავიღოთ, **არავითარი რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები არ იქნება,** ეს ერთი; მეორე — **სააკაშვილი რომ ჩამოვიდეს, მოხვდება შესაბამის დაწესებულებაში;** მესამე — **ქუჩაში გამოხვალთ, შეხვალთ უკან სახლებში.**

„რეზონანსი“

ლევან ხაბეიშვილი

პარლამენტარი

სააკაშვილის განცხადება საქართველოში ჩამოსვლასთან დაკავშირებით პირველად რომ გავიგე, მაშინ ჩემი შვილი ახალშობილი იყო, წელს ის მეორე კლასში მიდის. ასე რომ, ამით მთლიანად ჩანს, რაზეც ვსაუბრობთ. **ნაციონალური მოძრაობა მარგინალიზაციის გზაზე იდგა და დღეს ისინი არიან ფინიშის სწორზე.** დარჩენილი აქვთ ერთადერთი გზა, ეს არის **რადიკალიზაცია და სამოქალაქო დაპირისპირება.**

„იმედინიუსი“

გიორგი ვოლსკი

პარლამენტარი

სააკაშვილის განცხადება პოლიტიკური უზნეობის პიკია, საუბარს იწყებს ევროპული ფასეულობებით და ამთავრებს **შარაგზის ყაჩაღის** გამონათქვამებით.

„იმედინიუსი“

პაატა ზაქარეიშვილი

კონფლიქტოლოგი

სააკაშვილი თუ ახლა არ ჩამოვიდა, მაშინ კაპიკია მისი ფასი! ერთადერთი ნორმალური გადაწყვეტილება იქნება, **ჩამოვიდეს და ჩაჯდეს ციხეში!**

„ახალი თაობა“



სოსო ცინცაძე

პოლიტოლოგი

გამორიცხულია, რომ სააკაშვილი ჩამოვიდეს. თუ ჩამოვა, პატიმრობა გარანტირებული აქვს.

„ახალი თაობა“

ეპოქა დამთავრდა!

ბელმონდოს სიკვდილი

2021 წლის 6 სექტემბერს გარდაიცვალა და 10 სექტემბერს პარიზში, სენ-ჟერმენ დე-პრეს ეკლესიაში მიწას მიაბარეს 89 წლის ფრანგი მსახიობი ჟან პოლ ბელმონდო.

დაკრძალვამდე ერთი დღით ადრე, 9 სექტემბერს, ფრანგმა სამხედროებმა **ენიო მორიკონეს** უკვდავი მუსიკის ფონზე **ინვალიდების სასახლის** ეზოში, სადაც ნაპოლეონია დასაფლავებული, პატივისცემის ნიშნად **ბელმონდოს კუბო** შეასვენეს.

1821 წლის 5 მაისს, როცა ინგლისელების მიერ დატყვევებული და დაპატიმრებული **ნაპოლეონი** მოკვდა, პარიზში თქვეს — **საფრანგეთში დამთავრდა გმირებისა და ტიტანების ეპოქა და დაიწყო ჩარჩი ვაჭრებისა და ნაძირალების დრო!**

ვინც ეს თქვა, არ შემცდარა, რადგან მთელი ასოცი წლის განმავლობაში, ვიდრე საფრანგეთს **შარლ დე გოლი** არ მოევლინა, ქვეყანას გმირი მართლაც არ ჰყოლია. სამაგიეროდ, **ჟან პოლ ბელმონდომ** მოირგო გმირების როლი. **ბელმონდოს სიკვდილით,** რომელიც უკანასკნელ გზაზე თავისმა განუყრელმა მეგობარმა **ალენ დელონმა** გააცილა, არამარტო ფრანგულ კინემატოგრაფიაში, არამედ **მთელ მსოფლიოში გმირების ეპოქა დამთავრდა!**

დასრულდა დრო ჟან ვალჟანისა, რომელმაც კოზეტისა და მარიუსის სიყვარული ტიტანური მხრებით ატარა და გადაარჩინა. ეს ის **ჟან ვალჟანია,** რომელიც თავისი ქალიშვილის სანახავად ყოველდღე მიიჩქაროდა, მაგრამ რაც უფრო ეწადა მშვენიერი კოზეტისა და მარიუსის ნახვა, მით უფრო შორდებოდა მათ... მსოფლიო ლიტერატურაში მსგავსი ამაღელვებელი მომენტი იშვიათია.

დასრულდა დრო დ'არტანიანისა, რომლის დაშნასაც ახალგაზრდა **ბელმონდო** უდიდესი გატაცებითა და მონდომებით იქნევდა.

დასრულდა დრო მაიორ ჟოსდენ ბომონისა, რომელიც კინოფილმ **„პროფესიონალში“ ბელმონდოს** საკულტო როლად იქცა. **შეუძლებელია, უსმინო ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას, რომლის ფონზეც ბელმონდოს კინოგმირს კლავენ და არ დაფიქრდე იმ უდიდეს დეკადანსზე, რომელიც მსოფლიო ცივილიზაციამ უკანასკნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში განიცადა.**

ფაქტია, რომ პოლიტიკაშიც, კინოხელოვნებაშიც, ლიტერატურაშიც და მხატვრობაშიც ვერავინ დაწერს, დახატავს, გადაიღებს, ითამაშებს და გაიმარჯვებს ისე, როგორც აქამდე იყო... ჩვენ ვერასოდეს ვიხილავთ ისეთ **„გურიის მთებსა“** და **„მთაწმინდის მთვარეს“,** რომელსაც **გალაკტიონმა** უმღერა... ვერც **„კაბირიას ღამეებს“** გადაიღებს ვინმე, სადაც შეუდარებელმა **ჯულიეტა მაზინამ** მართლაცდა ეპოქა შექმნა. აღარასოდეს დაიბადება მეორე **ფედერიკო ფელინი, მარჩელო მასტროიანი,** უკვდავი **„ძამპანო“** — **ენტონი ქვინი, სოფი ლორენი, ნინო როტა, სერგო ზაქარიაძე** და **აკაკი ხორავა,** რომლებიც ისეთივე განუმეორებელი არიან, როგორც **„ვეფხისტყაოსანი“.** მამუკა ხაზარაძის ამ სამარცხვინო უბორნიის პოეტებისა და პედორასტების (ცენზურა ჩვენია. რედ.) ფონზე, არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში მხატვრული სიტყვა, ლიტერატურა და, ზოგადად, ხელოვნება მოკვდა. აღარაფერს ვამბობთ 1941 წლის 7 ნოემბრის ისტორიულ პარადზე, რომელიც ერთადერთ კაცს შეეძლო, მზისქვეშეთში ჩაეტარებინა და ისიც ქართველი იყო — **დიდი სტალინი!**

სხვათაშორის, **ენიო მორიკონემ,** რომლის უკვდავი მუსიკის ფონზეც, როგორც წესი, გმირები იღუპებიან, კინოფილმ **„პროფესიონალში“** გამოყენებული ჰანგები ათი წლით ადრე შექმნა, ვიდრე ფილმს გადაიღებდნენ... **ბელმონდოს** ეს მუსიკა მოუსმენია თუ არა, მაშინვე უთქვამს — **აუცილებლად ვითამაშებ ისეთ ფილმში, რომელიც ამ მუსიკით დამთავრდება და მე მომკლავენო!**

1981 წელს ასეთი ფილმი მართლაც გადაიღეს — **„პროფესიონალი“.**

ბელმონდო, როგორც უდიდესი პროფესიონალი და უკანასკნელი რაინდი, ფრანგმა სამხედროებმა სწორედ **ენიო მორიკონეს** მუსიკის ფონზე გააცილეს **„ინვალიდების სასახლის“** ეზოდან, სადაც **ომის ღმერთი ნაპოლეონია დასაფლავებული...**

1840 წლის 15 დეკემბერს, როცა **ნაპოლეონის** ძვლები წმინდა ელენეს კუნძულიდან პარიზში ჩამოასვენეს, მთელი საფრანგეთი ფეხზე დადგა. იმპერატორს თვალცრემლიანი ეგებებოდნენ თავისი საიმპერატორო გვარდიის მებრძოლები, რომლებსაც თმა და წვერ-ულვაში გათეთრებოდათ და ხელებიც უკანკალებდათ, მაგრამ გული კვლავაც ლომივით უძგერდათ. **ნაპოლეონის** სურვილი იყო, დაესაფლავებინათ მდინარე სენის ნაპირას, ფრანგ ხალხს შორის, რომელიც მას ასე ძალიან უყვარდა. როგორც **პრეზიდენტმა მაკრონიმ** განაცხადა, **ჟან პოლ ბელმონდოც** ფრანგ ხალხს ძალიან უყვარდა, რადგან ის ფრანგებს ძალიან ჰგავდა, ამიტომ უდიდესი პატივისცემის ნიშნად მისი ცხედარი ჯერ **ინვალიდების სასახლის** ეზოდან გამოასვენეს და მეორე დღეს **სენ-ჟერმენ დე-პრეს ეკლესიაში** დაკრძალეს.

წავიდა ჟან ვალჟანი, რომელიც კონჩიტებისა და უკანასკნელი ნაძირალების მიერ საფრანგეთში ეკლესიების რბევასა და პარიზის ღვთისმშობლის გადაწვას მოესწრო.

წავიდა რაინდი, რომელმაც საკუთარი თვალით ნახა ევროპის დაცემა და დაგვიტოვა ბრწყინვალე მაგალითი ბრძოლისა და ცხოვრებისა, რომელიც ჩვენს ეპოქაში აღარ განმეორდება.

„წიწამურში რომ მოჰკლეს ილია, მაშინ ეპოქა გათავდა დიდი“ — თქვა გალაკტიონმა...

ბელმონდოს სიკვდილით მართლაც **ეპოქა დამთავრდა!**

ყველაფერთან ერთად დასრულდა ეპოქა იმ ულამაზესი ქალწულებისა, რომელთა დასაპყრობადაც **ბელმონდოს** მსგავსი ვაჟკაცები ცეცხლსა და სიკვდილს არ უშინდებოდნენ. ახლა არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში პედორასტების (ცენზურა ჩვენია. რედ.), **თამარ კინწურაშვილის მსგავსი წითელთავიანი ყიზილბაშებისა და მისთანების დროა.**

ამიტომ **ბელმონდო** ბედნიერია, რომ **ენიო მორიკონეს** უკვდავი მუსიკით **ნაპოლეონის** საფლავის მუზეუმიდან გააცილეს.

დიდი პროფესიონალი წავიდა და დაგვიტოვა არეული და სიბილწესა და გარყვნილების მორევში ჩაძირული მსოფლიო, სადაც **ბელმონდოს** მსგავს რაინდებს ჯერჯერობით მომავალი არა აქვთ!

დიტო ჩუბინიძე

საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ჟან პოლ ბელმონდოს კუბოსთან

წავიდა რაინდი, რომელმაც საკუთარი თვალით ნახა ევროპის დაცემა და დაგვიტოვა ბრწყინვალე მაგალითი ბრძოლისა და ცხოვრებისა, რომელიც ჩვენს ეპოქაში აღარ განმეორდება!

კვირგვინოსნები

ნიკოლ ფაშინიანი
სომხეთის პრემიერ-მინისტრი

მადლობა იმ შესაძლებლობებისთვის, რაც შექმნილია **საქართველოში მცხოვრები სომხების** თვითმყოფადობის განვითარებისა და შენარჩუნებისთვის.

ჩვენი ურთიერთობებისთვის **ძალზედ მნიშვნელოვანია საქართველოში მრავალრიცხოვანი სომხური დიასპორის არსებობა** და ვფიქრობ, რომ **საქართველოს სომხები,** როგორც საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქეები, საქართველოს განვითარების საქმეში მნიშვნელოვანი აქტორები იქნებიან.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

სპარტაკ ქობულია
„საქართველოს რესპუბლიკის“ მთავარი რედაქტორი

როცა ქვეყნის პრეზიდენტი, საქართველოს მთავარსარდალი, ერთობ გამოცდილი ევროპელი (თანაც, ფრანგი!) დიპლომატი **სალომე ზურაბიშვილი** ასე პრინციპულად შემოულაწუნებს პოზიციასაც და ოპოზიციასაც, გულწრფელად უნდა გვიხაროდეს, რომ საქართველო ჭეშმარიტი ევროპული დემოკრატიის გზას ადგას და მაღალ ეშელონებშიც კრიტიკული სიტყვის თავისუფლება უზენაესი ღირებულებაა.

2 ოქტომბერს ამომრჩეველთა უმრავლესობამ **ხმა მივცეთ** საქართველოს გადამრჩენელ **„ქართულ ოცნებას“.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

ძვირფასო ევროპარლამენტარებო, „ქართულ ოცნებას“ რა პირით ეუბნებით, რუსული ორბიტისკენ იხრებითო, როცა შუაგულ ევროპაში, **ევროპარლამენტში „ევროპის სახალხო პარტიის“ სახით რუსეთის დუმის პარტიული ფილიალია გახსნილი?**

რა ქნას ამ პატარა საქართველომ და მისმა ხელისუფლებამ — **ცალკე რუსულ ოკუპაციას ებრძოლოს, ცალკე კიდევ ევროსტრუქტურებში მოკალათებული დასავლურად გადაცმული რუსული აგენტურის იერიშები მოიგერიოს?**

„საერთო გაზეთი“

თენგიზ ცერცვაძე:

კოვიდი ფსიქიკაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს, იწვევს შფოთს, მეხსიერების დაქვეითებას და სხვა მძიმე გართულებებს!



ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის გენერალური დირექტორი, პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე თავის ბრწყინვალე გუნდთან ერთად კოვიდპანდემიის მძლავრობის ჟამს საქართველოს იმედია. *მის მიერ გაცემულმა სწორმა რეკომენდაციებმა და მკურნალობის ინოვაციურმა მეთოდებმა პანდემიის დასაწყისში საქართველოს სამაგალითო და კოვიდისგან უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი შესძინა, მაგრამ ჩვენმა მუცელღმერთობამ, უწესრიგობამ და შემოღებული შეზღუდვებისადმი აგდებულმა დამოკიდებულებამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა.* ***თენგიზ ცერცვაძე კოვიდპანდემიის მიმდინარეობასა და საფრთხეებს მიმოიხილავს და აცხადებს, რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ამბიციადა-უკმაყოფილებელი ადამიანების გავლენის ქვეშ მყოფმა კლინიკებმა თავიდანვე უარი თქვეს როგორც რემდესივირის, ისე ტოცილიზუმაბის გამოყენებაზე, რითიც ავადმყოფებს ძალიან ცუდი სამსახური გაუწიეს:***

— **კოვიდი ძალიან ვერაგი და საშიში დაავადებაა,** რომლითაც 2019 წლის დეკემბრიდან დღემდე მსოფლიოში **224 მილიონზე მეტი** ადამიანი დაავადდა და მათგან **4.6 მილიონზე მეტი** გარდაიცვალა. თავიდან, როცა გამოცდილება არ არსებობდა, **კოვიდით** გამოწვეული ლეტალობა 5-20 პროცენტს შეადგენდა. მართალია, დღეს ეს მაჩვენებელი საშუალოდ 2 პროცენტამდე შემცირდა, მაგრამ ეს ციფრი მაინც მაღალია.

— კოვიდი კიბოს, შიდსის, ჰეპატიტებისა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ფონზეც ყველაზე ვერაგი დაავადებაა?

— ზოგადად თუ ვიტყვით, **გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და კიბო მსოფლიო მედიცინის ნომერ პირველ პრობლემად და სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირ მიზეზად რჩება, მაგრამ, ვინაიდან ეს დაავადებები გადამდები არ არის, ისინი საზოგადოებაში ასეთ პანიკასა და შეზღუდვების დაწესების აუცილებლობას არ იწვევენ.** რაც შეეხებათ C და B ჰეპატიტებსა და შიდსს, მართალია, ისინი გადამდები ინფექციებია და, მაგალითად, **B ჰეპატიტი კოვიდზე უფრო ფართოდაც კი არის გავრცელებული,** მაგრამ ეს დაავადებები მხოლოდ ინფიცირებული სისხლით, ამ სისხლით დაბინძურებული ინსტრუმენტებით და სქესობრივი კონტაქტით გადაეცემა და არცერთი მათგანი ჰაერით და საყოფაცხოვრებო კონტაქტებით არ ვრცელდება. ამდენად, მათგან თავის დაცვა შედარებით ადვილია. მაგრამ ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები ვირუსული ინფექციები სულ სხვა პრობლემაა და მათგან თავის დაცვა გაცილებით ძნელია, რადგან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნისას შესაძლოა, ისე დაინფიცირდე, რომ ვერც კი გაიგო.

— რა იყო კოვიდის მკურნალობისა და მართვის პროცესში მსოფლიო მედიცინის ყველაზე დიდი შეცდომა?

— როცა **კოვიდი** გამოჩნდა, მსოფლიო მედიცინას მის შესახებ არავითარი ცოდნა და გამოცდილება არ ჰქონდა. ამდენად, **როცა არ არსებობდა ცოდნა, იქ იყო შეცდომებიც!** მაგალიათად, **ვირუსის მკურნალობა ანტიბაქტერიული პრეპარატებით შეცდომაა,** რადგან ის ვირუსზე არ მოქმედებს! გრიპის დროსაც ძალიან ბევრი ექიმი იწყებს მკურნალობას ანტიბიოტიკებით, რაც ასევე შეცდომაა! დასაწყისში **კოვიდის** სამკურნალოდ არ იყენებდნენ სტეროიდებს, რაც ასევე მცდარი აღმოჩნდა და ა.შ. ვიმეორებ: **დასაწყისში ჩვენ არ ვიცოდით, რა უნდა გაკეთებულიყო კოვიდის დასამარცხებლად და მსოფლიო მედიცინაში შეცდომებიც ამან გამოიწვია!**

— რამ დაგაყენათ კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში სწორ გზაზე?

— პირველი, რამაც ჩვენ სწორ გზაზე დაგვაყენა, გახლდათ იმის დადგენა, რომ **კოვიდი არ არის მხოლოდ სასუნთქი გზების დაავადება და იგი ფილტვების გარდა, პირველ რიგში, აზიანებს სისხლის შემდედებელ სისტემას, გულსა და სისხლძარღვებს, ნერვულ სისტემას, თირკმლებს, ღვიძლს და, პრაქტიკულად, ყველა ორგანოსა და ორგანოთა სისტემას.** სანამ ამას მსოფლიო მედიცინა გააცნობიერებდა, მანამდე კოვიდის მართვაში იყო შეცდომები და მცდარი მიდგომები, მაგრამ, როდესაც ეს გავიგეთ, უკვე ნათელი გახდა, რომ **კოვიდს უნდა უმკურნალო არამხოლოდ ანტივირუსული და სიცხის დამწევი მედიკამენტებით, არამედ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოახდინო სხვა ორგანოთა სისტემების დაზიანების ხარისხისა და რისკების შეფასება და პარალელურ რეჟიმში უმკურნალო მათ.** ერთი სიტყვით, კოვიდი არ არის მხოლოდ ინფექციონისტისა და რეანიმატოლოგის კომპეტენცია და უნდა იმართებოდეს ექიმთა მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ. დღეს, როცა ჩვენთან კოვიდით ინფიცირებული ავადმყოფი შემოჰყავთ, მას ნახულობს არამხოლოდ ინფექციონისტი და რეანიმატოლოგი, არამედ, ჰემატოლოგი — სისხლის შედედების სპეციალისტი, პულმონოლოგი, კარდიოლოგი, და თუ საჭირო გახდა, ნევროპათოლოგი, ენდოკრინოლოგი და სხვა, ანუ, პრაქტიკულად, ყველა სპეციალობის ექიმი.

> **„ფილტვების გარდა კოვიდი აზიანებს სისხლის შემდედებელ სისტემას, გულს, სისხლძარღვებს, ნერვულ სისტემას, თირკმლებს, ღვიძლს და, პრაქტიკულად, ყველა ორგანოსა და ორგანოთა სისტემას!“**

კოვიდპანდემიის დაწყებიდან ძალიან მალე გახდა ცნობილი, რომ **კოვიდით ავადმყოფების მნიშვნელოვანი ნაწილი თრომბოემბოლიური გართულებებით ილუპებოდა,** რის გამოც ამის საწინააღმდეგოდ სწრაფად დაინერგა ანტიკუაგულაციური თერაპია, ანუ სისხლის გამათხელებლებით მკურნალობა. თავიდან იყო გაურკვევლობა, თუ ვისთვის დაენიშნათ სისხლის გამათხელებლები — მხოლოდ მძიმე პაციენტებისთვის თუ მსუბუქი ავადმყოფებისთვისაც. გამოცდილებამ და კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ანტიკუაგულაციური თერაპია უნდა ჩაუტარდეს ყველა ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს! მართალია, ამან თრომბოემბოლიური გართულებების რისკი მთლიანად ვერ მოსპო, მაგრამ მინიმუმამდე შეამცირა. ბინაზე დარჩენილებს ანტიკუაგულაციური მკურნალობა რუტინულად არ სჭირდებათ! თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში რისკების შეფასების გზით გადაწყვეტილებას იღებს მკურნალი ექიმი. **იყო მცდელობა, კოვიდის წინააღმდეგ გამოეყენებინათ ისეთი ანტივირუსული პრეპარატები, რომლებსაც გრიპის დროს იყენებენ — ტამიფლუ, ფავიპირავირი, აგრეთვე ჰიდროქსიქლოროქინი, ანუ პლაქვენილი, ლოპინავირ/რიტონავირი, ინტერფერონები და სხვები, მაგრამ ამან არ გაამართლა.**

— რომელი იყო ის პირველი პრეპარატი, რომელმაც კოვიდთან ბრძოლაში განსაკუთრებული ეფექტი აჩვენა?

— პირველი ასეთი პრეპარატი, რომელმაც სიკვდილიანობა მნიშვნელოვნად შეამცირა, გახლდათ სტეროიდები, კერძოდ, **დექსამეტაზონი.** დიდი კვლევებით დადგინდა, რომ სტეროიდები მნიშვნელოვნად ამცირებენ კოვიდით გამოწვეულ გართულებებს და სიკვდილის რისკებს, მაგრამ სტეროიდები ყველას არ სჭირდება და ის მხოლოდ ჟანგბადდამოკიდებული ავადმყოფებისთვის არის ეფექტის მომტანი, ხოლო **ჟანგბადდამოკიდებული ავადმყოფი აუცილებლად ჰოსპიტალში უნდა იყოს და მისი ბინაზე გაჩერება არ შეიძლება.** ასეთებს ენიშნებათ **დექსამეტაზონი** დღეში 6 ან 20 მილიგრამის ოდენობით ინტრავენურად, გააჩნია პაციენტის სიმძიმეს.

— დექსამეტაზონის გარდა ასეთ დროს კიდევ რომელი

გაგრძელება მე-6 გვერდზე

ყველაფერი კოვიდ-19-ის შესახებ

კვირგვინოსნები

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის“ ლიდერი

„პროდასავლური პარტიები ერთობლივ კომუნიკეს ვაქვეყნებთო“ — განაცხადა **გიგა ბოკერიამ. პროდასავლური პარტიები** რომლები ხართ? **პატიმრებს რომ აუპატიურებდით? პოლიტპატიმრებით რომ გქონდათ ციხე გავსებული? „იმედი“ რომ დაარბიეთ? მერაბიშვილის ცოლისა და სხვების დავალებით ახალგაზრდებს რომ ხოცავდით? თუ ხაზარაძე-ჯაფარიძის მსგავსად გაჭირვებულ ხალხს მევახშეობით სახლებიდან რომ აგდებდით და სხვის „ვტარიაკზე“ გაზრდილი „ბომჟი“ კეზერაშვილი რომ გახადეთ მილიარდერი?!**

პროდასავლურობა თუ მანიაკობას, წამებას, მკვლელობას და მევახშეობას ნიშნავს, მაშინ ან დასავლეთი გამოშტერდა და ან დედამიწამ შეიცვალა პოლუსები.

დასავლური დემოკრატია კი არა, იმ გიჟის დაბრუნება გსურთ ხელისუფლებაში, რათა უარესად გაანადგუროთ სამშობლო და თქვენი ავადმყოფური ვნებები დაიკმაყოფილოთ!

„ალია“

ირაკლი ჩიქოვანი
პარლამენტარი

ჩვენი ოპონენტები საზოგადოებას სთავაზობენ **ე.წ. რეფერენდუმს.** რეფერენდუმი ამ ქვეყანაში ჩატარდა დამოუკიდებლობის აღდგენაზე. აქაც ფლიდობთ, აქაც ტყუით, აქაც ცდილობთ, საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოთ და თავი გაუტოლოთ იმ დიდ იდეას, რომელიც **რეფერენდუმს** უკავშირდებოდა. რეფერენდუმი ამ ქვეყანაში ჩატარებულია, **საქართველოს ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც განაგრძობს ამ ქვეყნის მართვას 2024 წლამდე.**

„აიპრესი“

გიორგი გახარია
პარტია „საქართველოსთვის“ ლიდერი

თქვენ ხომ არ გგონიათ, რომ მართლა მელიასთვის გადავდექი? მარტივი მიზეზის გამო გადავდექი. როგორც კი დავინახე, რომ პარტიის ნაწილი **პარტიულ ინტერესებს,** რაც მათი პერსონალური ინტერესები უფრო იყო, **სახელმწიფო ინტერესებზე** უფრო მაღლა აყენებს, რა თქმა უნდა, მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე. არცერთი წამით და არცერთი წუთით ამას არ ვნანობ. იმავეს გავაკეთებდი. **რატომ გადავდექი, იცით?** იმიტომ, რომ დღეს **ნიკა მელია** არჩევნების კანდიდატი კი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მსჯავრდებული და იხდიდეს სასჯელს. ადამიანი, რომელმაც ფიზიკური შტურმი მიიტანა პარლამენტზე. წარმოგიდგენიათ, ხომ? **ამაზე პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდეს „ოცნება“,** მეგონა, რომ გონიერება გაიღვიძებდა, მაგრამ არ გაიღვიძა.

„პირველი არხი“

პროფესიონალის სიტყვა

ყველაფერი



თენგიზ ცერცვაძე:

ჭარბწონიანი კოვიდპაციენტები დაავადების დამძიმების გაზრდილი რისკის ქვეშ არიან, ზოგჯერ უფრო მეტადაც კი, ვიდრე გულისა და ფილტვების დაავადებების მქონე კოვიდინფიცირებულები!

დასაწყისი მე-5 გვერდზე

სტეროიდი შეიძლება გამოვიყენოთ?

— **დექსამეტაზონი** შესაძლოა, შეიცვალოს **მეთილპრედნიზოლონით/სოლუმედროლით** და **პრედნიზოლონით,** ოღონდ შესაბამისი დოზებით... მათი ეფექტი დაახლოებით ერთნაირია, მაგრამ კვლევებმა აჩვენა, რომ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს **დექსამეტაზონს,** თუმცა, მისი სხვა სტეროიდებით შეცვლაც შესაძლებელია. გარდა ამისა, თავიდანვე ცნობილი გახდა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ავადმყოფისთვის ჟანგბადის მიწოდებას. **თუ სისხლში ჟანგბადის სატურაცია 93 პროცენტზე ნაკლებს უჩვენებს, პაციენტს ჟანგბადი უნდა მიეწოდოს.**

— ჟანგბადის მიწოდების სხვადასხვა ხერხი არსებობს და კონკრეტულ შემთხვევაში რომელ ხერხს ვირჩევთ?

— ჟანგბადის მსუბუქი უკმარისობის დროს მას პაციენტს ცხვირში დაბალი ნაკადით კანულით ან ნიღბით მივაწოდებთ, მაგრამ, თუ ეს არ ყოფნის და სატურაცია მაინც დაბალი რჩება, მაშინ ჟანგბადი უნდა მივაწოდოთ ე.წ. მაღალი ნაკადით, რომელსაც სპეციალური აპარატურა სჭირდება. თუ ესეც არასაკმარისია, მაშინ ჟანგბადის მიწოდება ხდება მექანიკური ვენტილაციით. არსებობს **ე.წ. „სიპაპ-რეჟიმი“** (CPAP), როცა ავადმყოფს სპეციალურ ნიღაბს უკეთებენ და მაღალი წნევით ჟანგბადს მიაწვდიან. ბოლო საფეხური არის **ინტუბაცია,** როდესაც პაციენტი გადაჰყავთ ინვაზიურ ვენტილაციაზე, ანუ **ინტუბაციაზე.** კოვიდპანდემიის დასაწყისში, როდესაც ფილტვების დაზიანების სპეციფიკა და მექანიზმები ცნობილი არ იყო, ე.წ. მაღალი ნაკადით ჟანგბადის მიწოდებას, პრაქტიკულად, არ იყენებდნენ, ავადმყოფი პირდაპირ გადაჰყავდათ **ინტუბაციაზე,** რაც სერიოზული შეცდომა აღმოჩნდა და ამან სიკვდილიანობა გაზარდა. **კანადელმა და იტალიელმა ექიმებმაც აღიარეს, რომ ინტუბაციის ხშირი გამოყენება შეცდომა იყო და ხალხს ერთგვარად ბოდიშიც მოუხადეს.**

— კოვიდპაციენტებს ანტიბიოტიკები არცერთ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ?

— როცა **ვირუსულ ინფექციას** მოგვიანებით თან ერთვის **ბაქტერიული ინფექციები** — ბაქტერიული პნევმონია ან სეფსისი, ასეთ დროს **ანტიბიოტიკების** გამოყენება აუცილებელია, რათა ავადმყოფი ბაქტერიული ინფექციით არ დაგვეღუპოს. სხვა შემთხვევაში, **როცა კოვიდინფიცირებულ ავადმყოფს ბაქტერიული გართულებები არა აქვს, ანტიბიოტიკებით მკურნალობა საჭირო არ არის.** ექიმის კომპეტენცია სწორედ მაშინ გამოჩნდება, როცა ის გაარჩევს, როდის გვაქვს საქმე მხოლოდ **ვირუსულ ინფექციასთან** და როდის ერთვება **ბაქტერიული ინფექცია.** ცხადია, ამ ყველაფრის დიფერენცირებისთვის ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული/რადიოლოგიური კვლევები არსებობს.

— რას იტყვით პრეპარატ რემდესივირის შესახებ, რომელიც კოვიდპაციენტების სამკურნალოდ საქართველოში პირველად თქვენ გამოიყენეთ და ამის გამო პოლიტიკურად ანგაჟირებულმა და ჩასაფრებულმა ადამიანებმა გაგლანძღეს?

— თავიდან **რემდესივირმა** ჯანმო-ს ერთ-ერთ კვლევაში ვერ აჩვენა ის ეფექტი, რასაც მისგან მოელოდნენ. სწორედ ამის გამო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ არ დაუჭირა მხარი **რემდესივირის** გამოყენებას, რაზეც აპელირებენ კიდეც ამ მედიკამენტის მოწინააღმდეგეები, მაგრამ სხვა კვლევებმა დაადასტურა, რომ **რემდესივირი** მართალია, იდეალური მედიკამენტი არ არის, მაგრამ დღეს არსებულ ყველა სხვა ანტივირუსულ მედიკამენტზე უკეთესია, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ ის სწორად იქნება გამოყენებული და დღეს იგი მთელ მსოფლიოში წარმატებით გამოიყენება.

— თუ შეიძლება, უფრო კონკრეტულად!

— საქმე იმაშია, რომ **რემდესივირი** როგორც ყველა ანტივირუსული პრეპარატი ეფექტიანია დაავადების ადრეულ სტადიაზე (არაუგვიანეს 10 დღისა), როცა ორგანიზმში ვირუსის აქტიური რეპლიკაცია (გამრავლება) ხდება, ხოლო უფრო გვიან სტადიაზე, როცა დაავადების დამძიმება და ფილტვების მძიმე დაზიანება ძირითადად იმუნური მექანიზმებითაა გამოწვეული, აგრეთვე რეანიმაციაში მყოფ და ინტუბირებულ პაციენტებში **რემდესივირის** გამოყენებას აზრი არა აქვს. ჯანმოს კვლევაში **რემდესივირის** დაბალი ეფექტიანობა, სავარაუდოდ, სწორედ იმით იყო გამოწვეული, რომ მას აძლევდნენ პაციენტებს 10 დღის შემდეგაც და რეანიმაციაში და ინტუბაციაზე მყოფებსაც. მას შემდეგ, რაც სხვა კვლევებით შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება დაგროვდა, ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა.

სადღეისოდ **რემდესივირი პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ანტივირუსული მედიკამენტია, რომელიც ოფიციალურად არის რეკომენდებული „კოვიდ-19“-ის სამკურნალოდ მსოფლიოს ყველაზე მთავარი მარეგულირებლების** (აშშ სურსათისა და წამლის ადმინისტრაცის — FDA და ევროპის წამლის სააგენტოს — EMA-ს) **მიერ.** საგულისხმოა, რომ სადღეისოდ **რემდესივირი** შეტანილია აშშ-ისა და ევროპის „კოვიდ-19“-ის მკურნალობისა და მოვლის ყველა ძირითად გაიდლაინში და წარმატებით გამოიყენება ამერიკისა და ევროპის, პრაქტიკულად, ყველა სერიოზულ კლინიკაში, როგორც სტანდარტული (საბაზისო) თერაპიის საშუალება.

საქართველოს გამოცდილებამ უჩვენა, რომ **რემდესივირი** — სწორი გამოყენების შემთხვევაში — დაავადების ადრეულ სტადიაზე, დამძიმების რისკის მქონე ჟანგბადდამოკიდებულ პაციენტებში უმეტეს შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ამცირებს დაავადების დამძიმების (მათ შორის, მექანიკური ვენტილაციის საჭიროების) რისკებს, ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობას და აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. ამასთან, პრეპარატს აქვს მინიმალური გვერდითი მოვლენები და, პრაქტიკულად, უსაფრთხოა.

შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ **ის კლინიკები და ექიმები, რომლებიც კოვიდის სამკურნალოდ რემდესივირს არ იყენებენ, სერიოზულ შეცდომას უშვებენ** და კარგი იქნება, თუ დროზე გადახედავენ თავიანთ დამოკიდებულებას ამ მედიკამენტის მიმართ.

— რას იტყვით პრეპარატ ტოცილიზუმაბის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან ეფექტიანია კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში?

— **ტოცილიზუმაბი** არ არის ანტივირუსული საშუალება და მისი გამოყენება მხოლოდ დაავადების შედარებით გვიან სტადიზეა რეკომენდებული, როდესაც ორგანიზმში კოვიდის ერთ-ერთი მთავარი და მძიმე გართულება, ე.წ. **„ციტოკინური შტორმი“** ვითარდება. ეს კოვიდის მეორე ე.წ. იმუნური სტადიაა, როდესაც ვირუსს უკვე „თავისი საქმე“ გაკეთებული აქვს და ორგანიზმში აღარ მრავლდება. აი, ამის შემდეგ საქმეში ერთვება ე.წ. იმუნური სტადია, ანუ აქტიურდება იმუნური სისტემა, რომელიც თავიდან მოწოდებულია ადამიანის კოვიდისგან დასაცავად. მოგეხსენებათ, იმუნიტეტი ადამიანს იცავს ნებისმიერი გენეტიკურად უცხო აგენტისაგან, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში იმუნური სისტემა ხდება უკონტროლო და ის ჭარბი რაოდენობით გამოიმუშავებს მთელ რიგ ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს, რომლებიც უკვე კი არ იცავენ, არამედ პირიქით — აზიანებენ საკუთარ ორგანიზმს. ციტოკინების ჭარბი გამოთავისუფლების სინდრომი ცნობილია ე.წ. **„ციტოკინური შტორმის“** სახელწოდებით. **ამ დროს იმუნური სისტემა კონტროლიდან არის გამოსული და იქცევა ისე, როგორც ჭკუადაკარგული ძაღლი, რომელიც კბენს როგორც სახლში შემოჭრილ ქურდს, ასევე პატრონს, ანუ „ციტოკინური შტორმის“** დროს იმუნიტეტი იქცევა ისე, როგორც ამას ცნობილი გამოთქმა გვეუბნება — **„ძაღლი პატრონს ვერ ცნობს!“** ტოცილიზუმაბი სწორედ ამ სიტუაციის დასარეგულირებლად გამოიყენება.

— კონკრეტულად მაინც რას აკეთებს ტოცილიზუმაბი?

— ის ბლოკავს ერთ-ერთი ციტოკინის — „ინტერლეიკინ-6“-ის რეცეპტორებს. შედეგად „ინტერლეიკინ-6“, რომელიც კოვიდის დროს ჭარბი რაოდენობით გამოიყოფა, ვეღარ აღწევს სამიზნეს და ვეღარ ასრულებს ე.წ. „ციტოკინური შტორმის“ გამშვები მექანიზმის როლს. ამიტომ **ტოცილიზუმაბის** გამოყენების დრო ზუსტად უნდა იქნეს შერჩეული. თუ ე.წ. „ციტოკინური შტორმი“ განვითარდა და ორგანოები დააზიანა, მერე **ტოცილიზუმაბი საქმეს ვეღარ შველის.** ამიტომ სიტუაცია შტორმის გაშვებამდე უნდა დაიჭირო, რათა ფილტვები და სხვა ორგანოები არ დაზიანდეს. ეს კი მხოლოდ მაღალკვალიფიციურ და სათანადო გამოცდილების მქონე კლინიკებშია შესაძლებელი. სხვათაშორის **ტოცილიზუმაბი, რომელზეც დღეს მსოფლიოში და უკვე საქართველოშიც ნამდვილი ბუმია, ჩვენ 2020 წლის გაზაფხულზე მსოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა გამოვიყენეთ** — ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ის **რემდესივირისგან** განსხვავებით, კოვიდის სამკურნალოდ ოფიციალურად არ იყო რეკომენდებული! ამის გამო ჩვენი ოპონენტები დაგვესივნენ და უკანასკნელი სიტყვებით გვლანძღეს, თითქოს ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ვატარებდით და დანაშაულს ჩავდიოდით. ჩვენს საექიმო ალღოს და გამოცდილებას რომ არ გაემართლებინა და **ტოცილიზუმაბის** ეფექტიანობა არ დადასტურებულიყო, ალბათ, ჩაგვქოლავდნენ. შარშან, ივნისში, „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ გადაიღო 10-წუთიანი ფილმი, თუ როგორ გადავარჩინეთ **ტოცილიზუმაბით** 83 წლის ქალი, რომელიც სასიკვდილოდ იყო განწირული და ამის შემდეგ კიდევ ბევრი გადავარჩინეთ ამ პრეპარატით. იმ კლინიკებმაც, რომლებმაც ჩვენი გამოცდილება გაიზიარეს, **ტოცილიზუმაბით** არაერთი მძიმე ავადმყოფი გადაარჩინეს, მაგალითად, **„ჩაფიძის კლინიკაში“ ბოლო ორ თვეში, თუ არ ვცდები, 19 მძიმე და კრიტიკულად მძიმე პაციენტთან გამოიყენეს ტოცილიზუმაბი და 17 გადარჩა.** სამწუხაროდ, ჩვენი ოპონენტების გავლენის ქვეშ მყოფმა კლინიკებმა თავიდანვე უარი თქვეს როგორც **რემდესივირის,** ისე **ტოცილიზუმაბის** გამოყენებაზე, რითიც ავადმყოფებს ძალიან ცუდი სამსახური გაუწიეს! ორი-სამი თვის წინათ დაახლოებით 23 კოვიდკლინიკა იყენებდა **რემდესივირს** და 7-8 კლინიკა იყენებდა **ტოცილიზუმაბს.** მაგრამ მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ **რემდესივირი** ეფექტიანი ანტივირუსული პრეპარატია, ხოლო **ტოცილიზუმაბი** — სიცოცხლის გადამრჩენი მედიკამენტი, რომელიც 25 პროცენტით ამცირებს სიკვდილიანობას, **რემდესივირზეც** და **ტოცილიზუმაბზეც** მოთხოვნა მკვეთრად გაიზარდა და ნამდვილი ბუმი ატყდა. არადა, მანამდე ჩვენი ოპონენტები, ისინი, ვისაც კოვიდკლინიკებში ერთი დღე არ უმუშავიათ და არცერთი ჰოსპიტალიზებული კოვიდავადმყოფი არ ჰყავთ გატარებული და გადარჩენილი, გვედავებოდნენ და გვლანძღავდნენ — ფული ტყუილად დახარჯეთ და ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებთო!

— ახლა რა მდგომარეობაა, რემდესივირისა და ტოცილიზუმაბის მარაგი გვაქვს?

— **რემდესივირის** პირველი პარტია, რომელიც ინდოეთისგან შევიძინეთ, სწრაფად დამთავრდა. საერთოდ, ეს მედიკამენტი დეფიციტი გახდა, რადგან ინდოეთში მოხდა დიდი ეპიდაფეთქება და ამ ქვეყანაში წარმოებულ **რემდესივირს** მთლიანად თვითონ მოიხმარდნენ, ხოლო ამერიკულ კომპანია „გილეადს“ უფლება არა აქვს, თავისი წარმოებული **რემდესივირი** ამერიკის და ევროკავშირის გარეთ გაყიდოს. მიუხედავად ამისა, კომპანია „გილეადის“ ხელმძღვანელს პირადად მივწერე წერილი და ვთხოვე, დაგვხმარებოდა **რემდესივირის** შეძენაში. ეს ის კომპანიაა, რომელიც C ჰეპატიტის პროგრამის ელიმინაციისთვის მილიარდობით დოლარის მედიკამენტებს უფასოდ გვაწვდის. კომპანიის ხელმძღვანელმა საპასუხო წერილში ჩვენ მიმართ კომპლიმენტები არ დაიშურა და გამონაკლისის სახით ერთჯერა-

„დაავადების პირველ ათ დღეში და განსაკუთრებით ხუთ დღეში, რემდესივირი ძალიან ეფექტიანია, მაგრამ

ათი დღის შემდეგ ავადმყოფისთვის რემდესივირის მიცემას არავითარი აზრი არა აქვს!“

კვირგვინოსნები

მირიან მირიანაშვილი
პოლიტიკური გაერთიანება „ერის“ თავმჯდომარე

აშშ აძლიერებს თავის გავლენას უკრაინასა და საქართველოში. ეს დაადასტურა ზელენსკის წარმატებულმა ვიზიტმა ვაშინგტონში. ზელენსკის ახლდა დაახლოებით ასკაციანი დელეგაცია. **სააკაშვილმა ძალ-ღონე არ დაზოგა, რომ როგორმე დელეგაციაში მოხვედრილიყო, მაგრამ ამაოდ. სააკაშვილს არანაირი გავლენა არა აქვს უკრაინაში. ამ დროს რუსეთი ყველანაირად ცდილობს სააკაშვილის გააქტიურებას** როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს პოლიტიკაში.

„ახალი თაობა“

ლევან ხაბეიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

დევნილ **სააკაშვილზე** საუბარი, ჩამოვა თუ არ ჩამოვა, უკაცრავად, მაგრამ არ უშვებენ ამ ქვეყანაში! **მიშამ თქვა,** რომ მე მივიღე გადაწყვეტილება, ჩამოვიდე და **ჩამოვა კიდეც.** ამას არჩევნებამდე იზამს თუ არჩევნების შემდეგ, ამაზე იტყვის თვითონ.

„ახალი თაობა“

კოვიდ-19-ის შესახებ

დად დონაციით (საჩუქრად) გამოგვიგზავნა 4 მილიონი დოლარის ღირებულების 10 ათასი კოლოფი **რემდესივირი.** აქამდე სწორედ ამ მარაგს ვიყენებდით, მაგრამ ახლა უკვე თავდება. ჩვენმა ოპონენტებმა — ზუსტად იგივე ადამიანებმა, რომლებიც ადრე გვლანძღავდნენ **რემდესივირისა** და **ტოცილიზუმაბის** გამოყენებისთვის, ახლა 180 გრადუსით შეიცვალეს პოზიცია და ურცხვად შემოგვიტიეს ჩვენც და სახელმწიფოსაც — **რემდესივირისა** და **ტოცილიზუმაბის** მარაგები რატომ არ გაქვთო, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრო და ქვეყნის ხელმძღვანელობა ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყანა **რემდესივირისა** და **ტოცილიზუმაბის** გარეშე არ დარჩეს.

— კიდევ რა სიახლეები გაქვთ კოვიდის სამკურნალოდ?

— **საქართველოში დანერგილია კოვიდის მკურნალობის და მოვლის ყველა თანამედროვე მეთოდი უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.** აგრეთვე რიგი ინოვაციური მიდგომები: ექსტრაკორპორეული სისხლის გაწმენდა ამერიკული წარმოების სპეციალური ფილტრებისა და სორბენტების გამოყენებით, პლაზმაფერეზი, კონვალესცენტის პლაზმის გადასხმა და სხვა. გარდა ამისა, ჯანდაცვის სამინისტროს ძალისხმევით უახლოეს მომავალში იგეგმება ქვეყანაში რამდენიმე ახალი მედიკამენტის შემოტანა, რომლებმაც ახლახან დამთავრებულ კვლევებში ყველაზე იმედისმომცემი შედეგები აჩვენა — მონოკლონური ანტისხეულების კოქტეილი REGEN-COV (რეგენერონი), ბარიციტინიბი და სხვა, რაც, ვფიქრობ, ძალიან დაგვეხმარება მკურნალობის შემდგომ ოპტიმიზაციასა და გამოსავლის გაუმჯობესებაში.

— როგორ მოვემზადოთ კოვიდისთვის? ხომ არ არის C ვიტამინი, D ვიტამინი, ბიკომპლექსი და სისხლის გამათხიერებელი პრეპარატი ქსარელტო ის მედიკამენტები, რომელთა გამოყენება კოვიდის პრევენციის მიზნით სასურველია?

— არც ეს და არც სხვა მედიკამენტები კოვიდის პრევენციისათვის არ გამოიყენება და, შესაბამისად, კოვიდისთვის ასე ვერ მოვემზადებით! **აცრათ, პირბადე გავიკეთოთ და ქორწილებსა და ქელეხებს დროებით შევეშვათ! პრევენციული მედიკამენტები, რომლებიც კოვიდისგან დაგვიცავენ, ჯერჯერობით არ არსებობს!** თუმცა, ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში მუშაობენ ამ თემაზე და შესაძლოა, წლის ბოლომდე ასეთი მედიკამენტი გამოჩნდეს! კერძოდ, კომპანია „ფაიზერის“ მიერ შემუშავებული ახალი მედიკამენტი, აგრეთვე პრეპარატი **მოლნუპირავირი,** რომლებიც თითქოსდა ახდენენ კოვიდის პრევენციას, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი თეორიის და ექსპერიმენტების დონეზეა. **რაც შეეხება C და D ვიტამინებს, კოვიდპაციენტებთან ვიყენებთ, მაგრამ კოვიდის პრევენციის მიზნით — არა.**

— კოვიდით ინფიცირების ათვლა იწყება იმ პერიოდიდან, როცა სწრაფი ტესტი ან „პისიარი“ დადებით შემთხვევას დაადასტურებს. არადა, შესაძლოა, დაავადება უკვე აქტიურ ფაზაშია და ადამიანის ჯანმრთელობა სწრაფად მძიმდება. ამასთან, სწრაფი ტესტი უფასოა, მაგრამ ხშირად ცდება, ხოლო „პისიარი“, რომელიც ზუსტია, ძვირი ღირს... რას იტყვით ამ ყველაფრის შესახებ?

— მოსახლეობის უფასო ტესტირება ფართოდ ხელმისაწვდომია და ამიტომ კოვიდზე საეჭვო პირველივე სიმპტომების გაჩენისას ტესტის გაკეთება ყველას შეუძლია და სასურველია, ყველამ გაიკეთოს. **ვერ დაგეთანხმებით, რომ სწრაფი ტესტი ხშირად ცდება, ასეთი შემთხვევები საკმაოდ იშვიათია, ხოლო, რაც შეეხება „პისიარ-ტესტს“, ადამიანების იმ კატეგორიებისთვის, ვისაც ის აუცილებლად სჭირდება, უფასოა.** მაგალითად, თუ ადამიანს **სწრაფი ტესტის** პასუხი უარყოფითი აქვს, მაგრამ აქვს კოვიდის კლინიკური ნიშნები, მაშინ მას **პისიარ-ტესტიც** უფასოდ უკეთდება. **პისიარ-ტესტი** უფასოდ უკეთდება ასევე გარკვეული პროფესიის ადამიანებს.

— რა ხდება იმ დროს, როცა კოვიდი ყნოსვას გვაკარგვინებს, თავის ტვინში ხდება დაზიანება თუ ცხვირის რეცეპტორებში?

— ითვლება, რომ თავის ტვინი არაფერ შუაშია, **პერიფერიული ნერვი ზიანდება რაღაც დონეზე და ყნოსვა იმიტომ იკარგება!** არის ცალკეული კვლევები, რომლებიც ყნოსვადაკარგულ კოვიდპაციენტებში თავის ტვინის დაზიანებას სწავლობენ, მაგრამ მტკიცებულებები ჯერ არ არის.

— შესაძლებელია თუ არა, ყნოსვა საერთოდ დაიკარგოს?

— არა, ყნოსვა აუცილებლად აღდგება!

— მიმდინარეობს თუ არა თქვენს ინსტიტუტში კვლევები კოვიდის საწინააღმდეგო პრეპარატის შექმნაზე?

— პრეპარატის შექმნაზე არა, მაგრამ ახალი პრეპარატების გამოცდაზე ვმუშაობთ!

— თქვენ „ჩაფიძის კლინიკა“ ახსენეთ. ვიცი, რომ ზოგიერთი თქვენი თანამშრომელი იქაც მუშაობს და აქედან გამომდინარე, თქვენი თანამშრომლობა ძალიან ეფექტიანია...

— **„ჩაფიძის კლინიკა“** ძალიან კარგი კლინიკაა, სადაც ორმოც საწოლზე გათვლილი კოვიდკლინიკაც აქვთ. კოვიდი ხომ მხოლოდ ფილტვებს არ აზიანებს და **„ჩაფიძის კლინიკაში“** ძალიან კარგი კარდიოლოგები და სხვა მიმართულების სპეციალისტები ჰყავთ.

— როგორ მოქმედებს კოვიდი ფსიქიკაზე? არაერთი კოვიდპაციენტი საავადმყოფოდან გადმოხტა...

— **კოვიდი ფსიქიკაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს,** ის იწვევს შფოთს, თავის ტკივილს, მეხსიერების დაქვეითებას, მაგრამ, საბედნიეროდ, ყველა ავადმყოფის შემთხვევაში ასე არ ხდება.

— რატომ არ აკეთებენ ანალიზს კოვიდის ანტისხეულებზე?

— ასეთი ანალიზი კეთდება, მაგრამ ნაკლები პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, რადგან **ანტისხეულები კოვიდის დიაგნოზის დასადგენად არვარგა.** თუ თქვენ **ანტისხეულები** გაქვთ, ე.ი. კოვიდი გადაგიტანიათ და ამის განსაზღვრას მხოლოდ ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობა აქვს, რათა ვიცოდეთ, მოსახლეობის რა ნაწილმა გადაიტანა კოვიდი. რაც შეეხება ვაქცინაციის შემდეგ წარმოქმნილ **ანტისხეულებს,** ამის განსაზღვრა საინტერესოა, მაგრამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მას რეკომენდაციას არ უწევს, რადგან მარტო **ანტისხეულებით** იმუნიტეტის შეფასება ნაკლებად ინფორმატიულია. **შესაძლოა, კოვიდის ანტისხეულები დაბალი გქონდეს, მაგრამ, სამაგიეროდ, უჯრედული იმუნიტეტი გქონდეს ძლიერი, რაც კლინიკებში ვერ იზომება.**

— ტალღური ზემოქმედება, მაგალითად, 5G აქვეითებს და თრგუნავს თუ არა იმუნიტეტს?

— ამ თემაზე ბევრს წერენ, თუმცა, მგონია, რომ ეს ზუსტად არავინ იცის!

— თუ არსებობს რაიმე სპეციფიკური ნიშანი, რომელიც კოვიდს სხვა დაავადებებისგან აშკარად გამოარჩევს?

— **ასეთი ნიშანი ყნოსვის და გემოვნების შეგრძნების გაქრობაა,** ყველა დანარჩენი ნიშნით კოვიდი ძალიან ჰგავს გრიპსა და სხვა რესპირაციულ ინფექციებს...

— კოვიდს ახასიათებს წელის ტკივილი. რით არის ეს გამოწვეული?

— კოვიდი კუნთებსა და სახსრებს აზიანებს და კოვიდპაციენტსაც წელი ამიტომ სტკივა!

— არსებობს თუ არა სისხლის ჯგუფი, რომელიც კოვიდის მიმართ მოწყვლადია?

— ასეთი კვლევები არსებობს და **როგორც ვარაუდობენ, პირველი ჯგუფის სისხლი კოვიდთან ყველაზე უფრო „მეგობრობს“!** იმასაც ვარაუდობენ, რომ მეორე ჯგუფის სისხლი დაკავშირებულია კოვიდსიკვდილიანობის მომატებულ რისკთან, თუმცა, არცერთი ეს ვარაუდი დადასტურებული არ არის.

— როგორია კოვიდის დამოკიდებულება ცალკეული რასისა და რეზუს უარყოფითი სისხლის მიმართ?

— არსებობს ვარაუდი, რომ **კოვიდის შემთხვევები, ჰოსპიტალიზაცია და სიკვდილიანობა ნაკლებია თეთრკანიანებში და აზიელებში და მეტია ამერიკელ ინდიელებში, აფრო-ამერიკელებში და ე.წ. ლათინოელებში.** ასევე არსებობს ვარაუდი, რომ **კოვიდი ნაკლებად ემართება რეზუს უარყოფით პირებს.**

— დიაბეტის გარდა კიდევ რომელია ის დაავადება, რომელსაც კოვიდი განსაკუთრებული სისასტიკით „ურტყამს“?

— **გადატანილი ინფარქტი, ინსულტი, გულის უკმარისობა, სისხლის მიმოქცევის მოშლა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, იმუნოდეფიციტური მდგომარეობები, ონკოლოგიური დაავადებები, ჭარბი წონა კოვიდის დროს სიტუაციას ამძიმებს.** ჭარბწონიანი კოვიდპაციენტები ზოგჯერ უფრო მეტი რისკის ქვეშაც კი იმყოფებიან, ვიდრე ის კოვიდინფიცირებულები, რომლებსაც გულის და/ან სხვა დაავადებები აწუხებთ!

— ორსულები და ბავშვები რატომ არიან კოვიდისთვის ასე ადვილად მოწყვლადი?

— იმიტომ, რომ ბავშვი და ორსული ქალი საერთოდ ყველაფრის მიმართ ადვილად მოწყვლადია. ორსულობა რთული პროცესია, რომელიც აქვეითებს იმუნიტეტს. გარდა ამისა, ნაყოფი აწვება ფილტვებს და ზღუდავს მათ გაშლას. სავარაუდოდ, მნიშვნელობა აქვს ვირუსის სხვადასხვა შტამების თავისებურებებსაც.

— ადამიანები პირბადეს ჯიბეში რომ ჩაიდებენ და მერე სახეზე მოირგებენ, ეს ნორმალურია?

— ეს დარღვევაა! კიდევ ერთხელ ვაფრთხილებ ყველას, რომ პირბადის ტარება და ვაქცინაცია სადღეისოდ კოვიდის პრევენციის ერთადერთი საშუალებაა.

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„პრევენციული მედიკამენტები, რომლებიც კოვიდისგან დაგვიცავენ, ჯერჯერობით არ არსებობს! დაავადების პრევენციის სადღეისოდ ერთადერთი საშუალებაა ვაქცინაცია და პირბადის ტარება!“

„სადღეისოდ რემდესივირიც და ტოცილიზუმაბიც ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული და მოთხოვნადი მედიკამენტებია, არადა, ანგაჟირებული ტელევიზიები და ამბიცია-დაუკმაყოფილებელი ექიმი-ექსპერტები გვედავებოდნენ და გვლანძღავდნენ — ფული ტყუილად დახარჯეთ და ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებთო!“

„პრეპარატი ტოცილიზუმაბი ჩვენ პირველად გამოვიყენეთ ჯერ კიდევ 2020 წლის გაზაფხულზე – მაშინ, როცა მისი ეფექტიანობის არათუ საქართველოში, მსოფლიოშიც კი ძალიან ცოტა ვინმეს სჯეროდა!“

კვირგვინოსნები

ლევან ვასაძე
ბიზნესმენი

სამწუხაროდ, დამიდასტურდა **მეორე დიაგნოზიც,** ოფიციალურად დამიდგინდა **მრავალჯერადი მიელომაც,** რაც არის უკვე სისხლის კიბოს ნაირსახეობა. **ნუ დაიზაფრებით, ვინც მგულშემატკივრობთ.** სამწუხაროდ, უკვე დადასტურებული წინა დიაგნოზი (ა/დ ტიპის ამილოიდოზი) ბევრად უფრო საშიში და აგრესიული დაავადებაა, ვიდრე თვით სისხლის კიბოც კი.

ესენი მონათესავე დაავადებებია, ხშირად ერთად მიდის, თუმცა, ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაურია მათი წარმოქმნა და მიმდინარეობა სრულიად ჯანმრთელ ორგანიზმში. ამ დიაგნოზის ოფიციალური დადგენით რაც შეიცვლა, არის ის, რომ **ჩვენ უკვე ველარ უარვყოფთ სამეცნიერო დონეზე, რომ ეს დაავადება შეიძლება რადიაციული დასხივებითა და ინტოქსიკაციით (მოწამვლით) იყოს გამოწვეული.**

„ალია“

დავით ზურაბიშვილი
ანალიტიკოსი

მე პირადად ვისურვებდი, რომ სააკაშვილი საქართველოში ყოფილიყო და პოლიტიკური საქმიანობა აქ წარემართა. არ მაქვს იმის შიში, რომ სააკაშვილი ჩამოვა, შევარდება პარლამენტში, დალევს ჩაის და ხელისუფლებას ხელში ჩაიგდებს.

პრეზიდენტის ადგილას მე საერთოდ შევიწყალებდი.

„რეზონანსი“

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ თავმჯდომარე, პარლამენტარი

„ქართულ ოცნებას“ ყველაფრის ფასად უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება, საქართველოს დასავლური კურსისა და ღირებულებების საწინააღმდეგოდაც კი. სამწუხაროდ, **ნაცმოძრაობასაც ერთპიროვნულად უნდა** ძალაუფლების ხელში ჩაგდება.

„კვირის პალიტრა“

დავით უსუფაშვილი
„ლელო – პარტნიორობა საქართველოსთვის“ წევრი

ცხონებულ მამაჩემს ასე მკაფიოდ რომ დავერიგებინე, რა არის სისულელე, რა არის სიმახინჯე, როგორ უნდა ვიცხოვროთ და როგორ არ მივიღოთ მონაწილეობა არასწორ საქმეებში, **შეიძლება, მეც კაცი გამოვსულიყავი.**

„GTMEDIA“

გივი მიქანაძე: ნაცმოძრაობა და სხვა რადიკალური ჯგუფები არა – 2 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, არამედ 3 ოქტომბრიდან პოლიტიკური დესტაბილიზაციისა და არეულობის დასაწყებად ემზადებიან!

სააკაშვილმა და ბოკერიამ თავიანთი პარტაქტივი „არჩევნების



მხილებულია!

*ჩვენმა დღევანდელმა რესპონდენტმა, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა **გივი მიქანაძემ** გასულ კვირას „ქართული ოცნების" ცენტრალურ ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ამხილა ნაციონალური მოძრაობისა და ბოკერიას პარტიის გეგმა, რომელიც 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბებულად გამოცხადებასა და ქუჩიდან მორიგი რევოლუციური ტალღის აგორებას გულისხმობს. კერძოდ, მმართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ის 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაშიფრა, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დამკვირვებლად დარეგისტრირდა, მაგრამ, რეალურად, სააკაშვილისა და ბოკერიას პოლიტიკურ დესანტს წარმოადგენს.*

— ბატონო გივი, რის საფუძველზე ამტკიცებთ, რომ ე.წ. სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე დარეგისტრირდნენ და 2 ოქტომბრის არჩევნების მონიტორინგს გეგმავენ, ნაციონალური მოძრაობის სატელიტები არიან?

— ეს ყოველივე ღია წყაროებში არსებული ინფორმაციით, მათ შორის, სოციალურ ქსელებში ხელმისაწვდომი მასალებით დასტურდება. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაციას — **„სამოქალაქო პლატფორმა 20/20"**, რომელმაც განაცხადა, რომ იწყებს პროექტს სახელწოდებით **„ხმის მცველი"**, ნაციონალურ მოძრაობასთან პირდაპირ ასოცირებული პირები — **ლაშა ფარულავა, ვასო ურუშაძე და თენგიზ თავაძე** ხელმძღვანელობენ, ხოლო ამავე ორგანიზაციის აქტივისტები **გიორგი მუმლაძე და ალიკა კუპრავა** 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღიდანვე აქტიურად იყვნენ ჩართული ნაცმოძრაობისა და სხვა რადიკალური ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებში. ისინი პირდაპირ კავშირში არიან **მიხეილ სააკაშვილთან** და მაქსიმალურ დესტრუქციაზე ორიენტირებულ ჯგუფს წარმოადგენენ.

— სხვებს რაც შეეხებათ?

— ცესკო-ში დამკვირვებლად არის დარეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაცია **„განათლების პროფესიული კავშირი"**, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერები და ფინანსური შემწირველები **აკაკი ხუსკივაძე და აკაკი კობალაძე** ხელმძღვანელობენ. კერძოდ, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე **ხუსკივაძემ** ნაცმოძრაობას — **10 000 ლარი,** ხოლო **კობალაძემ 4 000 ლარი** შესწირა. ეს ორგანიზაცია, მოძრაობა **„სირცხვილიას"** ერთ-ერთ ლიდერ **შოთა დიღმელაშვილთან** ერთად, ე.წ. სამოქალაქო ალტერნატიული ცესკო-ს შექმნას აანონსებს და 2 ოქტომბერს ხმების პარალელურ დათვლას აპირებს.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაცმოძრაობის ფინანსური შემწირველის **აკაკი ხუსკივაძის** ორგანიზაცია საკუთარ საცხოვრებელ მისამართზე აქვს დარეგისტრირებული **პეტრე წურწუმიას,** რომელიც **დიმიტრი შაშკინთან** დაახლოებული პირია და განათლებისა და თავდაცვის სამინისტროებში მაღალი თანამდებობები ეკავა მაშინ, როცა ამ უწყებებს შაშკინი ხელმძღვანელობდა. თავის მხრივ, **პეტრე წურწუმიას** მეუღლე **მაკა ბეჟანიშვილი** ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია **„ანტიკორუფციულ მედია ცენტრს",** რომელიც ცესკო-ში დამკვირვებლად არის რეგისტრირებული.

— გამოდის, რომ ერთგვარ პოლიტიკურ „ობობას ქსელთან" გვაქვს საქმე!

— ცესკო-ში დამკვირვებლად არის დარეგისტრირებული ორგანიზაცია **„სოციალური გარემო",** რომლის დამფუძნებელიც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ნაცების სიის მე-6 ნომერი **ლილე ლიპარტელიანი** გახლავთ. იგი ამ ორგანიზაციას იურიდიულად გასული წლის სექტემბერში ჩამოშორდა, მაგრამ საჯარო წყაროებით დასტურდება, რომ მის მიერ დანიშნული დირექტორი **ლია ელიკაშვილი** პირდაპირ კავშირშია როგორც ნაცმოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრ **ლილე ლიპარტელიანთან,** ასევე პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ **ლევან ხაბეიშვილთან** და მთლიანად ნაციონალურ მოძრაობასთან.

არჩევნების დამკვირვებლად არის რეგისტრირებული ორგანიზაცია **„ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგაც",** რომელსაც **ირაკლი კიკიანი** ხელმძღვანელობს. **კიკიანი,** ამავდროულად, **კობა ხაბაზის** ორგანიზაცია **„თავისუფალი ზონის"** ვაკის ფილიალის ხელმძ-

> **„ამ ე.წ. სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ერთადერთი ფუნქცია აკისრიათ – თავიანთი დესტრუქციული როლი შეასრულონ რევოლუციურ სცენარში, რომლის განხორციელებასაც რადიკალური ოპოზიცია 2021 წლის 3 ოქტომბრიდან კიდევ ერთხელ ეცდება!"**

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი

კალაძე-მელიას მეორე ტური — **კალაძისთვის** გაფორმებული გამარჯვებაა, **კალაძე-გახარიას** მეორე ტური — გაურკვეველია, რა შედეგით დასრულდება.

„ქართულ ოცნებას" შეეძლო, ნაციონალური მოძრაობისთვის ნაკლები ყურადღება, ენერგია, რესურსი დაეთმო და თავის გაკეთებულ თუ გასაკეთებელ საქმეებზე ესაუბრა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მმართველ გუნდს ამის საშუალებას აძლევს, **სალაპარაკო ნამდვილად აქვთ, ყველა სოფელში თუ რაიონში რაღაც მაინც გაკეთდა: ზოგან ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა, ზოგან წყალი შევიდა და ა.შ.** ეს „ოცნებას" გაცილებით მეტ დივიდენდს მოუტანდა, ვიდრე ოპონენტების გახელებული კრიტიკა.

„კვირის პალიტრა"

ლევან სადღობელაშვილი
სამოქალაქო აქტივისტი

თუ **სააკაშვილმა** თავისი პარტია არ გახადა აქტუალური, არ ჩამოვიდა საქართველოში და თავი არ დააჭერინა, ჩათვალეთ, რომ შემდეგ არჩევნებში, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რიგგარეშე იქნება, მეორე ადგილს დაიკავებს **გახარია.** ეს კი ნაცმოძრაობას არ უნდა, კარგავენ მთავარი ოპოზიციის სტატუსს. ჩემი აზრით, **სააკაშვილს** რაღაცა დონის შეთანხმება აქვს **ბიძინა ივანიშვილთან.** ასევე, ევროპარლამენტარებიდანაც ელოდება გარკვეულ გარანტიებს და რომ დაჭერის შემთხვევაში მას ძალიან მალე გაათავისუფლებენ. **იგივე სცენარი იგეგმება, რაც უკრაინაში მოხდა.**

„ახალი თაობა"

რატი იონათამიშვილი
პარლამენტარი

გახარიასა და მის თანაპარტიელებთან ერთი კითხვა მაქვს: ყორღანაშვილს სიმონ მეფე რომ გაეფრთხილებინა, დღეს ვაპირებ შაჰის რაზმებს შემოვუძღვე და არ მინდოდა სხვისგან, ან პირდაპირ ბრძოლის ველზე გაეგო — ღირსეული კაცი იქნებოდა?

„იმედინიუსი"

ხელს ვადებ!

„ნაცმოძრაობა და სხვა რადიკალური პარტიები კარგად ხვდებიან, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით წააგებენ!“

დამოუკიდებელ დამკვირვებლებად“ გააფორმეს!

გაშიფრულია!

ღვანელია და გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რადიკალური ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებში აქტიურად მონაწილეობდა.

2 ოქტომბრის არჩევნებზე დამკვირვებლად იქნება წარმოდგენილი ორგანიზაცია **„ახალგაზრდა თაობა“**, რომლის თავმჯდომარეც ნაციონალური მოძრაობის წევრი **დავით დონერიანი** გახლავთ. მის სოციალურ ქსელში განთავსებული ფოტოების მიხედვით, **დონერიანს** ახლო ურთიერთობა აქვს **მიხეილ სააკაშვილთან** და ნაცმოძრაობის ფორმალურ თავმჯდომარე **ნიკა მელიასთან.**

დამკვირვებლებად არიან დარეგისტრირებული **დევნილთა და სოციალურად დაუცველთა ორგანიზაცია „თანადგომა“** და ორგანიზაცია **„ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის“**, რომელთაგან პირველს ნაციონალური მოძრაობის საბურთალოს რაიონული აქტივის ერთ-ერთი გამორჩეული სახე **ნინო კვარაცხელია** ხელმძღვანელობს, ხოლო მეორეს — ასევე ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი **მანანა ანდღულაძე.**

— რომელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არიან დაკავშირებული გიგა ბოკერიას პარტია „ევროპულ საქართველოსთან“?

— ცესკო-ში დამკვირვებლად არის დარეგისტრირებული ორგანიზაცია **„დემოკრატიული საზოგადოება“**, რომლის ხელმძღვანელი **მარიამ მკალავიშვილიც** ღიად გამოხატავს მხარდაჭერას „ევროპული საქართველოს“ მიმართ და სოციალურ ქსელში აქტიურად აზიარებს **გიგა ბოკერიასთან** დაკავშირებულ პოსტებს.

ასევე დამკვირვებლად არის დარეგისტრირებული ორგანიზაცია **„მოძრაობა საქართველოს ერთობისა და გაერთიანებისთვის“**, რომლის გამგეობის წევრი **ელენე ოზაშვილიც** გასულ წელს „ევროპული საქართველოდან“ იყრიდა კენჭს.

— მაინც რა მიზანს ემსახურებიან ნაცმოძრაობასა და ევრონაცმოძრაობასთან დაკავშირებული ე.წ. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დამკვირვებლებად დარეგისტრირდნენ?

— ამ ე.წ. სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ერთადერთი ფუნქცია აკისრიათ — **თავიანთი დესტრუქციული როლი შეასრულონ რევოლუციურ სცენარში, რომლის განხორციელებასაც რადიკალური ოპოზიცია 2021 წლის 3 ოქტომბრიდან კიდევ ერთხელ ეცდება!**

დიახ, ძალიან ბევრი მტკიცებულება არსებობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და სხვა რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები **არა — 2 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, არამედ 3 ოქტომბრიდან პოლიტიკური დესტაბილიზაციისა და არეულობის დასაწყებად ემზადებიან.** კერძოდ, გეგმავენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები **გაყალბებულად გამოაცხადონ** და მისი შედეგები არ აღიარონ, რისთვისაც ფონს ამთავითვე ამზადებენ. სწორედ ამ სცენარში მონაწილეობენ **ნაცმოძრაობასა და „ევროპულ საქართველოსთან“ პირდაპირ დაკავშირებული ე.წ. არასამთავრობო ორგანიზაციებიც,** რომლებიც დამკვირვებლებად დარეგისტრირდნენ, თუმცა, მათი მთავარი ფუნქცია არჩევნების დღეს დესტრუქციული და დაძაბული გარემოს შექმნა იქნება.

— ე.ი. არჩევნების დღეს — 2 ოქტომბერს — ნაცმოძრაობასა და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების მხრიდან პროვოკაციებს ელოდებით?

— მათგან პროვოკაციულ ქმედებებს ნამდვილად ვერ გამოვრიცხავთ, რადგან **ნაცმოძრაობა და სხვა რადიკალური პარტიები კარგად ხვდებიან, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით წააგებენ.** ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ და იცნობენ მოსახლეობის რეალურ განწყობას, რის გამოც საარჩევნო კამპანიას, ფაქტობრივად, არც აწარმოებენ და მთელ რესურსს არჩევნების მეორე დღიდან დასაწყები **დესტრუქციული სცენარისათვის** ინახავენ.

— მერედა, რას აკეთებს მმართველი გუნდი იმისათვის, რომ რადიკალური ოპოზიციის დესტრუქციულ გეგმებს პრევენციულად შეუშალოს ხელი?

— ჩვენი მხრიდან სწორედ **დესტრუქციული სცენარის პრევენციას** ემსახურება იმის მხილება, რომ **ყოველი მეოთხე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, რომელიც დღეის მონაცემებით ცესკო-შია დარეგისტრირებული, რეალურად, ნაცმოძრაობისა და „ევროპული საქართველოს“ ფილიალებს წარმოადგენს.**

— თუმცა, მათ კანონმდებლობით აქვთ უფლება, არჩევნების მონიტორინგი აწარმოონ!

— დიახ, კანონი ამის უფლებას ნამდვილად იძლევა, მაგრამ **არსებობს ეუთოს პირდაპირი რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც არ შეიძლება, სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის ზღვარი წაიშალოს.** მასალები, რომლებიც ამ ე.წ. არასამთავრობო ორგანიზაციებს ნაცმოძრაობასა და სხვა რადიკალურ პარტიებთან პირდაპირ კავშირში ამხელენ, ინგლისურ ენაზე ვთარგმნეთ და დიპლომატიურ კორპუსსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დავუგზავნეთ, რათა მათაც იცოდნენ, რომ **რადიკალურ ოპოზიციასთან აფილირებული ფსევდოდამკვირვებლები არჩევნების შესახებ ობიექტურ დასკვნას არ და ვერ დადებენ.**

— თქვენ როგორც არ უნდა ამხილოთ, ისინი თავიანთ გეგმას მაინც არ გადაუხვევენ და 2 ოქტომბრის საღამოსვე აყვირდებიან — არჩევნები გაყალბდა, რევოლუცია უნდა დავიწყოთო! თანაც, ამას განსაკუთრებული გზნებითა და მონდომებით გააკეთებენ იმ ფონზე, როცა მათ ბელადს — მიხეილ სააკაშვილს საქართველოში ჩამოსვლა აქვს დააანონსებული! რამდენად მომზადებული შეხვდება ხელისუფლება პოლიტიკური პროცესების უკიდურეს რადიკალიზაციას 2021 წლის 3 ოქტომბრიდან?

— უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ არჩევნები მაქსიმალურად მშვიდ გარემოში ჩატარდეს და **არავის მივცემთ საშუალებას, ამომრჩევლს საკუთარი ნების თავისუფლად გამოხატვაში შეუშალოს ხელი;** ვინც მსგავს რამეს შეეცდება და დააპირებს, რომ სიყალბითა და რევოლუციური სცენარებით ქვეყანა დააზიანოს, კანონის მთელი სიმკაცრით დაისჯება.

რაც შეეხება **სააკაშვილს,** თუ გაბედავს, ჩამოსვლაში ხელს ნამდვილად არ შევუშლით, უბრალოდ, **ჩვენი ხელისუფლების მიერ რეფორმირებულ პენიტენციურ სისტემაში კარგ საკანს გამოვუყოფთ,** სადაც ქართული სასამართლოს მიერ მისთვის განსაზღვრულ სასჯელს მოიხდის!

„სააკაშვილს ჩამოსვლაში ხელს არ შევუშლით, უბრალოდ, ჩვენი ხელისუფლების მიერ რეფორმირებულ პენიტენციურ სისტემაში კარგ საკანს გამოვუყოფთ, სადაც ქართული სასამართლოს მიერ მისთვის განსაზღვრულ სასჯელს მოიხდის!“

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ზაზა ფირალიშვილი
ფილოსოფოსი

გიორგი გახარიას მოქმედებებში ჩანს თანამიმდევრულობა და რაციონალიზმი — სწორედ ის თვისებები, რომელთა დეფიციტიცაა ჩვენს მუდმივად ყალყზე შემდგარ კვაზირევოლუციურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ის არ ცდილობს, იყოს **„მიშაზე უფრო მიშა“** ან **„ბიძინაზე უფრო ბიძინა“** და დღეს სწორედ ეს ქმნის მის პოლიტიკურ კაპიტალს. **გახარიამ მნიშვნელოვან ნიშას მიაგნო პოლიტიკურ ველზე.**

„კვირის პალიტრა“

ირაკლი ზარქუა
პარლამენტარი

გახარიას მიერ საკუთარი თავის დასახელებას მეროების კანდიდატად წინასაარჩევნო ბრძოლაში ბევრი არაფერი შეუცვლია. **კახა კალაძე პირველივე ტურში გაიმარჯვებს.** უბრალოდ, რომ უნდა მოგვეგო 60 ან 55 პროცენტით, ახლა შეიძლება მოვიგოთ 50 პროცენტით. **ჩემთვის გახარია ძალიან დიდი იმედგაცრუებაა.** ძალიან ცრუპენტელა და ორპირი კაცი აღმოჩნდა.

„კვირის პალიტრა“

გია აბაშიძე
ანალიტიკოსი

ოპოზიციის ნაწილი ისევ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების სცენარის გათამაშებას აპირებს. **ისინი მოგებისთვის კი არა, არჩევნების მეორე დღისთვის — ე.წ. გაყალბების გაპროტესტებისთვის ემზადებიან.**

„რეზონანსი“

გია გაბრიჭიძე
ჟურნალისტი



„ერთი ადგილის“ ასეთი თამაშით ნაცებმა ყველას დაანახვეს, რომ ისინი არანაირ პოლიტიკურ ძალას არ წარმოადგენენ და **მათი ადგილი პოლიტიკურ სანაგვეზეა.**

„ალია“

ლალი მოროშკინა:
დიდი ალბათობაა, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოვიდეს და პროცესები უმართავი გახდეს!

— ეს არ იქნება არჩევნები, ეს იქნება ომი! ***— ეს განცხადება პროფესორმა, პიარტექნოლოგმა ლალი მოროშკინამ მას შემდეგ გააკეთა, რაც მისმა სკოლელმა და ქვეყნიდან გაქცეულმა ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოში დაბრუნების შესახებ მორიგჯერ დაიქადნა. როგორც ლალი მოროშკინა ამბობს, სააკაშვილი ამჯერად არ ხუმრობს და შეიძლება ქვეყანაში უმართავი პროცესები მივიღოთ:***

— მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველობის არჩევნები მაღალი პოლიტიკური აქტიურობებით არ გამოირჩევა და თითქოს არც განსაკუთრებული დაძაბულობა შეიმჩნევა, ჩვენ ყოფნა-არყოფნის ზღვარზე ვართ და ეს არ არის ლიტონი სიტყვები. **დიდი ალბათობაა, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოვიდეს და პროცესები უმართავი გახდეს!**

— ფიქრობთ, რომ ამდენწლიანი ბაქიბუქის შემდეგ ბრალდებული სააკაშვილი თავის სიტყვას შეასრულებს და საქართველოში ჩამოვა?

— როდესაც **სააკაშვილი** საქართველოში დაბრუნების შესახებ განცხადებებს აკეთებდა, ყოველთვის ვამბობდი, ის ჩამომსვლელი არ არის-მეთქი, მაგრამ ამჯერად სხვა სიტუაციაა და ვამბობ, რომ **ის მზად არის საქართველოში ჩამოსასვლელად.** ამას ამყარებს ისიც, რომ ორიოდე დღის წინათ **სააკაშვილი** კიევში ევროპელ მაღალჩინოსნებს შეხვდა. **მას შემდეგ, რაც ზელენსკი ირაკლი ღარიბაშვილს ჩაეხუტა, სააკაშვილი მიხვდა, რომ უკრაინიდან წასვლის დროა. ევროპელი და ამერიკელი დიპლომატების რიტორიკაც ჩვენი, როგორც გზას აცდენილი სახელმწიფოს შესახებ, სააკაშვილისათვის მწვანეს ანთებას ნიშნავს.**

— და მაინც, თქვენ საკმაოდ კარგად იცნობთ მიხეილ სააკაშვილს. ის გაბედავს საქართველოში ჩამოსვლას?

— ზუსტად იმიტომ, რომ **კარგად ვიცნობ სააკაშვილს,** ვამბობ: **დიდი ალბათობით, მას გარანტიები აქვს მიღებული, რომ ოთხ კედელში ერთ კვირაზე მეტს არ გაატარებს!** თუ ვინმეს სააკაშვილი სპონტანური ჰგონია, ძალიან ცდება, რადგან იგი საკმაოდ ფრთხილი და წინდახედულია.

სააკაშვილის ჩამოწერა და თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვება შეუძლებელია, რადგან იგი საუკეთესო მოთამაშეა იმ ადამიანების ხელში, ვინც საქართველოს რუკით თამაშობს.

დააკვირდით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს: უკლებლივ ყველას აქვს არჩევნების შედეგების არაღიარების პოლიტიკა! დიახ, **თუ სახელისუფლებო პარტია 40 პროცენტს ზემოთ მიიღებს, ოპოზიცია არჩევნებს არ აღიარებს!** ყურადღება მიაქციეთ იმასაც, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი ხელისუფლების დატუქსვის ფონზე ხდება, როცა ევროკავშირის წევრები გვეუბნებიან — საქართველო ასცდა კურსს, დაისჯებითო და ა.შ. მოკლედ, სიტუაციის გამძაფრებას უნდა ველოდოთ. **რურუაზე რომ ამხელა ამბავი ატყდა, წარმოგიდგენიათ, სააკაშვილზე რა მოხდება? თვით ბაიდენიც კი აღშფოთდება.**

— ანუ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოსვლით ტყუილად არ იმუქრება?

— ჰაერზე არ ვამბობ ამ სიტყვებს. გარდა იმისა, რომ უზარმაზარი გამოცდილება მაქვს, გაცილებით მეტ ინფორმაციას ვფლობ, მათ შორის, კულუარულს.

— მაინც?

— როგორ მიდის გარკვეული ბიზნესმენებისა და „ოცნების" წევრების მოლაპარაკება და როგორ დაფრინავენ კიევში.

— „ქართული ოცნების" წევრებიც?

— დიახ, „ქართული ოცნების" წევრებიც! რამდენი უკვე ალაგებს ჩემოდნებს და ერთი ადგილის სარფიანად გასათამაშებლად ემზადება!

ნახეთ, როგორი ჭკვიანური ფრაზა თქვა სააკაშვილმა — არ მინდა კაბინეტი, არაფერში მჭირდება პირველი პირის სტატუსიო! ის ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნას აპირებს, მერე რაღაც სერიოზულ სვლასაც გააკეთებს, მაგალითად, კოდორი რომ დაიბრუნოს, მეფედ აკურთხებენ. ზუსტად

იყო, როდესაც **ირაკლი ღარიბაშვილმა** აღნიშნა — **ჩემი უფროსი არის არა რომელიმე ევროპარლამენტარი, არამედ ქართველი ხალხიო!** პრემიერმა ამ კურსს არ უნდა უღალატოს!

იმისთვის, რომ სისხლის კალო არ მივიღოთ, ღარიბაშვილმა უმოკლეს ვადაში პუნქტობრივად უნდა განაცხადოს, რა მოხდება, თუ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოვა!

პრემიერმა ამთავითვე უნდა აიღოს პირობა პრეზიდენტისგან, რომ იგი არცერთ ვარიანტში არ შეიწყალებს სააკაშვილს! ვიდრე **სააკაშვილს** ჰგონია, რომ

„პრემიერმა ამთავითვე უნდა აიღოს პირობა პრეზიდენტისგან, რომ იგი არცერთ ვარიანტში არ შეიწყალებს სააკაშვილს!"

ვიცი, რომ ესეც არის გეგმაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ: **ამ დროისთვის მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება თითქმის გადაწყვეტილია** და მას მხოლოდ ერთადერთი რამ შეაჩერებს — პრემიერის და პრეზიდენტის განცხადება! **პირადად პრემიერის ვაჟკაცობაზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ!**

— რა უნდა ქნას პრემიერმა?

— ვაჟკაცობის მწვერვალი **რურუასავით** შეიწყალებენ და **მელიასავით** თავზე ხელს გადაუსვამენ, მანამდე დიდგულზე იქნება.

დიახ, ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდ საფრთხეს პრეზიდენტი წარმოადგენს, რომლის კომპეტენციაც არის შეწყალება. მესმის მისი და, ზოგადად, „ქართული ოცნებისაც", ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან დიდი ზეწოლა მოდის და ძნელია, მას გაუძლო, მაგრამ **სააკაშვილის ჩამოსვლა ის შემთხვევაა, როდესაც ქვეყანა კრიტიკულ ზღვარზეა და ეს მარაზმი უნდა დასრულდეს!**

— წინააღმდეგ შემთხვევაში?

— **სამოქალაქო ომს მივიღებთ,** დაინიშნება რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები და მოიგებს ის, ვინც ხმებს დაითვლის, ხმებს კი იმათ დაათვლევინებენ, ვინც ჩვენს უცხოელ უფროსებს აწყობთ!

მივმართავ ირაკლი ღარიბაშვილს:

ბატონო პრემიერო, გახსოვდეთ, კიდევ ერთ სამოქალაქო ომს ჩვენი სამშობლო ვეღარ გადაიტანს! **თუ სააკაშვილს მოახვედრებთ მოდულის კარცერში, რომელიც პირადად მე მაქვს გამოვლილი, არ დაემორჩილებით მისი ლობისტების ზეწოლას და სრულად მოახდევინებთ სასჯელს, მაშინ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ შევდექით, როგორც სახელმწიფო!** ჩვენ მზად ვართ ამ ომისთვის! მზად ვართ, გვერდით დაგიდგეთ!

ესაუბრა ***ნატო ფოცხიშვილი***

კვირგვინოსნები

მიხეილ სააკაშვილი
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი

მე ვარ რეგიონული ლიდერი, რამდენი ქართველია, **გიორგი სააკაძის** შემდეგ, რომელიც ორ ქვეყანაში იყო უმნიშვნელოვანესი ლიდერი. თუ საჭიროა თავის გადადება ან თავის გაწირვა, **ზვიად გამსახურდიამ** გააკეთა ეს და **მეც იგივე პასუხისმგებლობა მაქვს,** არანაკლები, ვიდრე **ზვიად გამსახურდიას.**

„პირველი არხი"

გუბაზ სანიკიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

სააკაშვილი აუცილებლად ჩამოვა! მას მოქმედების გზებიც დასახული აქვს.

საინტერესო დღეები გველის და ახალ რეალობასთან შეგუება მოუწევს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს. **ეს იქნება სააკაშვილის სერიოზული პერსონალური გავლენა ქვეყნის შიგნით და გარეთ.**

„ტვ პირველი"

ალეკო ელისაშვილი
„მოქალაქეების" ლიდერი, პარლამენტარი

ერთი **კავკასიონის ქედზე მიჯაჭვული ამირანი** აიწყვეტს და ცეცხლს დაუბრუნებს კავკასიის მოსახლეობას და მეორე **სააკაშვილი** ჩამოვა საქართველოში.

„პირველი არხი"

გიორგი ვაშაძე
„მესამე ძალა — სტრატეგია აღმაშენებლის" ლიდერი

სააკაშვილს ვერ წარმოუდგენია, ხალხმა მის გარეშე გადაწყვიტოს რიგგარეშე არჩევნების ბედი, ისევ შემოვარდა ამ პროცესში, რაც **ხელს უშლის ოპოზიციის გამარჯვებას.**

„პირველი არხი"

გიგი უგულავა
პოლიტიკოსი

ქვეყანას სჭირდება **დიდი ამნისტია,** რომელიც შეეხება **ივანიშვილსაც, გახარიასაც, სააკაშვილსაც** და თქვენ წარმოიდგინეთ, **ასლან აბაშიძესაც** კი.

„ტვ პირველი"

დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ყოფილი პარლამენტარი და ბიზნესმენი გოგი თოფაძე ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ რეალობას აფასებს:

„ფაქტია, გახარიას რაღაც ეშლება! თუ ჰგონია, რომ კახის დაამარცხებს, ძალიან ცდება!“

გოგი თოფაძე:

კახი კალაძეს ძალიან ბევრი პატივისმცემელი ჰყავს, ჩათვალეთ, რომ უკვე გამარჯვებულია,

მინიმუმ, 60 პროცენტს აიღებს!

— უპირველეს ყოვლისა, მინდა, ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო **„ასავალ-დასავალის“** მიმართ, რომელიც ათეულობით წელია, მართალ სიტყვას ამბობს. ძალიან კარგად ხედავთ ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივას, გენაცვალეთ ყველას, ვინც ამ გაზეთს აკეთებთ მთავარი რედაქტორის მეთაურობით. **მე თქვენი დიდი მკითხველი ვარ.**

— ბატონო გოგი, ერთ დროს აქტიური პოლიტიკოსი იყავით, მაგრამ დღეს აღარ ჩანხართ. რატომ?

— სამწუხაროდ, პანდემიამ ადამიანებს ერთმანეთთან შეხვედრის შესაძლებლობა წაგვართვა. ერთი-ორი საათით თუ გავალ სამსახურში და ვცდილობ, სიფრთხილე გამოვიჩინო, ხოლო პოლიტიკურ აქტიურობას თუ გულისხმობთ, **81 წლის კაცი ვარ,** საკმარისად ვიაქტიურე და ვფიქრობ, დღეს პოლიტიკაში კარგი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც საქმეს გაცილებით უკეთ გაართმევენ თავს.

— თუმცა, ცხადია, არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაზე თქვენი აზრი გექნებათ!

— შეიძლება ბევრი რამ ჯერ კიდევ გამოსასწორებელია, მაგრამ ერთი რამ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას — **საქართველოში ბოლო ათ წელიწადში რაც გაკეთდა, ამდენი სიკეთე უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში არ გაკეთებულა და ეს ყველაფერი კი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა.**

მასთან იმ პერიოდიდან ვმეგობრობ, როცა რუსეთში მოღვაწეობდა და კარგად ვიცი, როგორ უყვარს სამშობლო, რამდენს ფიქრობს, რომ ჩვენი პატარა საქართველო აყვავებული იყოს. ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში სიკეთის კეთება ჯერ კიდევ როდის დაიწყო და მას წინ ვერავინ დაუდგება, ამ სიკეთეებს ვერავინ და ვერაფერი გადაფარავს, რაც 2 ოქტომბრის არჩევნებზე კიდევ ერთხელ დადასტურდება.

— ერთია, ბიძინა ივანიშვილის მართლაც უპრეცედენტო ქველმოქმედება, მაგრამ მეორეა, ის პოლიტიკური რეალობა, რომელსაც მის მიერ დატოვებული პოლიტიკოსები ქმნიან საქართველოში...

— **რაც ქალაქის მერმა კახი კალაძემ ამ ოთხ წელიწადში გააკეთა, ბევრი ათი წლის განმავლობაშიც ვერ შეძლებდა!** ბრმა უნდა იყო, ეს რომ ვერ დაინახო! **კახი კალაძეს** ისეთი პროექტების განხორციელება აქვს გეგმაში, როგორ შეიძლება კაცმა მხარი არ დაუჭიროს? მე უკვე წარმომიდგენია, როგორი იქნება შემდეგი ოთხი წელიწადი დედაქალაქისთვის. **კახის ძალიან ბევრი პატივისმცემელი ჰყავს, ჩათვალეთ, გამარჯვებულია, მინიმუმ, 60 პროცენტს აიღებს!**

— რას იტყვით გიორგი გახარიაზე, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ ქვეყნის პრემიერი იყო და დღეს კალაძის კონკურენტია?

— **გახარიას** ჭკვიან ადამიანად ვიცნობდი და მიკვირს მისი გადაწყვეტილება, ვერ გავიგე, ვინმემ აიძულა თუ როგორ მოხდა, რომ რამდენიმე თვის წინ პრემიერი იყო, დღეს კი კალაძის კონკურენტად დააყენა თავი. **ფაქტია, გახარიას რაღაც ეშლება! თუ ჰგონია, რომ კახის დაამარცხებს, ძალიან ცდება!**

როგორ ფიქრობთ, რატომ გაექცა **გახარიას** ამდენი ადამიანი პარტიიდან? ის ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ საქართველოში სასიკეთო საქმეების გაკეთება მხოლოდ „ოცნებას“ შეუძლია. ამდენად, ტყუილად ნერვიულობენ, რადგან **ხალხმა უკვე გადაწყვიტა, რომ დედაქალაქის მერი ღირსეული ადამიანი კახი კალაძე იქნება.** ამ არჩევნებში სახელისუფლებო პარტია, მინიმუმ, 60 პროცენტს მიიღებს! **„ქართულ ოცნებას“ ათი წელი ვერავინ ვერაფერს დააკლებს! გაიხსენებთ ამ სიტყვებს, როცა წლების შემდეგ აღარ ვიქნები!**

— არა მგონია, თქვენი ეს პოზიცია გაიზიარონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც აცხადებენ — სახელისუფლებო პარტიის მიერ არაერთგზის დასახელებული სიკეთეები ჩვენს ჯიბეებსა და ბიუჯეტს არ დასტყობიაო!

— გადახედეთ უახლოეს წარსულს, 40 წლის განმავლობაში რამდენმა ქარიშხალმა გადაიარა საქართველოს თავზე, იყო ომებიც, შიმშილობაც... შეუძლებელია, წლების განმავლობაში დანგრეული ერთ დღეში ააშენო. ენთუზიაზმთან ერთად მილიარდები სჭირდება ფაბრიკა-ქარხნების აშენებას. ექვსი წარმოება მქონდა და ვიცი, ეს ყველაფერი რასთან არის დაკავშირებული. რაიონი დამისახელეთ, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში რამე არ გაკეთდა. **ზაივლის ეს არჩევნებიც და დარწმუნებული ვარ, „ქართული ოცნების“ პირველი ნაბიჯი წარმოებების შექმნა იქნება!**

კიდევ ერთხელ ვამბობ, საკმაოდ ახლოს ვიცნობ **ბიძინა ივანიშვილს** და დარწმუნებული ვარ, ეს ადამიანი არ გაჩერდება. ახლაც ეხმარება ახალგაზრდებს. **ისეთი პატრიოტი კაცია, ბოლო კაპიკსაც თავის სამშობლოს მოახმარს.** ბიძინას ვენდობი და ოპოზიციონერებმა რაც უნდა ირტყან გულზე მჯიღი, ვერაფერს გააწყობენ, რადგან დღეს პარლამენტშიც და მთავრობაშიც ღირსეული ადამიანები არიან!

— მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი იწუნებს პრემიერის ხისტ პოლიტიკას?

— **ირაკლი ღარიბაშვილი** ნიჭიერი ადამინია, მართალია, ზოგჯერ მკაცრი გახლავთ, მაგრამ ასეც უნდა იყოს — პრინციპულობა უნდა გამოიჩინოს მათ მიმართ, ვინც საქმის კეთებაში ხელს უშლის. **მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან წინააღმდეგობა შეხვდებოდა, მაინც თქვა — აღლუმი მე ჯარის ვიციო და არა — ლგბტ პირებისო!** შარლ მიშელთანაც თავისი გაიტანა. რაც სათქმელია, ამბობს და თავის სიტყვას ასრულებს კიდეც. **ვიცი, ირაკლი ღარიბაშვილი რა ოჯახშიც არის აღზრდილი, მასში დიდი პოტენციალია და თუ გვერდით დავუდგებით, ბევრს მიაღწევს ეს ქვეყანა!**

ყველამ უნდა იცოდეს, მათ შორის, **ემიგრანტებმა,** რომლებიც ქვეყნიდან არიან გადახვეწილი, აქ ძალიან ბევრი სიკეთე კეთდება და მომავალშიც გაკეთდება! **ჩვენი ქვეყანა წინ წავა და მალე დაბრუნდით საქართველოში!**

— კარგია, რომ ასე ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი!

— ამას ჩემი განვლილი ცხოვრება და გამოცდილება მალაპარაკებს. **81 წლის კაცს, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ უნახავს ცხოვრებაში, მათ შორის, პოლიტიკაშიც, მგონი, დამეჯერება!**

„ქართულ ოცნებას“ ათი წელი ვერავინ ვერაფერს დააკლებს! გაიხსენებთ ამ სიტყვებს, როცა წლების შემდეგ აღარ ვიქნები!“

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

გიორგი ბოტკოველი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ „ქართული ოცნების“ ძალიან ბევრმა ლიდერმა, ალბათ, სახლის კარი გადარაზა დამატებითი გასაღებით.

„ინტერპრესნიუსი“

ბენო ბეზეჭკორი
„ქართული ოცნების“ კახეთის რეგიონული კოორდინატორი

ნაცებო, იცით რატომ ხართ სექტანტები? იმიტომ, რომ ვიდრე თქვენ **ბოტკოველისთვის** და მისი დორბლიანი პატრონისთვის დარბიხართ, **„ჩემო ბოტკოს“** ეძახით, მის იდეებს იზიარებთ, მანამდე ამ კორუმპირებულმა, არაფრის მკეთებელმა (ვერავინ მწერთ, რა გაუკეთებია ფულის გარდა) პარაზიტმა თბილისში დაასრულა თავისი ფეშენებელური ვილის მშენებლობა, გამოიცანით, ფული საიდან? **თქვენ მოგპარათ, თქვე ბრმებო.**

„იმედინიუსი“

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი

სააკაშვილი რას მოიმოქმედებს, არავინ იცის, იგი დაბადებულია კინორეჟისორად, ის აზროვნებს არა სიტყვებით, არა ფრაზებით, არამედ სურათებით. **სააკაშვილი** ამბობდა, მთავარია ტელეეკრანზე რა „კარტინკას“ დადგამო.

„ახალი თაობა“

მამუკა გიორგაძე
„სახალხო პარტიის“ თავმჯდომარე

სააკაშვილის ჩამოსვლისა და მისი აქ დახვედრის საკითხებს **რუსეთის სპეცსამსახურები** წყვეტენ.

„ახალი თაობა“

გიორგი ბარამიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი



„ქართულ ოცნებაში“ ტანში ჟრჟოლავთ იმის გაფიქრებაზე, რომ **მიხეილ სააკაშვილი** თავის სამშობლოში შეიძლება დაბრუნდეს — ტანში აჟრიალებთ და ეს ჟრიალი ეტყობათ კიდევაც.

„ინტერპრესნიუსი“

ედიშერ გვენეტაძე: სააკაშვილო, ღმერთი არ გაგიწყრეს და საქართველოში ფეხი არ შემოდგა, თორემ

„საქართველოს „ედისონ რისერჩი“ კი არა, სააკაშვილისა და კეზერაშვილის მიერ მოპარული ფულები ერჩის!“

ლექსი, რომელიც ქართველმა ხალხმა მოღალატე ყორღანაშვილის ჩაძაღლებას მიუძღვნა, შენზე გადაკეთდება — „სააკაშვილს ქარაფიდან ხელი ჰკრეს და გადაფრინდა!“

„სააკაშვილის შეწყალება ვინმემ არ გაბედოს, თორემ

საქართველოში დიდი უბედურება მოხდება და გუბაზმა რომ თქვა, იმ ორპირიან თოფებს ხალხი თვითონ გუბაზას და მისთანებს „გაუკეთებს“ ერთ ადგილას!

წინა კვირას კეზერაშვილის „ფორმულამ“ კომპანია „ედისონ რისერჩს“ სოციოლოგიური კვლევა შეუკვეთა და როგორც მოსალოდნელი იყო, ალია და ოსმანა ერთმანეთში აურია. „რისერჩმა“, რომელიც კაცმა არ იცის, რას გვერჩის, ბეჭედი დასვა — ადგილობრივ არჩევნებში „ქართული ოცნება“ 33 პროცენტს აიღებს, ნაცები — 25-ს, გახარია — 10-ს, ლეიბორისტები — 6-ს, ხოლო ზურაბ (გირჩი) ჯაფარიძე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინათ აჯანყლ...ბას (ცენზურა ჩვენია. რედ.) გეგმავდა — 4 პროცენტსო! ანუ ამ „კვლევის“ თანახმად, ე.წ. ოპოზიციას ქვეყნის ასარევად და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოსათხოვად მიზეზი უკვე აქვს!

*ამ „კვლევაში“ ყველაზე უფრო მაინც იმან გაგვაკვირვა, რომ „ედისონ რისერჩმა“ **დავით ბაქრაძეს** 45-პროცენტიანი რეიტინგი მიანიჭა! ეს ის **ბაქრაძეა,** რომლის ცოლმაც ერთი თვის განმავლობაში ტელეფონზე იმდენი ილაქლაქა, რომ ბიუჯეტის ხარჯზე 10 ათასი ლარი დაფუფქა, ხოლო თავად დავითი გაგანია აგვისტოს ომის დროს სამსახურში აზერბაიჯანიდან დადიოდა და მოსახლეობას მოუწოდებდა — დანა-ჩანგალი და კონსერვის გასახსნელი აიღეთ და რუსეთის არმიას სულ რაკეტებივით დაუშინეთო!*

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ედიშერ გვენეტაძე მიიჩნევს, რომ როგორც კი სააკაშვილი საქართველოში ფეხს შემოდგამს, გამწარებული ხალხი იარაღს მოჰკიდებს ხელს და სააკაშვილსა და მის ხროვას დაერევა:

— **„ედისონ რისერჩის“** კვლევებს რომ ვუყურებ, ჩემდა უნებურად, უდიდესი ქართველი მსახიობი და შესანიშნავი კომენტატორი **ეროსი მანჯგალაძე** მახსენდება, რომელმაც ერთ-ერთი საფეხბურთო მატჩის ტრანსლაციის დროს, როცა ჩვენს ბიჭებზე — თბილისის „დინამოელებზე“ გაბრაზებული იყო, ასეთი რამ თქვა — **შეხედეთ, შეხედეთ, მკვდრებმა ცოცხალი კედელი აღმართესო!** „ედისონ რისერჩები“ და დანარჩენი მაიმუნები, რომლებსაც **სააკაშვილი და კეზერაშვილი** საქართველოში მოპარული ფულებით ქირაობენ და **„კვლევებს“** უკვეთენ, ფიქრობენ, რომ **მკვდრებს** და ნაფტალინწაყრილ პოლიტიკანებს კუბოებიდან წამოაყენებენ, გააცოცხლებენ და სწორედ ამ გზით აღმართავენ **ცოცხალ კედელს,** მაგრამ მეტი არაა ჩემი მტერი, მაგათ რამე გამოუვიდეთ!

— მაინც რას ერჩის საქართველოს „ედისონ რისერჩი“?

— საქართველოს **„ედისონ რისერჩი“ კი არა, სააკაშვილისა და კეზერაშვილის მიერ მოპარული ფულები ერჩის,** რადგან სწორედ ამ მოპარული ფულებით აფინანსებენ ეს მოღალატეები და საქართველოს დამაქცევრები თავიანთ ტელევიზიებსა და **„ედისონ რისერჩის“** მსგავსად გათახსირებულ ე.წ. სოციოლოგიურ სამსახურებს. ყველაზე დიდი სიურპრიზი მაინც ის იყო, „ედისონ რისერჩმა“ **დათიკო ბაქრაძეს** 45-პროცენტიანი რეიტინგი რომ მიანიჭა. არადა, არაკაცი და ნაძირალა **დათიკო ბაქრაძის** ადგილი ისტორიის სანაგვეზეც კი არ არის, იგი ისტორიის კანალიზაციაში უნდა მოისროლო! დარწმუნებული ვარ, **„ედისონ რისერჩმა“ საქართველოში „კვლევა“ კიდევ ერთხელ თუ ჩაატარა, პატრიარქზე მეტი რეიტინგი „კესარიას“, ლომჯარიას, ბაბუცა პატარაიასა და ეკა ბიბაურს „აღმოაჩნდებათ“!** საქართველოში დასავლურ დემოკრატიას სახელს სწორედ **„ედისონ რისერჩი“** და მისი მსგავსი ფულზე გაყიდული ჯამბაზები უტეხენ, ხოლო ეს კონკრეტული **„კვლევა“**, რომელიც **„ედისონ რისერჩმა“** გამოაქვეყნა, ჩემი აზრით, **კეზერაშვილის** შურისძიებაა და მეტი არაფერი!

— რას გულისხმობთ?

— მოგეხსენებათ, ქართულმა სასამართლომ **დავით კეზერაშვილს** დაუსწრებლად ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, ამაზე დაბოღმილმა კეზერაშვილმა კი, რომელიც ხელისუფლებაში ცალ-ცალი „კალოშით“ მოვიდა, მაგრამ ახლა უკვე ოფიციალური მილიარდერია, **„ედისონ რისერჩს“,** სავარაუდოდ, რამდენიმე მილიონი გადაუგდო და **„კვლევა“** გამოაცხობინა. სხვათაშორის, ამ **„კვლევის“** თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის 70 პროცენტი რუსთაველზე გეი-პარადის ჩატარებას უჭერს მხარს! არ არის ეს ქართველი ხალხის სულში ჩაფურთხება? ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: **„ედისონ რისერჩის“ მსგავსი გათახსირებული და ფულზე გაყიდული ორგანიზაციები საქართველოში ჭეშმარიტი დასავლური ფასეულობების დევალვაციას ემსახურებიან!**

— თქვენი აზრით, რატომ არ აბარებენ ოპოზიციის კანდიდატები ნარკოტესტს?

— **„გირჩმა“** რომელი ნარკოტესტი უნდა ჩააბაროს, როცა **„პლანის“** ქაჩვისგან არიან გამოშტერებულები?! ღრმად ვარ დარწმუნებული, ოპოზიციის ლიდერები ნარკოტესტს იმიტომ არ აბარებენ, რომ ნარკოკარტელებისგან ფინანსდებიან! **ნარკოტესტი უნდა ჩააბაროს ყველამ და, მათ შორის, ქალბატონმა ელენე ხოშტარიამ, რადგან მისი საქციელი ხშირად არაადეკვატურია და გარკვეულ ეჭვს იწვევს!**

— სააკაშვილის დასაბრუნებლად და ჩამოსაყვანად ე.წ. სახალხო მოძრაობას აყალიბებენ... გუბაზ სანიკიძემ ისიც თქვა — ხალხი ორპირიანი თოფით გამოვარდება ქუჩაშიო! რას იტყვით?

— სააკაშვილმა **მეჩვიდმეტედ** გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოში აუცილებლად ჩამოვა, მაგრამ ეს **დედალი კურდღელი,** რომელიც გორში მიწას ცხვირით ხნავდა, თავისი ნებით ვერსად ვერ ჩამოვა, თუ ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით ვიღაცებმა არ შეაგულიანეს. **სააკაშვილის შეწყალება ვინმემ არ გაბედოს, თორემ საქართველოში დიდი უბედურება მოხდება და გუბაზმა რომ თქვა, იმ ორპირიან თოფებს ხალხი თვითონ გუბაზას და მისთანებს „გაუკეთებს“ ერთ ადგილას!** დიახ, საქართველოში უამრავი გამწარებული ადამიანია, რომელსაც **სააკაშვილმა სულში ჩააფურთხა** და როგორც კი იგი საქართველოში ფეხს შემოდგამს, ეს ხალხი იარაღს მოჰკიდებს ხელს და სააკაშვილსა და მის ხროვას დაერევა. **საქართველოში ისე არ იქნება, სააკაშვილი პოლონეთიდან დოლ-გარმონით რომ შეიყვანეს უკრაინაში,** აქ უბედურება მოხდება და ვურჩევ ამ სისხლიან ნაძირალას — **სააკაშვილო, ღმერთი არ გაგიწყრეს და საქართველოში ფეხი არ შემოდგა, თორემ ლექსი, რომელიც ქართველმა ხალხმა მოღალატე ყორღანაშვილის ჩაძაღლებას მიუძღვნა, შენზე გადაკეთდება — „სააკაშვილს ქარაფიდან ხელი ჰკრეს და გადაფრინდა!“**

— და მაინც, რა მოხდება 2 ოქტომბრის არჩევნებზე?

— **2 ოქტომბერს „ქართული ოცნება“ უპირობოდ გაიმარჯვებს!** რაც შეეხება ნაცებს, სააკაშვილი და მის ხროვა **არა პოლიტიკურ სანაგვეზე,** არამედ **პოლიტიკურ კანალიზაციაში** აღმოჩნდებიან!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„ნარკოტესტი უნდა ჩააბაროს ყველამ და, მათ შორის, ელენე ხოშტარიამ, რადგან მისი საქციელი ხშირად არაადეკვატურია და გარკვეულ ეჭვს იწვევს!“

კვირგვინოსნები

დავით ქიჭინაძე

პარტია „ტრიბუნას“ ლიდერი

ყველაფერს ფულს აბამენ და მხოლოდ ფული ადარდებთ, აბა, **ივანიშვილს არც იდეა აქვს და არც ქვეყნის განვითარების გეგმა.** დაპირებები დიდი ხანია, გაზაფხულის თოვლივით გაქრა. მოკლედ, **ივანიშვილმა** მხოლოდ უღირსი ქურდბაცაცები კი დაიტოვა აქამდე გვერდით, მაგრამ ახლა უკვე თავად რამდენად აწყობს ასეთი წყალწაღებული „ოცნების“ უკან დგომა, ეს ცალკე ამბავია, რადგან ვინ ვინ და **ივანიშვილმა** ყველაზე კარგად იცის, რომ 2024 წლამდე „ოცნებას“, უბრალოდ, ვეღარ შეინახავს.

„ალია“

დიმიტრი სამხარაძე

პარტია „ქართული ოცნების“ წევრი

იყიდება გახარია! სულ რაღაც 300 000 აშშ დოლარად, შეგიძლიათ, შეიძინოთ **მეორადი პოლიტიკოსი!** გამოიყენება პარტიული ხმების პარაზიტობაში, მერობის კანდიდატად, დეზინფორმაციების გასავრცელებლად და ა.შ. ოფციები: **მატყუარა, მაზაკვალი, მოღალატე, მშიშარა, ბოლი.**

„ალია“

დავით კირკიტაძე

ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ჩვენ ჯალალ ედ-დინს, მურვან ყრუს და კომუნისტურ რეჟიმს მოვუგეთ და „ქართული ოცნება“ ვინ არის?!

„ახალი თაობა“

„მარადი მოწმე“ მამუკა ხაზარაძე ბოლო წლებში „მარადი ადვოკატის“ ზვიად კორძაძის გარეშე არსად ჩნდება!

ამ წერილის სათაური სანამდვილეში „მარადი დამნაშავე“ უნდა იყოს, რადგან კაცი, რომელიც წინამდებარე ფოტოდან ასე ურცხვად გვიმზერს, ჩვენი აზრით, მართლაც დამნაშავეა და მისი ადგილი პარლამენტში, ბანკსა და პარტიაში კი არა, სწორედ ვირის აბანოშია. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბუნებაში არსებობს ცნება — „უდანაშაულობის პრეზუმფცია“ და გაძაღლებულ ქართულ სასამართლოსა და მოსამართლეებს ეს ურცხვი და უტიფარი დამნაშავედ ჯერ კიდევ არ უცნიათ, მოდით, წერილის სათაური სწორედ ასე დარჩეს — „მარადი მოწმე“.

მარადი მოწმე

დიდი მიხვედრა არ სჭირდება იმას, რომ **„მარადი მოწმე“** პოლონური წარმოშობის დიდი რუსი კლასიკოსის **ფიოდორ დოსტოევსკის** გახმაურებული რომანის **„მარადი ქმრის“** სახელწოდებიდან გახლავთ ნასესხები.

მაინც რა არის **„მარადი ქმარი“?** დოსტოევსკი ამაზე გენიალურად გვპასუხობს — ***„ეს არის „მხოლოდ ქმარი“. ასეთი კაცი ცოლის შესართავად იბადება მხოლოდ. ცოლის შერთვის შემდეგ მის დანამატად იქცევა და საკუთარი დამოუკიდებელი ხასიათი არ გააჩნია. ასეთი კაცის მთავარი ნიშანი ყველასათვის ცნობილი სამკაულია — რქები! მაგრამ ამაზე არაფერი იცის და ვერც ვერასოდეს გაიგებს!“***

ახლა ვიკითხოთ, რა არის **„მარადი მოწმე“?** ჩვენი პასუხი ასეთია — ეს არის **„მხოლოდ მოწმე“,** რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ, ჩვენი აზრით, დამნაშავეა და ათასი მამაძაღლობა აქვს ჩადენილი, **არც შევარდნაძის, არც სააკაშვილისა და ჯერჯერობით არც დღევანდელი ხელისუფლების სასამართლომ არ გაასამართლა,** რადგან როგორც კი შევარდნაძეს შეეკრა, მაშინვე **ედუარდის კლანის** დანამატად იქცა და ამით სამარადჟამო ხელშეუხებლობა მოიპოვა. ასეთი კაცის მთავარი ნიშანია **პრემია „საბას“ უნიტაზი,** რომელიც მას ცნობილმა **ინტელექტუალეტებმა — ლაშა ბუღაძემ, ერეკლე დეისაძემ და რატი ამაღლობელმა** თავზე ჩამოაცვეს! **„მარადი ქმრისგან“** განსხვავებით, **„მარადმა მოწმემ“** კარგად იცის, თუ რა ფეკალიაში აქვს თავი ჩარგული და რარიგად ყარს, მაგრამ არრას იმჩნევს და კოხტაპრუწობს — მე ვარ და ჩემი ნაბადიო!

პატივცემულო მკითხველო, დიდი მკითხაობა არ სჭირდება იმის გამოცნობას, რომ **„მარად მოწმეში“** თაღლითებისა და გამომსახლებლების უსტაბაში, მეტუალეტეთა გილდიის ობერფიურერი **მამუკა ხაზარაძე** იგულისხმება.

ხაზარაძე **„მარადი მოწმეა“** 1989 წლის 18 თებერვლის მიტინგის დარბევის საქმეში, როცა მისი მეთაურობით ზონდერკომკავშირელებმა სულმნათი **მერაბ კოსტავა** და მისი მცირერიცხოვანი თანამოაზრენი სკამის გადაჭრილი ფეხებით უმოწყალოდ სცემეს. როგორც მოწმეები ადებენ ხელს, **თავად ხაზარაძე ამ ცემა-ტყეპის დროს უშუალოდ მერაბ კოსტავაზე იწევდა, რისთვისაც რამდენიმე ალიყური აჭამეს.** სხვათაშორის, მაშინდელი „გეპეის“ პირველი კორპუსის წინ მომხდარი დაპირისპირების შესახებ სიმართლე სულაძაღლებულმა **სააკაშვილმაც** ვერ დამალა და ერთხელ თქვა — **საწყალ მერაბ კოსტავას ერთადერთი პალტო ჰქონდა და ისიც მამუკა ხაზარაძემ შემოახიაო!**

გალაკტიონსაც **ერთი პალტო** ჰქონდა, რომელიც დიდი თხოვნის შემდეგ ცეკადან გამოუყვეს, მაგრამ მთვრალი გენიოსი, რომელიც ზამთრის ერთ სუსხიან ღამეს ქუჩაში მარტოდმარტო მიდიოდა, შარაგზის ყაჩაღებმა სცემეს და **პალტო წაართვეს!**

იმ შარაგზის ყაჩაღების სახელები, რომლებმაც **გალაკტიონს ერთადერთი პალტო** წაართვეს, ისტორიას არ შემოუნახავს, მაგრამ საქართველოს ისტორია არასოდეს დაივიწყებს იმ **ყაჩაღ-ბანკირის სახელს,** რომელმაც, სააკაშვილის თქმით, **მერაბ კოსტავას ერთადერთი პალტო** შემოახია და მერე მთელ საქართველოს ანაბრების ფული მოჰპარა! მისი სახელი და გვარია **მამუკა ხაზარაძე!**

მამუკა ხაზარაძე **„მარადი მოწმეა“** „სახელმწიფო საინვესტიციო კორპორაციის“ დანაშაულებრივ საქმეშიც, როცა მან შევარდნაძის ლოცვა-კურთხევით, **საბჭოთა შემნახველი სალაროებიდან ქართველი მეანაბრეების ფული ყურით მოთრეულ „კორპორაციაში“ გადაამისამართა, მერე ეს მილიონები ახალშექმნილ „თიბისი ბანკში“ გადაქაჩა, ხოლო ბოლოს „კორპორაცია“ გაუქმებულად გამოაცხადა და მეანაბრეებს ვირის თავ-ფეხი დაუბრუნა!**

მამუკა ხაზარაძე **„მარადი მოწმეა“** „ბორჯომის“ საქმეშიც, „ცეკავშირის“ შენობის საქმეშიც და ანაკლიის პორტის საქმეშიც, სადაც ის და **ყოფილი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი** ბიუჯეტიდან ფულების გამოსაწველად „არქიფოს გვირაბს“ აშენებდნენ, მაგრამ კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ.

ხაზარ-ფაშა ჯერჯერობით **„მარადი მოწმის“** სტატუსს ინარჩუნებს 17 მილიონი დოლარის „გათეთრების“ საქმეშიც, რომელიც მან **ჭუტა წერეთელთან** ერთად აღასრულა, მაგრამ კოვზი აქაც ნაცარში ჩაუვარდა და რომ არ დაეჭირათ, იძულებული გახდა, სასწრაფოდ პარტიაში ედურთა თავი. ასე იქცა **მეტუალეტეთა გილდიის ობერფიურერი** და სულმნათ მერაბ კოსტავასთვის **ერთადერთი პალტოს** შემომხევი არაკაცი **„პოლიტრიკოს“ მამუკა ხაზარაძედ,** რომელმაც უამრავი ახალგაზრდის, მათ შორის, ბუხრიდან ჩამოვარდნილი **ბრიგოლ გეგელიასა** და **იმ საბა ბუაძის** ცოდვა მოიკიდა, რომელიც **სად ბაბუასთან** წავიდა, ღმერთმა უწყის!

„მარადი მოწმე“ მამუკა ხაზარაძე ბოლო წლებში **„მარადი ადვოკატის“** ზვიად კორძაძის გარეშე არსად ჩნდება.

ამ ფოტოზეც, რომელიც სწორედ სასამართლო პროცესზეა გადაღებული, **ზვიად კორძაძე** მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს შორის **მურმანის ექალივით** გახლავთ ამოსული. ხოლო ის კაცი, რომელიც შეშინებული თაგვივით იხედება და **ჭუტა წერეთელს** ტკიპასავით აკვრია, მისი ადვოკატი და მოგვარე **კახა წერეთელი** გახლავთ.

არ ვიცი, რამდენს უხდის კორძაძეს ხაზარაძე, რომ მერაბ კოსტავაზე ხელის ამწევ კაცს ასე თავგამოდებით იცავს!

საინტერესოა, ფული რომ მისცენ, ზვიად კორძაძე ზვიად გამსახურდიას მკვლელებსაც დაიცავს?

ისიც გასარკვევია, როდემდე იქნება ხაზარ-ფაშა მამუკა ხაზარაძე **„მარადი მოწმე“** და იმ შავბნელი საქმეების გამო, რომლებიც მის კისერზეა, ელის თუ არა მას **„მარადი პატიმრის“** სტატუსი?

ეს უკვე ჩვენმა წვეროსანმა გენპროკურორმა **ირაკლი შოთაძემ** უნდა გადაწყვიტოს, რომელიც ასევე **„მარადი მოწმის“** კეზერაშვილის მოადგილე იყო, მაგრამ ახლა, ბედის ირონიით, სწორედ კეზერაშვილის დაპატიმრება აქვს დავალებული!

იმ შარაგზის ყაჩაღების სახელები, რომლებმაც გალაკტიონს ერთადერთი პალტო წაართვეს, ისტორიას არ შემოუნახავს, მაგრამ საქართველოს ისტორია არასოდეს დაივიწყებს იმ ყაჩაღ-ბანკირის სახელს, რომელმაც, სააკაშვილის თქმით, მერაბ კოსტავას ერთადერთი პალტო შემოახია და მერე მთელ საქართველოს ანაბრების ფული მოჰპარა!

მისი სახელი და გვარია მამუკა ხაზარაძე!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

მამუკა ხაზარაძე
„ლელო საქართველოსთვის“ ლიდერი

კალაძემ ნარკოტესტი „ქართულ ოცნებაში“ ჩაატაროს — თავის თანაგუნდელებში ძალიან **ბევრ ნარკომანს აღმოაჩენს.**

„რეზონანსი“

მამუკა გამყრელიძე
„ევროპელი დემოკრატების“ გენერალური მდივანი

„ოცნების“ ადგილზე რომ ვიყო, **გახარიას** მოვეფერებოდი. ასეთ შემთხვევაში ამომრჩეველი ჩათვლიდა, რომ **გახარია** ბიძინა ივანიშვილის კაცია და უფრო არ მისცემდნენ ხმას.

დღეს ოპოზიცია ვერ აჩვენებს სერიოზულ ძალას, ხალხი უყურებს ამ პროცესს და ყველაფერზე ხელი აქვს ჩაქნეული. **ეს იქნება ხელჩაქნეული არჩევნები.**

„ახალი თაობა“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

ბიძინა ივანიშვილი სააკაშვილს ფულს უხდის იმისათვის, რომ მიშა არჩევნების წინ გააქტიურდეს.

საქართველო მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც **კლოუნები** განაგებენ. სხვებს ზოგს **დიქტატორები** ჰყავს, ზოგს — **მონარქები** და ზოგსაც — **ლიბერალები.**

„ახალი თაობა“

სალომე სამადაშვილი
„ლელო — პარტნიორობა საქართველოსთვის“ წევრი

„ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებს მივმართავ — **მსგავსი უთავმოყვარეო ხელისუფლება ამ ქვეყანას ისტორიულად არ ჰყოლია.**

„ინტერპრესნიუსი“

ხატია დეკანოიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

43-პროცენტიანი ზღვარი, რომელზეც ამბობთ, რომ ეს თქვენთვის საინტერესო აღარაა, მაშინ რატომ საუბრობთ ყოველდღიურად ამაზე? **ამ პოლიტიკურ ბარიერს თქვენ ვერ გადალახავთ!**

„ინტერპრესნიუსი“

კრემლის ფილიალი სანაცეთი სხვის პრორუსობაზე ხმას არ უნდა იღებდეს!

ამ ფარჩაკმა ნაცოპოზიციონერებმა, როგორც იტყვიან, ტვინი წაიღეს იაფფასიანი პროვოკატორის — „ტვ პირველელი“ნოდარა მელაძის „ჟურნალისტური გამოძიებითა“ და „ფარული ჩანაწერების“ ფრიალით: თურმე, ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი 2008 წელს საქართველოში რუსეთის ელჩს ეკონტაქტებოდა და დღესაც „რუსეთის კაციაო“!

წარმოიდგინეთ, როგორი უბადრუკი უნდა იყო, რომ **2008 წლის „ფარული ჩანაწერებით“** ამტკიცებდე **ბიძინა ივანიშვილის „პუტინის კაცობას“!** დავუშვათ და, **ბიძინა ივანიშვილი** 2008 წელს, როდესაც ის არავითარ პოლიტიკურ თანამდებობას არ იკავებდა და ჩვეულებრივი ბიზნესმენი იყო, მართლაც ეკონტაქტებოდა შუამავლებით რუსეთის ელჩს საქართველოში — **ეს რა „კომპრომატია“?!**

ბიძინა ივანიშვილი კი არა, სააკაშვილის მთავრობის კულტურის მინისტრი **გრიგოლ ვაშაძე** 2008 წლის აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვეში ოფიციალურ წერილებს აფრენდა პუტინის მთავრობაში, იქნებ, მოსკოვში ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები ჩამოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ, კულტურული კავშირები აღვადგინოთო!

ჯერ ერთი, **ნოდარა მელაძის** მიერ გამოქვეყნებული ეს **„ფარული ჩანაწერები“** იმაზე მეტყველებს, რომ სააკაშვილის რეჟიმის უშიშროება **ბიზნესმენ ივანიშვილს** ჯერ კიდევ 2008 წელს **ფარულად უსმენდა!**

მეორეც, ნაცბანდას დღემდე ჰყავს მთავარ დამფინანსებლად და აღმასრულებელ მდივნად მართლაც რომ **რუსი ბიზნესმენი კობა ნაყოფია,** რომელმაც თავისი ბიზნესწილები მოსკოვში მცხოვრებ შვილს, **რუსეთის მოქალაქე ნიკა ნაყოფიას** გადააბარა!

სხვათაშორის, ეს **რუსეთის მოქალაქე ნიკა ნაყოფია** იყო სწორედ გვარამიას „რუსთავი-2“-ის მეპატრონეც, ანუ **„რუსეთთან მებრძოლი“** ნაცტელევიზია **რუსეთიდან რუსული რუბლებით ფინანსდებოდა!**

აღარაფერს ვამბობ **„კაგებეს“ პოლკოვნიკ თემურ ალასანიას** მიერ გამოზრდილ **„კაგებეს“ ეფრეიტორ სააკაშვილზე,** მთელი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთს რომ გადასცა საქართველოს ტერიტორიის 20 პროცენტთან ერთად! ასე რომ, თუკი ვინმეს არა აქვს ხმა ამოსაღები სხვის **„რუსეთის მონობაზე“,** სწორედ ეს **ნაცმეცოცხეები** არიან!

ამ რამდენიმე დღის წინათ ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტმა **ანდრეი კარაულოვმა** ღიად განაცხადა, 2004 წლის დასაწყისში, სააკაშვილის საქართველოს პრეზიდენტად არჩევიდან ცოტა ხანში, მას, თბილისში ჩამოსულს, როგორ უმტკიცებდა მიშიკო, რომ **რუსეთის ერთგულია:** სანამ სააკაშვილი ნარკოტიკებით გამოთაყვანდებოდა, ის თავის რეზიდენციაში ოთახს მაჩვენებდა, **აი, აქ უნდა იჯდეს რუსეთის წარმომადგენელიო!** და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ყველა ჭკუათამყოფელისათვის ცნობილია, როგორ უფეშქაშა სააკაშვილმა (აგვისტოს ომამდე და მის შემდეგაც) პუტინის რუსეთს **33 სტრატეგიული დანიშნულების ქართული ობიექტი!**

აგვისტოს ომის შედეგად რუსეთისათვის ლანგრით მირთმეულ საქართველოს ტერიტორიის 20 პროცენტზე და ასზე მეტ ქართულ სოფელზე, სააკაშვილმა **„ქვების გროვა“** რომ უწოდა, უკვე აღარაფერს ვამბობ!

ახლა თავად განსაჯეთ, **კრემლის ფილიალი სანაცეთი** სხვის პრორუსობაზე ხმას საერთოდ თუ უნდა იღებდეს!

გიორგი გიგაური

ნაცების „მცირე მოურავო“ სააკაშვილო, საქართველოს „დიდ მოურავ“ სააკაძეს საერთოდ როგორ ახსენებ?!

გასულ კვირას „საქართველოში დაბრუნებისთვის“ გამზადებულმა სააკაშვილმა ინგა გრიგოლიას „რეაქციაში“, პირდაპირ ეთერში ჩართვისას, გაგვეცინებათ და ასე განმარტა თავისი „ეპოქალური მნიშვნელობა“ — მე თანამედროვე გიორგი სააკაძე ვარო!

— **გიორგი სააკაძის** შემდეგ რომელი ქართველი იყო ორ ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი ლიდერი და მის რეფორმებს რეგიონული მასშტაბით ყველა იმეორებს?! მისი სახელი ყველას ესმის. შეგიძლიათ, ჩემს ფეისბუქზე შეხვიდეთ. მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე, აღმოსავლეთ ევროპა უყურებენ და დღემდე საუბრობენ ქართულ სასწაულზე, — განაცხადა **სააკაშვილმა** ტელეკომპანია „პირველის“ პირდაპირ ეთერში.

სხვათაშორის, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც **სააკაშვილმა** გიორგი **სააკაძეობა** მოინდომა! როდესაც ის უკრაინაში ოდესის გუბერნატორობიდან გააპანღურეს, გაახსენდა, რომ ქართველი იყო და 2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო კენჭისყრისთვის, ანუ, როგორც ამბობდა, „გადამწყვეტი არჩევნებისთვისაც“ დაიწყო სამზადისი, მისი ჯიბის „მთავარი არხის“ ეთერში კი განაცხადა: **„გიორგი სააკაძე** სადღაც გუბერნატორი იყო **ჩემსავით,** ის — **ოსმალეთში,** მე — **უკრაინაში.** ეს დამთავრდა. ჩვენ ახლა უნდა მივხედოთ ჩვენს ქვეყანას“.

უწიგნურობით გამორჩეულმა **სააკაშვილმა,** დარწმუნებული ვარ, არც იცის, რომ **გიორგი სააკაძემ** 1609 წელს ტაშისკართან გამართულ ისტორიულ ბრძოლაში ოსმალებს დაახლოებით 60-ათასიანი არმია ისე გაუნადგურა, რომ **დადედლებული ოსმალოები** ტყეებიდან ბავშვებს გამოჰყავდათ:

16 წლის შემდეგ, 1625 წელს, ისევ და ისევ **გიორგი სააკაძის** მხედართმთავრობით მებრძოლმა ქართულმა ჯარმა კახეთის ასაოხრებლად შემოჭრილ **სპარსელთა უზარმაზარ არმიას** მარტყოფთან გამანადგურებელი მარცხი აგემა! და მომდევნო კვირების განმავლობაში **სააკაძის** პარტიზანულმა რაზმებმა ისე ჟლიტეს მტერი, რომ **სპარსელებმა** საქართველოში დაახლოებით 60 ათასამდე მოლაშქრე დაკარგეს, რაც **მთელი სპარსეთის** სამხედრო ძალების ნახევარს შეადგენდა!

სააკაშვილო, ასე ურცხვად და უტიფრად რომ ედრები **სააკაძეს,** გაიხსენე 2008 წლის აგვისტოში მსოფლიოს დასანახავად ჰალსტუხს რომ ღეჭავდი, გორში ხოხიალობდი და ცხვირით მიწას ხნავდი!

მოკლედ, ნაცების **„მცირე მოურავო“ სააკაშვილო,** საქართველოს **„დიდ მოურავ“ სააკაძეს** საერთოდ როგორ ახსენებ?!

სხვათაშორის, **სააკაძეს** თავი 1629 წლის **3 ოქტომბერს** მოჰკვეთეს, საქართველოში წლევანდელი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები კი **2 ოქტომბერს** იმართება და მომდევნო დღეს, **3 ოქტომბერს,** ღმერთმა უწყის, რა ელის ნაცთა **„მცირე მოურავს“,** რომელსაც **თავი** საქართველოშიც, უკრაინაშიც და მთელ მსოფლიოშიც უკვე დიდი ხანია, **მოჭრილი აქვს!**

გიორგი გიგაური

მიმხედარა, უგრძნია!

ო-ბოზიციავ,

მაშინ, როდესაც 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ოციოდე დღით ადრე მთელი ეს გაფარჩაკებული ნაცოპოზიცია „გამარჯვებისათვის“ ემზადება, ერთადერთი ირაკლი ოქრუაშვილი აღმოჩნდა, ვინც რეალურად შეაფასა ვითარება და სამუშაოდ ევროპაში წასვლა გადაწყვიტა! ანუ საქართველოდან მიგრანტთა ისედაც დიდ არმიას შეუერთდა!

ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ქართული პოლიტიკა ამით დიდ რამეს დაკარგავს, მაგრამ ეს ნამდვილად ის შემთხვევაა, როდესაც შემიძლია **ათას პარტიულ დროშაზე გადამხტარ ირაკლი ოქრუაშვილს** ტაში დავუკრა!

„ისეთი ცხოვრება მოვიდა ამ მთავრობის ხელში, რომ ხვალიდან ევროპაში

კვირგვინოსნები

ირაკლი რუხაძე
ტელეკომპანია „იმედის“ მფლობელი

ნაციონალური მოძრაობა იყო წარმოუდგენლად ნეგატიური ძალა, რომელმაც ქვეყანა გააუპატიურა. ფაქტობრივად, ათში ერთი ადამიანი დაიჭირეს. **ახლა ჩემთვის და ბევრი სხვა ადამიანისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ეს ძალა დაბრუნდეს.**

„ტვ იმედი“

გიგა ბუკია
კონსერვატიული პარტიის ლიდერი

თუ „ოცნებამ“ არჩევნებში **40 პროცენტზე ნაკლები** მიიღო, თვითონ გაუგზავნის თვითმფრინავს **სააკაშვილს.** იმიტომ, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და მსოფლიოს თვალში გამოჩნდეს ნაციონალურ მოძრაობაზე უკეთესი. არავისთვის არაა დასამალი, რომ **ნაციონალურ მოძრაობას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აღიქვამენ დესტრუქციულ, არაპროგნოზირებად ძალად.**

„ოცნება“ ეცდება, გამოიყენოს **სააკაშვილის** თვისებები და მის ფონზე ნაცმოძრაობაზე უკეთესად გამოჩნდეს.

„ახალი თაობა“

ლევან ალაფიშვილი
კონსტიტუციონალისტი

„ოცნებამ“ იცოდეს, **დასავლეთის იმედგაცრუებები უკვალოდ ვერ ჩაივლის.** თანამედროვე დემოკრატიაში უპირობო წესია, როდესაც შენს პარტნიორ სახელმწიფოებს აძლევ პირობას, ის უნდა შეასრულო.

„ახალი თაობა“

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ჯემალ კახნიაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ევროკავშირის 75-მილიონიან სესხზე უარის თქმას აფასებს:

— არსებობს სესხის გაცემის ორი ვარიანტი — **მიზნობრივი** და **არამიზნობრივი.** ევროკავშირისაგან **ეს იყო მიზნობრივად სასამართლო რეფორმისთვის გამოყოფილი სესხი.** რადგან სასამართლო რეფორმა ჩატარებულია და მოსამართლეებიც ახალდანიშნულები არიან, ამ ფულს სასამართლოს ვეღარ მოახმარდნენ, ხოლო სხვა საქმეში რომ გამოეყენებინათ, შემდეგ რა ანგარიშს წარუდგენდნენ ევროკავშირს? **ისინი სანქციებს დაგვიწესებდნენ და არასანდო ქვეყნის იარლიყს მოგვაკრავდნენ.**

— საბოლოო ჯამში, ეს 75 მილიონი ევრო ჩვენი ქვეყნისთვის დაკარგულია?

— არაფერი იკარგება — ერთს თუ უარი ვუთხარით სესხზე, მეორე გამოჩნდება და აკი, გამოჩნდა კიდეც — **ამერიკელი კონგრესმენები ჩამოვიდნენ და დახმარება შემოგვთავაზეს,** საქართველოს მიერ ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებაზე ისაუბრეს.

ღარიბაშვილს ევროკავშირის სესხი რომც აეღო, ოპოზიცია მაინც მიტინგებს მოაწყობდა — ფული ჯიბეში ჩაიდეს და არაფერი გააკეთესო, არადა,

რაც დღეს სასამართლოში ხდება, ნაციონალების რეფორმების შედეგია! განა, მურუსიძე მაგათი დანიშნული არ იყო?

როდესაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევა მიმდინარეობდა, ოპოზიციამ საკუთარი კანდიდატურები ვერ წამოაყენა, რადგან, ვინც იურისტი ჰყავდათ, ყველა მათივე პარტიის წევრია და გაუგებარია, ახლა რატომ ილანძღებიან?

— იმასაც ამბობენ — 75 მილიონი ევროს არაღებით ღარიბაშვილმა საქართველოს ავლანელი ლტოლვილების მიღება აიცილაო!

— საქართველო ტრანზიტის ქვეყანაა — შემკრები ადგილი, საიდანაც შემდეგ ლტოლვილების ნაკადი ნაწილდება. ამ საკითხზე ამერიკასა და საქართველოს შორის შეთანხმება გაფორმდა, თანხა ამერიკულმა მხარემ გადაიხადა, საქართველო არ დაზარალებულა და აქ არც ავღანელი ლტოლვილები გაუჩერებიათ. **ევროკავშირის ან ამერიკის მხრიდან რაიმე სანქციის დაწესება გამორიცხულია, რადგან საქართველო ევროკავშირსაც სჭირდება და ამერიკასაც!**

— სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში უცხოეთიდან შემოსული თანხებით ვინ სარგებლობდა? ამბობდნენ — თანხის ნაწილი ზედა ეშელონებში ნაწილდებოდაო!

— ერთ მაგალითს მოგიტანთ და დასკვნა თავად გააკეთეთ: **სააკაშვილის დროს უკრაინაში შეძენილი ტანკები, რაშიც დიდძალი თანხა იყო გადახდილი, 2008 წლის ომში ვერ აამუშავეს და თავდაცვის იმჟამინდელ მინისტრს დავით კეზერაშვილს დააბრალეს! კეზერაშვილი მილიარდერი გახდა და პირველი პირებისთვის რომ არ გაენაწილებინა, იმ ფულს ვინმე შეარჩენდა? ცხადია, არა!** აი, ასე ნაწილდებოდა თანხები!



— სააკაშვილი საქართველოში ჩამოსვლას აანონსებს!

— კი მაგრამ, **სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა, იქ რეფორმების საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარედ მუშაობს, თან ქართული სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულია და საქართველოში რაღა დარჩენია?!** ყოველ წუთს თავის პრეზიდენტობას რომ უსვამს ხაზს, ის მაინც თუ იცის, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტი **ნოე ჟორდანია** და მისი მთავრობის წევრები, მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთში გადავიდნენ, ბოლომდე საქართველოს მოქალაქეებად დარჩნენ და ქართულ პასპორტზე უარი არ უთქვამთ? **ჟორდანიას ვალი არ დაუტოვებია თავისი ქვეყნისთვის, სააკაშვილმა კი გაიხსენოს, რამდენი ვალი დაადო საქართველოს!**

— დაბოლოს: რა ბედი ელის ლარს უახლოეს მომავალში?

— არჩევნების წინ **ლარის კურსი** არ დაეცემა, მთავრობა სიტუაციას არ დაძაბავს. **ეკონომიკის ზრდაზე კი საუბრობენ, მაგრამ ხალხი ამას ვერ გრძნობს!** შარშან ერთი ქათამი თუ გყავდა და წელს მეორე ქათამი მიუმატე, ეს იმას ნიშნავს, ეკონომიკა 100 პროცენტით გაიზარდა?!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

ჯემალ კახნიაშვილი:

ევროკავშირის ან ამერიკის მხრიდან რაიმე სანქციის დაწესება გამორიცხულია, რადგან საქართველო ევროკავშირსაც სჭირდება და ამერიკასაც!

მივდივარ სამუშაოდ. თვენახევარი ვიმუშავებ მძღოლად, მზარეულად, დამლაგებლად, იახტის კაპიტნად, მაშველად და, შესაბამისად, პოლიტიკა, არჩევნები, უფრო სასაცილო — ვადამდელი არჩევნები, ლარის კურსი, კოვიდსტატისტიკა და ეგეთები აღარ გამაგონოთ.“

აი, სიტყვასიტყვით ეს დაწერა **ოქრუაშვილმა** თავის ფეისბუქ-პოსტში!

არადა, ფაქტია, რომ **ირაკლი ოქრუაშვილი** ამ გაერთიანებული ნაცოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი იყო! და ისიც მწიფო გადატრიალების მცდელობის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე თავისი პირით ამბობს — **ჩვენი მთავარი მიზანი სისხლის დაღვრა იყოო!**

დიახ, **ირაკლი ოქრუაშვილი** ციხეში სწორედ იმიტომ ჩააყუდეს, რომ ის ერთ-ერთი თავკაცი იყო რუსთაველის გამზირზე **20 ივნისს** დატრიალებული სისხლიანი დაპირისპირებისა, როდესაც მთელი საქართველო პირდაპირ ეთერში უყურებდა, როგორ ესხმოდნენ თავს და უმოწყალოდ გვემდნენ ნარკოტიკებით გაბრუებული ნაცზონდერები პარლამენტის „მთავარი აქცენტების“ პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ **ალიარებითი ჩვენება მისცა** „გავრილოვის ღამის“ მოწყობაზე და სისხლიანი სცენარის გათამაშებაზე:

„მე ვთვლი, რომ „გავრილოვის ღამე“ იყო გარდამტეხი და წელში გამტეხი მომენტი ასევე მისთვის (ივანიშვილისთვის — გ.გ.). საერთოდ, იქიდან დაიწყო ყველაფერი. მისი დაღმასვლა და მან დაუშვა კატასტროფული შეცდომა და ერთ რამეს ვიტყვი, ყოველგვარი რაღაც ტრაბახისა და დაკნინების გარეშე, რომ ეს შეცდომა, კარგი გაგებით, ჩვენ მას დავაშვებინეთ!“

მიჰბაძე ოქრუაშვილს!

ფაქტია, რომ **ოქრუაშვილი** ამ ნაცოპოზიციამ გამოიყენა და გადააგდო!

2019 წლის **20 ივნისს** რუსთაველის გამზირზე ნაცბანდის მიერ გათამაშებული სისხლიანი სპექტაკლის შესახებ, პრაქტიკულად, ყველაფერი ცნობილია! თუმცა, მაინც სულ სხვა ფასი აქვს, როდესაც ამ უდიდესი დანაშაულისა და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის... dასაცავად მდგარ სპეცრაზმელებს!

ჰოდა, შარშანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ უცხოელთა ჩარევითა და საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალებით ციხიდან „პოლიტწამებულად“ გამოსულმა **ირაკლი ოქრუაშვილმა** ნიკუტა გვარამიას ტელებოსელში, ეკა კვესიტაძის საავტორო გადაცემა

მოგეხსენებათ, **ოქრუაშვილმა** პოლიტიკური კარიერა იმით დაიწყო, რომ **„ვარდების რევოლუციის“** შემდეგ **სააკაშვილის** მიერ შიდა ქართლის გუბერნატორად დანიშნულმა, თავი რომ გაეპიარებინა, ტელეკამერების თანხლებით თურქი მძღოლებისთვის მოწყობილ **ჩუმათელეთის ბინძურ ბორდელებში დასდევდა კახპებს!**

ბოლოს **ოქრუაშვილი** ისევ იქ მოხვდა, საიდანაც დაიწყო — **ბორდელში!** თანაც, გაცილებით ბინძურ **ბორდელში,** ვიდრე თურქი მძღოლებისა იყო — სააკაშვილის **ბორდელში!**

ჰოდა, როგორც ჩანს, ბოლოს და ბოლოს მიხვდა, რომ ამ **ო-ბოზიციური ბორდელიდან** თავი უნდა დაეღწია და ეს გააკეთა კიდეც!

მიხვდა კაცი, რომ სააკაშვილის ბორდელის წევრები ვერასოდეს გაიმარჯვებენ არჩევნებში და თავის გზას ეწია!

და რაც მეტი **ოპოზიციონერ-ბორდელელი** მიჰბაძავს **ოქრუაშვილს** და გაეცლება ამ სიბინძურეს, მით უკეთესი მათთვის!

გიორგი გიგაური

დემურ გიორხელიძე
ეკონომისტი

ერთი მხრივ სწორია, რომ ხელისუფლებამ არ აიღო ეს 75 მილიონი სესხი ევროკავშირისგან, იმიტომ რომ საერთოდ არ უნდა აიღოს ამერიკიდან, რუსეთიდან, ევროკავშირიდან, მსოფლიო ბანკიდან თუ სავალუტო ფონდიდან... **საგარეო ვალი არ სჭირდება საქართველოს.** საქართველოს ბანკებში დევს 8 მილიარდ დოლარზე მეტი ფული, რომელიც არ მიდის საქმეში. **ეს ე.წ. დაძინებული ფულია.** საქმე თუ გინდა, დალოცვილო, გამოუშვი ფასიანი ქაღალდები, მიეცი შენს მოქალაქეებს მათი შესყიდვის უფლება. ხალხი ბანკებიდან გამოიტანს ფულს და იყიდის სახელმწიფო ობლიგაციებს თუ სხვა ტიპის ქაღალდებს, მოგებასაც ნახავენ და არც სხვაგან წავლენ ფულის სასესხებლად.

„ალია“

გრიგოლ გაგნიძე
„ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ორგანიზაციის“ ხელმძღვანელი

დაიღალა ხალხი — აღარავის აღარ აინტერესებს ამდენი კინკლაობა, ყალბი რეიტინგები და დაპირებები — რომ მოვალთ, ამას დავსჯით, იმას დავსჯით. **საზოგადოებას სჭირდება** ნორმალური ცხოვრება. რასაც გვპირდება პრემიერი, მომავალ წლებში, იმედია, განხორციელდება და რეალური აღმშენებლობის პროცესები დაიწყება საქართველოში.

„საერთო გაზეთი“

დავით ლორთქიფანიძე
ყოფილი პარლამენტარი

სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ამსახველი მასალის განადგურება სამართლებრივად სწორი არ იყო. ელემენტარულად, საზოგადოებას უნდა სცოდნოდა, ვისთან ჰქონდა საქმე, გარწმუნებთ, ეს პოლიტიკური ძალა, მინიმუმ, ასეთი მაღალი ტემბრით ლაპარაკს ვეღარ შეძლებდა, მაქსიმუმ, **ქართული პოლიტიკის რადარებიდან გაქრებოდა.**

„ახალი თაობა“

ეკა ხერხეულიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

აი, ვთქვათ, ვარ ადამიანი, რომელიც გვერდიდან უყურებს პოლიტიკურ მოვლენებს, დამეხმარეთ და მითხარით ერთი მიზეზი, **რატომ უნდა მომწონდეს გახარია?**

„ალია“

დიდი საქმე!

ეს მართლაც რომ გრანდიოზულია!

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გასულ კვირას დედაქალაქისა და სრულიად საქართველოს მოსახლეობას გრანდიოზული წამოწყების შესახებ ამცნო — სულ რაღაც, ერთ წელიწადში თბილისში სავაჭრო ქალაქი, ე.წ. აუთლეტ ვილიჯი გაშენდება, რომლის მსგავსიც კავკასიის რეგიონსა და თვით თურქეთშიც კი არ არსებობს. თბილისში „აუთლეტ ვილიჯის" კომპანია „ჯორჯიან აუთლეტ ენდ რეზორტ გრუპი" აშენებს, რომლის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, წარმატებული ქართველი ბიზნესმენი გუგა ცანავა ამ უნიკალური პროექტის დეტალებზე გვესაუბრება:

— **„აუთლეტ ვილიჯის"** სახით საქართველოში სრულიად ახალი და გამორჩეული სავაჭრო გამოცდილება ინერგება, რომელიც რეგულარული შოპინგ მოლებისაგან რადიკალურად განსხვავდება. კერძოდ, **„აუთლეტ ვილიჯი" საშუალებას იძლევა, მომხმარებელს ჰქონდეს მნიშვნელოვნად ფასდაკლებულ მაღალი ხარისხის საქონელთან.** ძალიან ბევრ ადამიანს შეცდომით ჰგონია, რომ **აუთლეტის სივრცეში** ის პროდუქცია იყიდება, რომელიც მაღაზიებს გაუყიდავი დარჩათ, სინამდვილეში კი მსოფლიოს ყველა წამყვან ბრენდს ცალკე აქვს საკუთარი **აუთლეტის მიმართულება,** ანუ **აუთლეტისათვის პროდუქცია** სპეციალურად იქმნება. **„აუთლეტ ვილიჯის" მთელი ფილოსოფია იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებლისათვის მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიწოდება საკმაოდ შეღავათიან ფასებში მოხდეს.**

— უფრო კონკრეტულად, რით, იქნება განსხვავებული „აუთლეტ ვილიჯი" საქართველოში არსებული დიდი მოლებისაგან, ვთქვათ, იგივე „ისთ ფოინთისაგან" , „თბილისი მოლისაგან" ან „გალერეა თბილისისაგან"?

— **„აუთლეტ ვილიჯი"** იქნება კონცეპტუალურად და არქიტექტურულად კარგად შეკრული **ქალაქის ტიპის სავაჭრო სივრცე,** რომელსაც მთავარი პლაზა, სამი ძირითადი გამზირი და პატარ-პატარა ქუჩები ექნება. მოკლედ, **შეიქმნება ატმოსფერო, სადაც მომხმარებელი არამარტო იშოპინგებს, არამედ დაისვენებს, ისეირნებს, განსხვავებულ კვების ობიექტებში ისადილებს და ბევრ ისეთი ტიპის სერვისს მიიღებს, როგორიც საქართველოში დღემდე არ არსებობს.**

— მაგალითად?

— მოეწყობა სპეციალური ტურები ავტობუსებით, ანუ ტურისტებსაც და ადგილობრივ მოსახლეობასაც საშუალება ექნებათ, ქალაქიდან ჩვენივე ტრანსპორტით მივიდნენ **„აუთლეტ ვილიჯიში";** იქნება ვიაიპი მომსახურებები, მათ შორის, სპეციალური ე.წ. შოპერის მომსახურება, ანუ ადამიანს საშუალება მიეცემა, სავაჭრო სივრცეში მოუსვლელად შეიძინოს სასურველი საქონელი, რომელსაც შოპერი უყიდის და სასურველ ლოკაციაზე მიუტანს.

„აუთლეტ ვილიჯი" ყოველწლიურად, მთელი წელიწადის განმავლობაში, საქართველოსათვის უპრეცედენტო მასშტაბის მარკეტინგულ კამპანიას განახორციელებს, რისთვისაც ასობით ათას აშშ დოლარს დავხარჯავთ. სადღესასწაულო დღეებში დამატებითი ღონისძიებები გაიმართება, მოეწყობა ფეშენვიკები და ა.შ. ამ ყველაფერს კი უზრუნველყოფს მენეჯმენტ-კომპანია, რომელიც **„აუთლეტ ვილიჯის"** მმართველი იქნება.

— ეს ქართული კომპანიაა?

— ეს არის ამერიკულ-ევროპული კონსორციუმი, რომლის სათავო ოფისიც ბოსტონში მდებარეობს და მთელ მსოფლიოში ათეულობით აუთლეტს მართავს.

— რა მოცულობის ინვესტიციას დებთ „აუთლეტ ვილიჯის" პროექტში?

— **„აუთლეტ ვილიჯის" მშენებლობაში 70 მილიონი ლარი დაიხარჯება და ეს მთლიანად ქართული ინვესტიციაა.** სავაჭრო ქალაქის **მშენებლობაზე მინიმუმ 500 ადამიანი იქნება დასაქმებული,** ხოლო შემდეგ, როცა **„აუთლეტ ვილიჯი"** სრული დატვირთვით ამუშავდება, **2000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება.**

— რა ფართობზე იქნება გან-

ასეთი იქნება „აუთლეტ ვილიჯი"

გუგა ცანავა: თბილისის „აუთლეტ ვილიჯი" არამარტო საქართველოსათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის უპრეცედენტო პროექტია!

„თბილისის „აუთლეტ ვილიჯი" ჩვენს ქვეყანასა და თითოეულ მოქალაქეს დიდ ეკონომიკურ და ფინანსურ სარგებელს მოუტანს!"

კვირგვინოსნები

ასმათ ტყაბლაძე
მსახიობი, ბიზნესმენი



მომენატრა, როცა მთავრობა ადამიანებზე ზრუნავდა და წელიწადში ერთხელ დასასვენებლად უფასოდ უშვებდა, მე-13 ხელფასს აძლევდა; **მომენატრა,** როცა თბილისში კორპუსი კორპუსზე არ იყო მიშენებული და, თუ ბინების ხარისხი არ იყო პრემიუმკლასის, არ იბარებდნენ. თავისუფალი სივრცე არსებობდა, გამწვანებული სკვერები, ბაღები... უსასრულოდ შემიძლია ჩამოვთვალო. ამაზე რომ ვსაუბრობ, თურმე, კომუნისტები **მენატრება.** კომუნისტები ნამდვილად არ იკადრებდნენ მას, რასაც ან ნაციონალების მთავრობა კადრულობდა, ან დღევანდელი კადრულობს.

„სარკე"

გივი სიხარულიძე
მწერალი, მსახიობი



უკანასკნელმა იდიოტმაც იცის, რომ მერის არჩევნებს კალაძე მოიგებს.

„რეზონანსი"

ბონდო მძინარაშვილი
„პირველი არხის" სამეურვეო საბჭოს წევრი, ჟურნალისტი

გადადგომიდან ზუსტად 6 წლის შემდეგ **პრეზიდენტ შევარდნაძეს** ვკითხე, დათმობდა თუ არა ძალაუფლებას, ათი წლით ახალგაზრდა რომ ყოფილიყო. თვალები წამიერად აენთო და მერე მშვიდად მიპასუხა — **მე ჩემი ხალხის სისხლს არავითარ შემთხვევაში არ დავღვრიდიო!**

შევარდნაძე ათი წლით ახალგაზრდა, 65 წლის იყო 1993 წელს! დათმობდა? დარწმუნებული ვარ, რომ არა! არავითარ შემთხვევაში! რადგან ძალაუფლება არ დათმო არც 67 წლისამ და არც 72 წლისამ! მაშინდელი შეცდომების გამეორება არ შეიძლება! **კონსტიტუციას არავინ არ უნდა გადააბიჯოს! ეს ძალიან ძვირად უჯდება ქვეყანას.** ასაკი შემთხვევით არ მიხსენებია.

„ალია"

დიდი საქმე!

თბილისში მთელი კავკასიის მასშტაბით პირველი სავაჭრო ქალაქი აშენდება!

„როცა „აუთლეტ ვილიჯი“ სრული დატვირთვით ამუშავდება, 2000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება!“

ასეთი იქნება „აუთლეტ ვილიჯი“

ლაგებული სავაჭრო ქალაქი?

— **„აუთლეტ ვილიჯი“** განლაგებული იქმნება 10 ჰექტარზე, საიდანაც კომერციულ სივრცეს 20 000 კვადრატული მეტრი დაეთმობა, დანარჩენი ფართობი კი განკუთვნილი იქნება პარკინგისათვის, რომელიც დაახლოებით 2 000 ავტომობილს დაიტევს.

— რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება „აუთლეტ ვილიჯიში“ წარმოდგენილი პროდუქცია ქართველი მომხმარებლის ფართო სპექტრისათვის, რომლის შემოსავლებიც, მოგეხსენებათ, მაღალი ნამდვილად არ არის?

— **„აუთლეტ ვილიჯის“** იდეას 5-6 წლის განმავლობაში ვამუშავებდით და თბილისში მისი აშენება სწორედ იმიტომ გადავწყვიტეთ, **რომ ასეთი ტიპის ვილიჯები და კომერციული ტიპის სივრცეები ნებისმიერი კატეგორიისა და სოციალური ფენის წარმომადგენელს აძლევს შოპინგის და თანაც ხარისხიანი შოპინგის საშუალებას.**

როცა ამა თუ იმ ბრენდთან ხელშეკრულებას ვაფორმებთ, მასში პირდაპირ ვუდებთ პირობას, რომ უფლება არა აქვს, საკუთარ პროდუქციაზე 30 პროცენტზე ნაკლები ფასდაკლება დააწესოს. შესაბამისად, **„აუთლეტ ვილიჯიში“ მოსულ მომხმარებელს მთელი წლის განმავლობაში, მინიმუმ, 30-პროცენტიანი ფასდაკლება გარანტირებული აქვს,** საერთოდ კი, ამა თუ იმ საქონელზე, ბრენდის მიხედვით, **30-დან 80 პროცენტამდე ფასდაკლება** იმოქმედებს.

— „აუთლეტ ვილიჯიში“ მხოლოდ ტანისამოსი და ფეხსაცმელი გაიყიდება თუ სხვა სახის პროდუქციის, მაგალითად, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენაც იქნება შესაძლებელი?

— როგორც წესი, **აუთლეტებში** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა არ იყიდება, მაგრამ, ვფიქრობთ, რომ ავეჯის, ჭურჭლისა და სხვა საოჯახო ნივთების მიმართულებით რომელიმე ცნობილი ევროპული ბრენდის მაღაზია გავხსნათ.

— საინტერესოა, როგორი იქნება სავაჭრო ქალაქის არქიტექტურული გადაწყვეტა?

— ჩვენი **„აუთლეტ ვილიჯის“** არქიტექტურა ეკუთვნის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ესპანურ კომპანიას **„L35“,** რომლის დაპროექტებულიც გახლავთ მსოფლიოში სახელგანთქმული **ბარსელონისა და მადრიდის აუთლეტები,** ასევე **მადრიდის ლეგენდარული სტადიონი „სანტიაგო ბერნაბეუ“** და სხვა არაერთი ცნობილი ნაგებობა.

ესპანური კომპანიის წარმომადგენლები საქართველოში იმყოფებოდნენ, მთელი თბილისი მოიარეს, დედაქალაქის ძველი უბნები ნახეს, მცხეთა და საქართველოს სხვა კუთხეებიც დაათვალიერეს და **შექმნეს პროექტი, რომელიც ქართული ტრადიციული არქიტექტურისა და თანამედროვე დასავლური ელემენტების ნაზავს წარმოადგენს.** კერძოდ, **„აუთლეტ ვილიჯის“** არქიტექტურა 70 პროცენტით ქართული იქნება, 30 პროცენტს კი თანამედროვე დასავლური სტილი დაიკავებს. ყველა შენობას ერთმანეთისაგან განსხვავებული უნიკალური ფასადი ექნება, მათი სიმაღლე კი 2 სართულს არ აღემატება. შესაძლოა, რამდენიმე შენობა 3-სართულიანიც იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც მე-3 სართულს ესთეტიკური სილამაზის დატვირთვა ექნება და არა — ფუნქციური.

— რისი მიხედვით შეარჩიეთ ადგილი, სადაც სავაჭრო ქალაქი აშენდება?

— **„აუთლეტ ვილიჯი“** გაშენდება საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ გზატკეცილზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას სომხეთთან და აზერბაიჯანთან აკავშირებს. კერძოდ, **ეს არის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისაკენ მიმავალი გზა, გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიმდებარე ტერიტორია,** რომელიც მართლაც სტრატეგიული გათვლებით შევარჩიეთ, რადგან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ინტერესი იყო, რომ ადგილს, სადაც **„აუთლეტ ვილიჯი“** გაშენდებოდა, რეგიონალური დატვირთვა ჰქონოდა, რადგან **მსგავსი ქალაქის ფორმატის აუთლეტი არ არის არც ბაქოში, არც — ერევანში და არც — თურქეთში.**

— გარდა იმისა, რომ „აუთლეტ ვილიჯის“ ფუნქციონირებით ინვესტორმა მოგება უნდა ნახოს, რა სარგებელს მიიღებს ქვეყანა, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტი და მოსახლეობა?

— თბილისის **„აუთლეტ ვილიჯი“,** როგორც პირველი და ერთადერთი სავაჭრო ქალაქი კავკასიის რეგიონში, საქართველოს ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ატრიბუტი გახდება. აღარაფერს ვამბობთ იმაზე, რომ 2000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება და ათეულობით მილიონი დოლარის ბრუნვიდან, რომელიც, ჩვენი პროგნოზით, სავაჭრო ქალაქს ექნება, სახელმწიფო ბიუჯეტში სოლიდური გადასახადები შევა. მოკლედ, **თბილისის „აუთლეტ ვილიჯი“ ჩვენს ქვეყანასა და თითოეულ მოქალაქეს დიდ ეკონომიკურ და ფინანსურ სარგებელს მოუტანს!**

— ქართული სახელმწიფო, საქართველოს ხელისუფლება რამდენად გეხმარებათ ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის განხორციელებაში?

— ჩვენი უცხოელი პარტნიორები სასიამოვნოდ განცვიფრებულები არიან, რადგან **საქართველოში, სულ რაღაც, 1 წელიწადში შევძელით ის, რასაც ევროპაში, მინიმუმ, 8-10 წელი დასჭირდებოდა, ეს კი სწორედ ჩვენი სახელმწიფოს თანადგომის შედეგია.** დიახ, სახელმწიფომ მაქსიმალურად შეგვიწყო ხელი, შეუფერხებლად, ყოველგვარი ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე გაგვევლო გზა, რომელიც **„აუთლეტ ვილიჯის“** მრავალწახნაგოვანი და ძალიან რთული პროექტის მომზადებას სჭირდებოდა. შედეგად, **„აუთლეტ ვილიჯის“** მშენებლობა უკვე დაწყებულია და, მაქსიმუმ, წელიწადსა და ორ თვეში სისრულეში იქნება მოყვანილი **უნიკალური პროექტი,** რომელიც არამარტო საქართველოსათვის, არამედ **მთელი რეგიონისათვის უპრეცედენტოა!**

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„საქართველოში, სულ რაღაც, 1 წელიწადში შევძელით ის, რასაც ევროპაში, მინიმუმ, 8-10 წელი დასჭირდებოდა, ეს კი სწორედ ჩვენი სახელმწიფოს თანადგომის შედეგია!“

კვირგვინოსნები

რამაზ საყვარელიძე, *ფსიქოლოგი*

„ხმების ბანკი“ ქართულ პოლიტიკაში ნამდვილად არსებობს და ჯერ კიდევ ხელუხლებელია. ეს არის ამომრჩეველი, რომელიც არჩევნებში არ მონაწილეობს იმ მოტივით, რომ **არც „ოცნების“ პოლუსი სურს და არც ნაციონალური მოძრაობის.** თუ **გახარიამ** ამ ხმების ამოძრავება და თავის აქტივში ჩასმა მოახერხა, მაშინ **მელიას** ნამდვილად დაამარცხებს და თამაშგარე მდგომარეობაში ჩააყენებს.

„კვირის პალიტრა“

ვანო ჩხიკვაძე, *პროზაიკოსი, პუბლიცისტი*

ამას წინათ ფშავში მომიწია წასვლამ და **ხინკლის მომხარშავი ქალი აღარაა დარჩენილი, ყველა ემიგრაციაშია,** შვილები რომ არჩინონ. ადრე კაცი იყო ოჯახის მარჩენალი, ახლა? **ახლა კაცი წამოწოლილია, ცოლის გამოგზავნილი ფულით არაყს სვამს, სიგარეტს ეწევა და კმაყოფილია.** აი, რამდენად შეიცვალა ჩვენი ცხოვრების მდინარება. ამაზე მტკივა გული. **ეს არაა ქართველობა, ეს ჩვენ არა ვართ.**

„კვირის პალიტრა“

თემურ შაშიაშვილი, *პოლიტიკოსი*



ერთ-ერთ ტრენინგზე მისულს, მითხრეს, **რაღა დროს შენი სწავლააო** — ამ ხნის ვარ და დღესაც ყოველთვის რაღაცას **ვსწავლობ, ვსწავლობ და ვსწავლობ.**

„ტვ იმედი“

გიორგი ხაჭაპურიძე, *ისტორიკოსი*

ოპოზიციას არაფერი შეუძლია, **საღამოს მემარცხენეები** არიან, **დილით — მემარჯვენეები.**

„ახალი თაობა“

„ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნებული ინტერვიუს შემდეგ ცნობილი კინორეჟისორი ალექსანდრე ჟღენტი გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა!

2021 წლის 23 აგვისტოს „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნდა ცნობილი ქართველი კინემატოგრაფისტისა და რეჟისორის, საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების უზენაესი საბჭოს წევრის ალექსანდრე ჟღენტის სკანდალური ინტერვიუ, რომელშიც მან დღევანდელ „ეროვნულ კინოცენტრში“ არსებულ სამარცხვინო მდგომარეობაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ „გარეწრების, ნაძირალების, ლგბტ აქტივისტებისა და ზვიად გამსახურდიას მკვლელების სულიერი ძმების ბუნაგი დავით აღმაშენებელზე ფილმს ვერ გადაიღებს!“

ალიკო ჟღენტმა ვრცელ საგაზეთო ინტერვიუში წინა პლანზე წამოსწია არაერთი ეროვნული პრობლემა, საქართველოს გაუბედურებაში ღიად დაადანაშაულა ევროამერიკული იმპერიალიზმი, მასონური ძალები და ქვეყანას შესძახა — ***სააკაშვილი და მისი ხროვა პასუხს აგებენ იმაზე, რომ წმინდანი ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ დამტკიცებული შვინდისფერი დროშა გააუქმეს და ქართველებს კილიკიელი სომხებისა და მწვალებელი ევროპელი რაინდების ხუთჯვრიანი დროშები შემოგვაჩეჩესო!***

ალექსანდრე ჟღენტი, რომელსაც დავით აღმაშენებლის შესახებ ორსერიიანი მხატვრული ფილმის გადაღება ჯერ კიდევ ამ ოცდაათი წლის წინათ სურდა და საამისოდ სცენარიც გამზადებული ჰქონდა, 4 სექტემბერს, გამთენიისას, თავის საცხოვრებელ ბინაში, ჭავჭავაძის ქუჩის №11-ში მოულოდნელად გარდაიცვალა. ***„იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის“ თავმჯდომარე ბესო მიქავა ფიქრობს, რომ ალექსანდრე ჟღენტი შემთხვევით არ მომკვდარა და მისი მოულოდნელი გარდაცვალება „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნებულ ინტერვიუსთან პირდაპირ კავშირშია:***

— „ასავალ-დასავალში“ ინტერვიუს გამოქვეყნებიდან ზუსტად 12 დღის შემდეგ ცნობილი კინორეჟისორი და საქართველოს დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე **ალექსანდრე ჟღენტი,** რომელიც ამ პოსტს 2018 წლის 4 აპრილიდან იკავებდა, თავის საცხოვრებელ ბინაში გარდაიცვალა. 4 სექტემბერს, დაახლოებით 07.00 საათზე, მან თავის ახლობელ ქალს დაურეკა, რომ თავს ცუდად გრძნობდა. ქალბატონმა გაუზომა წნევა, რომელიც ნორმაში ჰქონდა და დაალევინა „ვალერიანის“ წვეთები, შემდეგ ბატონმა **ალექსანდრე ჟღენტმა** თითქოს მიიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით საგანგაშო არაფერი ჩანდა, ქალბატონმა მაინც გამოიძახა სასწრაფო, რომელმაც აღმოაჩინა, რომ ბატონი ალიკო ჩაძინებული კი არა, გარდაცვლილი იყო.

— ბატონო ბესო, ბატონ ალიკოს კოვიდი ხომ არ ჰქონდა?

— არა, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ კოვიდი გამორიცხა! გარდაცვალების მიზეზად, როგორც მე ვიცი, გამოირიცხა ასევე გულიც...

— კი მაგრამ, აბა, ეს საღსალამათი კაცი რამ მოკლა?

— გასაკვირი სწორედ ეს არის! კაცი იყო მხნედ, იმ სამდღიანი სიცხის შემდეგ მთელი ოთხი დღის განმავლობაში ვარჯიშობდა და არაფერი აწუხებდა. **მაინც მგონია, რომ ბატონ ალექსანდრეს, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო, ევროამერიკული იმპერიის სპეცსამსახურებმა არ აპატიეს ის სიმართლე, რომელიც მან გაზეთ „ასავალ-დასავალში“ გააჟღერა.** კერძოდ, მან თქვა, რომ საქართველოში 1991 წლის დეკემბერში დაიწყო პუტჩი, რომელიც ევროამერიკული იმპერიის მიერ დაიგეგმა ოკეანის გადაღმიდან და სისხლიანი გადატრიალება უშუალოდ აღასრულა ევროამერიკული იმპერიის აგენტმა, ლოთმა **ელცინმა,** რომელმაც საქართველოსთან ერთად რუსეთიც დაღუპა. დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მიერ დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსტში ამის გაჟღერება, როცა ევროამერიკული იმპერია თავს იმით იწონებს, რომ თითქოსდა ის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დამცველია, არის სკანდალი. აწ განსვენებულმა ალექსანდრე ჟღენტმა „ასავალ-დასავალთან“ ინტერვიუში კიდევ გააჟღერა ერთი ძალზე მტკივნეული თემა — ფილმი **„ხიბულა“,** რომელიც პუტჩისტმა რეჟისორმა **გიორგი ოვაშვილმა** გადაიღო.

— თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი კავშირშია ალექსანდრე ჟღენტის გარდაცვალებასთან?

— მე ვამბობ იმას, რომ **ალექსანდრე ჟღენტმა** თქვენთან ინტერვიუში ამხილა მთელი მაფია, რომელიც ებრძვის საქართველოს თავისუფლებას, კლავს სიმართლეს და გასაქანს არ აძლევს პატიოსან ადამიანებს! იმავე პუტჩისტი რეჟისორის მიერ გადაღებული ფილმი **„ხიბულა“** რას ემსახურება? ცხადია, ემსახურება ისტორიული სიმართლის მიჩქმალვას და ახალგაზრდობისთვის ტვინში იმის ჩადებას, რომ თითქოს საქართველოს პირველი პრეზიდენტი იყო თვითმკვლელი. აბა, პუტჩისტი რეჟისორი იმას ხომ არ გადაიღებდა, რომ **ზვიად გამსახურდია ევროამერიკული იმპერიის უმაღლესმა პირებმა შევარდნაძესთან და ელცინთან ერთად მოკლეს და ამით საქართველოში ეროვნულ მოძრაობას წერტილი დაუსვეს?** ბატონი ალექსანდრე სწორედ ამას აპროტესტებდა, რაც, დიდი ალბათობით, მას არ აპატიეს! ცნობისათვის, **გიორგი ოვაშვილმა „ხიბულა“ რომ გადაიღო და ე.წ. ფილმის ბუკლეტები გამოუშვა, ბუკლეტზე გამოსახული იყო ზვიად გამსახურდია, რომელსაც იარაღი თავისი ხელით შუბლზე ჰქონდა მიბჯენილი, ანუ ოვაშვილმა შეასრულა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის მკვლელების დაკვეთა და ზვიად გამსახურდია თვითმკვლელად გამოაცხადა.**

— ბატონმა ალექსანდრემ ინტერვიუში მითხრა, რომ რეჟისორ მაია არჩვაძესთან ერთად აპირებდა, გადაეღო ფილმი სათაურით — „ყველაზე მოკლე დღე“, რომელიც მართლაცდა ყველაზე მოკლე დღეს, კერძოდ, 1991 წლის 22 დეკემბერს საქართველოში დაწყებულ პუტჩს შეეხებოდა!

— ეს ფილმი, რომლის სცენარიც **ალექსანდრე ჟღენტს** ქალბატონ მაიასთან ერთად ჰქონდა გამზადებული, ერთხელ დაუბლოკეს და არ გადააღებინეს. ზუსტად ვიცი, რომ ფილმში გამოტანილი იქნებოდა უმკაცრესი ვერდიქტი ევროამერიკული იმპერიის უმაღლესი ჩინოსნებისადმი. კერძოდ, **ბატონი ალექსანდრე აპირებდა, პირდაპირ დაედო ხელი ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის (უფროსი), სახელმწიფო მდივან ჯეიმს ბეიკერის, ედუარდ შევარდნაძის, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ დიტრიხ ფონ გენშერის, მათი აგენტი ელცინისა და ყველა იმ ქართველი ნაძირალასათვის, რომლებმაც ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს და საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ტყეში მოკლეს!** გარდა ამისა, ალექსანდრე ჟღენტი ფილმში აპირებდა ერთი მიჩქმალული ფაქტის ამოწევას. კერძოდ, 1991 წლის 19 აგვისტოს მოსკოვში პუტჩი რომ დაიწყო, 38 ევროპული სახელმწიფოს წარმომადგენელი შეიკრიბა და იქვე, მოსკოვში განაცხადა — **პუტჩის გზით მოსულ ხელისუფლებას მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არსად ვცნობთო!** ოთხი თვის შემდეგ, როცა საქართველოში ეს უბედურება დაიწყო, ყველამ პირში წყალი ჩაიგუბა. უფრო მეტიც, ზვიად გამსახურდიამ დევნილობიდან მიმართა იმ 38 ევროპულ ქვეყანას — **თქვენივე შეთანხმება მაინც შეასრულეთ და ქართველი ერი ბანდიტებისგან დაიცავითო,** მაგრამ არავითარი რეაქცია, არავითარი გამოხმაურება. როგორ ფიქრობთ, ასეთი ფილმის გადაღება, რომელიც თავიდან ბოლომდე იქნებოდა მხილება და საშინელი განაჩენი ევროამერიკული იმპერიალიზმის უმაღლესი პირებისთვის, მათ არ შეაშფოთებდა? აქედან გამომდინარე, **ვფიქრობ, საკმარისი საფუძველი არსებობდა იმისათვის, რომ ალექსანდრე ჟღენტს სიკვდილში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები ან მათი ქართველი აგენტები „დახმარებოდნენ“!**

ბესო მიქავა:

მაქვს გონივრული ეჭვი, რომ კინორეჟისორი და დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ჟღენტი ბუნებრივი სიკვდილით არ მომკვდარა!

— ერთი სიტყვით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ალექსანდრე ჟღენტი თავისი სიკვდილით არ მომკვდარა?

— დიახ, მაქვს გონივრული ეჭვი, რომ კინორეჟისორი და დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე **ალექსანდრე ჟღენტი** ბუნებრივი სიკვდილით არ მომკვდარა! 2021 წლის 23 აგვისტოს „ასავალ-დასავალში“ ბატონი ალიკოს ინტერვიუ რომ წავიკითხე, ძალიან გამიხარდა, მაგრამ ამავდროულად უცნაურმა გრძნობამ შემიპყრო და ჩემთვის გავიფიქრე — ვაითუ, ამ სიმართლისთვის რამე მოუწყონ-მეთქი! სამწუხაროდ, ჩემი წინათგრძნობა გამართლდა!

— ცნობილია, რომ ბატონი ალექსანდრე პრინციპულად არ ღებულობდა უზენაესი საბჭოს დეპუტატობის პენსიას...

— დიახ, მას არასოდეს აუღია ის **იუდას ვერცხლი,** რომელიც **ედუარდ შევარდნაძემ** თავის მიერ დამხობილ უზენაესი საბჭოს დეპუტატებს გადმოუგდო, მაგრამ, სანამ ფულს აიღებდნენ, ხელი რაღაცაზე მოაწერინა. საინტერესოა, რაზე აქვთ მათ მოწერილი ხელი! **ალექსანდრე ჟღენტს** არც ის პენსია აუღია, რომელიც მას ასაკის გამო ეკუთვნოდა. ასე რომ, ის თავისი პრინციპების ერთგული დარჩა!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

პანდემიამ კაცობრიობა შეცვალა და სულიერად გამოფიტა. ადამიანები ორ დაპირისპირებულ ბანაკად — აცრილებად და აუცრელებად დაიყვნენ. ვითარება თანდათან სახიფათო ფაზაში გადადის. არის თუ არა წმინდა წერილში მინიშნება დღევანდელ მოვლენებზე? ნიშნავს თუ არა ვაქცინაცია ანტიქრისტეს ტვიფარის მიღებას და მის მიმართ მორჩილებას? ვესაუბრებით სოფელ დიღმის წმინდა მარინეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოზ დავით ისაკაძეს:

„ის ადამიანები, ვინც მიკიჟინებენ, რომ არ მივეკარო, რადგან აცრილი არ ვარ, ხვალ მეტყვიან – ჩემ გვერდით არ დადგე, რადგან ქრისტიანი ხარო!“

მამა დავითი (ისაკაძე):

მიგვაჩნია, რომ ვაქცინირებული ადამიანები ახალი მსოფლიო წესრიგის მსხვერპლი არიან!

— უკვე აღარავის ეპარება ეჭვი, რომ **„კოვიდ-19“ პლანეტის მოსახლეობის 1 მილიარდამდე შემცირების მიზნით ხელოვნურად შექმნილი ვირუსია.** ბილ გეითსს არაერთხელ განუცხადებია კაცობრიობის რაოდენობის შემცირების აუცილებლობის შესახებ და დღითი დღე ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარების მომსწრენი ვხდებით, რომლის მთავარი დანიშნულება გახლავთ პლანეტის მოსახლეობის უსიტყვო მორჩილების მდგომარეობაში გადაყვანა. **მბრძანებელი არც ბილ გეითსია, არც ჯანმო და არც მსოფლიოს მასშტაბით მათი ადეპტები, არამედ არიან დემონური, სატანური ძალები, რომლებიც დედამიწაზე ანტიქრისტეს გამეფებისთვის იღვწიან.** დიახ, უვიცებსა და ბრიყვებს მითი ჰგონიათ, მაგრამ ეს არის სწორედ ის მიმდინარეობა, რის შესახებაც წმინდა წერილი მოგვითხრობს! **ადამიანებს ანტიქრისტეს მიმართ მორჩილებას აიძულებენ!** უკვე შეაჩვიეს ნიღბის ტარებას, ტესტირების ჩატარებას, თანდათან აიძულებენ ვაქცინაციას; პარალელურად, ადამიანები ერთმანეთთან დააპირისპირეს: **ვაქცინირებულები მუდმივად ავიწროებენ აუცრელებს და უკიჟინებენ, რომ ისინი სახიფათონი არიან სხვებისთვის. მიმდინარეობს უფლებრივი თვალსაზრისით საზოგადოების დაყოფა.**

— ასეთი დაყოფა ეკლესიაში არ ხდება?

— ეკლესია და სასულიერო პირები ადამიანებს აცრილებად და აუცრელებად არ ვყოფთ და განურჩევლად ყველას ეკლესიის შვილებად განვიხილავთ, მაგრამ **მიგვაჩნია, რომ ვაქცინირებული ადამიანები ახალი მსოფლიო წესრიგის მსხვერპლი არიან,** რადგან უმრავლესობა საკუთარი ნებით არ აცრილა, არამედ ფსიქოლოგიურ წნეხში მოაქციეს, აიძულეს სამსახურის დაკარგვის მუქარით. **ახალგაზრდებს ემუქრებიან, რომ ვაქცინაციის გარეშე სასწავლებლებში არ მიიღებენ — ეს არის ჩვეულებრივი ფაშიზმი, არაფრით განსხვავებული იმ ბოლშევიკური და ფაშისტური სისტემებისგან, რომელიც მე-20 საუკუნეში მსოფლიოს თავისი სისასტიკით თრგუნავდა.** უკადრისი ფორმებით ძალადობენ ყველაზე მთავარ ფასეულობაზე — **თავისუფალ ნებაზე,** რაც საერთაშორისო სამართლისა და კონსტიტუციის ფარგლებშია განსაზღვრული, რომელიც თვით უფალმა უბოძა ადამიანებს! რაც მთავარია, ეს მოვლენები ზედმიწევნით არის ნაწინასწარმეტყველევი წმინდა წერილში!

— სხვადასხვა ფორმით ვაქცინაციის იძულება გაქვთ მხედველობაში?

— 2021 წლის 28 იანვარს **ევროსაბჭომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც კრძალავს სავალდებულო ვაქცინაციას და ვაქცინაციაზე უარისმთქმელი პირების დისკრიმინაციას.** კერძოდ, რეზოლუციის მე-7 პუნქტში ასამბლეა წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, უზრუნველყოს მოსახლეობის ინფორმირება, რომ **ვაქცინაცია არ არის სავალდებულო** და რომ არავინ ექვემდებარება პოლიტიკურ, სოციალურ ან სხვა სახის ზეწოლას, თუ თავად არ სურს აცრა! სხვა საკითხია, რომ **ეკლესიისთვის მიუღებელია ვაქცინა, რომელიც აბორტირებული ემბრიონის უჯრედებს შეიცავს,** რაც ანოტაციაშიც არის მითითებული. ახლახან გავრცელდა სახალხო დამცველის განცხადება, რომ **ყველა სახელმწიფო უწყებაში უნდა მოხდეს ვაქცინაცია.** ასევე განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ **აუცრელი სტუდენტები აუდიტორიებში არ დაიშვებიან!** ეს იძულებაა! როგორც ხედავთ, წარბშეუხრელად არღვევენ დემოკრატიის პრინციპებს და კონსტიტუციას! დისკრიმინაციაა, როცა ადამიანს ნიღბის გარეშე გადაადგილებას უკრძალავ და ტესტის ჩატარებას აიძულებ, ხოლო როცა აუცრელ ადამიანს სამსახურიდან ათავისუფლებ, **ეს უკვე ფაშიზმია!**

— პირდაპირ უნდა გკითხოთ — ეს ვაქცინა არის თუ არა ანტიქრისტეს ტვიფარი, რომლის არიდებას წმინდა წერილი ღვთის ერთგულ ადამიანებს მოუწოდებს?

— ეს პროცესი არის კაცობრიობის შემზადება **ანტიქრისტეს ტვიფარის** მისაღებად! ვფიქრობ, **ის ადამიანები, ვინც მიკიჟინებენ, რომ არ მივეკარო, რადგან აცრილი არ ვარ, ხვალ მეტყვიან — ჩემ გვერდით არ დადგე, რადგან ქრისტიანი ხარო!** დიახ, ზუსტად ეს იქნება შემდეგი მოთხოვნა, რადგან ანტიქრისტეს მამხილებელი იქნება ქრისტეს ეკლესია! ფაქტობრივად, დღეს მიმდინარეობს გადარჩევა, ვინ არის მიდრეკილი **ტვიფარის** მისაღებად და ვინ — მოწინააღმდეგე! მინდა, შეგახსენოთ, რომ პანდემიის გამოცხადებისთანავე ერთმა ქართველმა ეპისკოპოსმა პირდაპირ მოუწოდა მრევლს — **ჯვარს და ხატს ნუღარ ემთხვევითო!** ზოგმა წინამძღვარმა ეკლესია დაკეტა, როგორც ვირუსის გავრცელების წყარო! წარმოიდგინეთ, ანტიქრისტეს პერიოდში რა მოხდება?! ასეთები ხელს უწყობენ, რათა ადამიანები ჯერ ერთმანეთს, მერე ღმერთსაც დააშორონ! აი, ეს გახლავთ **განდგომის ნიშანი,** რაზეც წმინდა წერილში წერია! **მთელ მსოფლიოში დაიკეტა ტაძრები და მადლობა უფალს, რომ პატრიარქის თავდადებით საქართველოში ეს არ მოხდა!**

— თუ ვაქცინაცია ანტიქრისტეს ტვიფარის მისაღებად შემზადებაა, სინოდი რატომ არ იკავებს მკვეთრ პოზიციას? ან, როგორ გავიგოთ, რომ არამხოლოდ მღვდლები, ეპისკოპოსებიც კი საჯაროდ იცრებიან და ვაქცინაციის პროპაგანდას ემსახურებიან?

— ადამიანმა არჩევანი თავად უნდა გააკეთოს, ხოლო სინოდი ადამიანებს მოუწოდებს ტაძარში სიარულისკენ და ხშირი ზიარებისკენ. ჩვენი საერთო ტკივილია, რომ **სინოდშიც არიან ისეთები, ვინც პატრიარქსა და ჩვენი ეკლესიის კურსს უპირისპირდება.** სჯობს, იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომ **თავად პატრიარქი არამცთუ არ აცრილა, ნიღბითაც კი არასოდეს გამოჩენილა!** პატრიარქის თანამოსაყდრეს, **მეუფე შიოსაც** არაერთხელ განუცხადებია, რომ მისი პოზიციები სრულად ემთხვევა პატრიარქისას. **ეკლესიის ერთიანი პოზიცია კი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანს არ უნდა წაერთვას თავისუფალი ნება;** ყველამ თავად უნდა გადაწყვიტოს, **აიცრას თუ არ აიცრას!**

— იმედია, აცრილ ადამიანებს ცხონების პერსპექტივა არ დაუკარგავთ?

— ეს ადამიანებიც ჩვენი ეკლესიის წევრები არიან, თუ, რა თქმა უნდა, აცრამდეც ეკლესიის წევრებად თვლიდნენ თავს. **მე მათ ვურჩევ, რომ ბოლომდე დაიცვან თავიანთი თავისუფალი ნება და არ დაემორჩილონ პროპაგანდას, არ ცდუნდნენ, როცა საქმე ანტიქრისტეს ნიშნის მიღებაზე მიდგება,** ვინაიდან, ვინც ტვიფარს მიიღებს, ის უკვე ვეღარ ცხონდება! მანამდე კი ცხონების შანსი ეკლესიის ყველა წევრს აქვს და ეს შანსი სინანულზე, აღსარებასა და ზიარებაზე გადის!

„ეს პროცესი არის კაცობრიობის შემზადება ანტიქრისტეს ტვიფარის მისაღებად!“

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

ბესო ბერულავაშვილი
იუმორისტი

წმინდა სინოდმა გადაწყვიტა, რომ **აცრის საკითხი თითოეულმა ადამიანმა თავად უნდა გადაწყვიტოს.** ეკლესიამ გამოაცხადა, რომ **ვაქცინებში** არანაირი **„მხეცის ნიშანი“** არ არის, მაგრამ ზოგიერთს მაინც დაუჟინია, რა ვიცით, ამ ვაქცინებში რა არის და არ ავიცრებითო. ჩვილ ბავშვებს რომ ცრიან, იციან, რას უშხაპუნებენ? უკვე მილიონობით ადამიანი აიცრა და ჩვენ რა უნდობლობა გვჭირს?! **როცა საქართველოში ასეთი მდგომარეობაა და დღეში 70-80 კაცი იღუპება, ბევრი ფიქრის და ყოყმანის დრო აღარ გვაქვს,** 3-მილიონიანი ქვეყნისთვის ეს ნამდვილი კატასტროფაა.

„კვირის პალიტრა“

ლელა ქეთათელაძე

საზღვარგარეთ არაერთი შემთხვევა დადასტურდა, რომ **დედის ვაქცინაციის შედეგად მის ორგანიზმში წარმოქმნილი ანტისხეულები გადავიდა ბავშვის ორგანიზმში და ახალდაბადებულსაც იცავს.** თავდაპირველად ორსულობის პირველ ტრიმესტრში აცრას ერიდებოდნენ, მაგრამ ახლა უკვე სამივე ტრიმესტრში ურჩევენ. **„ფაიზერი“ ერთადერთი ვაქცინაა, რომელსაც ორსულებში 100-პროცენტიანი შედეგი აქვს.**

„კვირის პალიტრა“

იაგო ფრანგიშვილი
გერმანიაში მცხოვრები ექიმი

სიკვდილიანობის მაჩვენებლით ჟონგლიორობაც დანაშაულია. გერმანიას აქვს 1,1 პროცენტი სიკვდილიანობა და ინდოეთს 0,7 პროცენტი. რომელს უფრო აწყობილი მედიცინა აქვს? ნორმალურ, ადამიანურ სისტემაში გარდაცვლილთა უმეტესობა ღრმად მოხუცია. **საკუთარი ქვეყნის სიკვდილიანობის მაჩვენებლით მანიპულირება — ესაა საშინელი სიბინძურე.**

„ალია“

კაკო ზოიძე
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი

მოსახლეობის უმეტესობა რომ აცრილი იყოს, სამედიცინო პერსონალიც შედარებით მსუბუქად იმუშავებდა, გარდაცვლილთა რიცხვი 80-ჯერ მცირე იქნებოდა და **გვეყოლებოდა 2-3 გარდაცვლილი დღეში და არა — 60-დან 80-მდე ადამიანი.** „რეზონანსი“

ლალი სიჭინავა:

კოვიდინფიცირებულ 111 წლის ბებიაჩემს ექიმებმა უთხრეს, რომ

მებრძოლმა სულმა და სიცოცხლის სიყვარულმა გადაარჩინა!

გასულ კვირას კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული 111 წლის ლეონილა გვაჯავა თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოდან გაწერეს. იგი კლინიკაში საშუალო სიმძიმის მდგომარეობით 23 აგვისტოს მოათავსეს, მკურნალობის პერიოდში მდგომარეობა დაუმძიმდა, მაგრამ მედიკოსებმა პაციენტის გამოჯანმრთელება შეძლეს. ამავე საავადმყოფოში კოვიდისაგან განიკურნა 111 წლის ლეონელა გვაჯავას 80 წლის შვილი გურამ ქვარცხავა, რომელიც დედასთან ერთად კლინიკიდან იმავე დღეს გაწერეს. ვესაუბრებით ლეონილა გვაჯავას შვილიშვილს ლალი სიჭინავას:

— ბებიას 20 აგვისტოს დაუდასტურდა კოვიდი, თავიდან დაბალი სიცხე ჰქონდა — 37, 5, მაგრამ ორ დღეში ტემპერატურა 38 გრადუსამდე აეწია, რის შემდეგაც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. **მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ტემპერატურის გამო თავს სუსტად გრძნობდა, მაინც შემართებით იყო, არ შეშინებია და იმედი არ დაუკარგავს.** ბებია ყოველთვის ასეთი იყო, რაც უნდა დიდი სირთულის წინაშე აღმოჩენილიყო, მაინც იტყოდა, არაფერია, ფარ-ხმალი არ დავყაროთო. **მებრძოლი სული აქვს და ჩვენც ასე გვზრდიდა.**

— იმ ხნის განმავლობაში, რაც კლინიკაში იყო, მოხუცის მდგომარეობა არ დამძიმებულა?

— ასაკიდან გამომდინარე, მძიმე ჯგუფს მიეკუთვნებოდა, ჟანგბადდამოკიდებული იყო, მაგრამ გონება არ დაუკარგავს. **ბებიასგან განსხვავებით, შიში შევატყვე ასევე კოვიდინფიცირებულ მის შვილს, ჩემს 80 წლის ბიძას გურამ ქვარცხავას. მას უფრო მძიმე მდგომარეობა ჰქონდა, გონება გაეთიშა და წაიქცა კიდეც.** ვინაიდან გურამიც ჟანგბადდამოკიდებული იყო და ორი დღის განმავლობაში სიტუაცია დაუმძიმდა, დედის პალატაში შესვლა ვერ მოახერხა, რის გამოც ბებია განცდებში ჩავარდა და მედპერსონალმა ძლივს დაამშვიდა.

— ბებია სად დაინფიცირდა?

— ოჯახის წევრებისაგან გადაედო, ძირითადად სახლშია, გარეთ არ გადის. **აცრის გაკეთება ვერ მოვასწარით.** კლინიკიდან გამოყვანის შემდეგ კარგად იყო, მაგრამ ცოტა მოიწყინა, ერთ ღამეს ჟანგბადიც დასჭირდა. ჟანგბადი ესაჭიროება მის შვილსაც. ახლა მთავარია, რეაბილიტაციის პერიოდის მშვიდობიანად გავლა.

— ბებიას 111 წელი როდის შეუსრულდა?

— 1 მაისს. ჰყავს ორი შვილი — ქალ-ვაჟი და შვიდი შვილიშვილი. მეუღლე ომის ვეტერანი ჰყავდა, გარდაეცვალა 1968 წელს. **ბებია პროფესიით პედაგოგია, წალენჯიხის პირველ საშუალო სკოლაში გეოგრაფიას ასწავლიდა, შემდეგ — 10 წლის განმავლობაში საბავშვო ბაღის მენეჯერი იყო, მთელი ცხოვრება ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან ჰქონდა ურთიერთობა. ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა ჯანსაღი ცხოვრების წესს, სახლიდან სამსახურამდე და პირიქით, ყოველდღე თითქმის 4 კილომეტრს ფეხით გადიოდა, შვილიშვილებს მიგვითითებდა, დილის „ფიზზარიადკა“ ყოველდღე უნდა გააკეთოთო.** სანამ მეუღლე ცოცხალი ჰყავდა, ყოველ ზაფხულს ისვენებდა ბიჭვინთაში, საირმეში, ამბობდა, რომ ჰაერის გამოცვლა და ჟანგბადი ორგანიზმისათვის აუცილებელია.

ბებია წარმოშობით გალიდანაა, ომის გამო სახლ-კარის დატოვება რომ მოუწია, ამას დარდობდა. იქ უვლიდა სახლს, ბოსტანს, მანდარინის ბაღს, ეზოში ქათმები ჰყავდა. უყვარდა კითხვა, სახლში დიდი ბიბლიოთეკა ჰქონდა, ალბომები, ფოტოები. ყველაფერი იქ დატოვა. **ახლა თბილისში შვილთან ერთად ცხოვრობს ყვარლის ქუჩაზე ლტოლვილებისათვის გამოყოფილ ფართში, გარეთ ვერ გადის, თუმცა, სახლში მოძრაობას ახერხებს.** ბებია მაღალი და ლამაზი ქალი იყო, შვილიშვილებს ყოველთვის გვინდოდა, მას დავმსგავსებოდით.

ასე დატოვა თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფო კოვიდზე გამარჯვებულმა 111 წლის ლეონილა გვაჯავამ

— რა არის მისი ჯანმრთელობის საიდუმლო და რას ფიქრობს კოვიდის დამარცხებაზე?

— **ექიმებმა უთხრეს, მებრძოლმა სულმა და სიცოცხლის სიყვარულმა გადაგარჩინაო.** ჯანმრთელი ორგანიზმი აქვს, **უყვარს მჟღრული საჭმლები,** ხილი: ყურძენი, ვაშლი, ქლიავი, მსხალი. როდესაც საავადმყოფოდან სახლში მივიყვანეთ, მაშინაც თქვა, **მებრული საჭმლები მომენატრაო.** გაუკეთეს, მაგრამ ბევრი არ უჭამია.

— ყნოსვისა და გემოს დაკარგვას უჩივის?

— არაფერი უთქვამს, ასე რომ ყოფილიყო, აუცილებლად გვეტყოდა. **კოვიდი მეც გადავიტანე და ყნოსვა და გემო დავკარგე, სამი თვის განმავლობაში ვიტანჯებოდი, ყნოსვა კი დამიბრუნდა, მაგრამ გემოს ჯერაც ვერ ვგრძნობ.**

ბებიას რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სულ ეფერებოდნენ, მადლიერი იყო, რა კარგი თაობა მოდისო. რესპუბლიკური საავადმყოფოდან ამ 20 წლის წინათაც გამარჯვებული წამოვიდა, როცა ნაღვლის ბუშტის ოპერაცია გაიკეთა და ახლაც გაიმარჯვა კოვიდთან.



ლეონილა გვაჯავა შვილთან ერთად

ბებია ყოველთვის ამბობს, თუ მადლიერების გრძნობა გაქვს, საქმე ყოველთვის სიკეთით დასრულდებაო. მიუხედავად იმისა, რომ 111 წლისაა, ცხოვრების ხალისს არ კარგავს და ყოველთვის ამბობს, სული ტკბილიაო!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

თამარ ივერი
ოპერის მომღერალი

დიდი ტენორის **გეღამ გრიგორიანის** ქალიშვილმა, ასევე ვარსკვლავმა, სოპრანო **ასმიკ გრიგორიანმა** უარი განაცხადა მეტროპოლიტან ოპერაში დებიუტზე, რადგან ეს უკანასკნელები **ლამისაა „მათრახის ქვეშ“ აიძულებენ ყველა მომღერალს, თანამშრომელს და მაყურებელს ვაქცინაციას.**

სამწუხაროდ, ყველა მომღერალს სამუშაოს დაკარგვის შიშით არ ჰყოფნის გამბედაობა, გადადგას იგივე ნაბიჯი, არადა, ბევრმა რომ გადადგას, მაშინ ვეღარცერთი თეატრის დირექცია ვეღარ ისაუბრებდა მომღერლებთან ასე ძახილის ნიშნებით. **ეს ადამიანის პირადი უფლებების უხეში დარღვევაა და ვინ ვინ და ამერიკა არ უნდა უშვებდეს ამას.**

„ალია“

ბიძინა კულუმბეგოვი
ექიმ-იმუნოლოგი

„კოვიდ-19“-თან მიმართებაში სეზონური გრიპის ვაქცინას არავითარი შეზღუდვა არა აქვს, **მთავარია კოვიდისა და გრიპის ვაქცინას შორის 2-კვირიანი შუალედი დავიცვათ.** თუ გაკეთებული გვაქვს **კოვიდის საწინააღმდეგო ვაქცინა** და ცხოველთან ტრავმული კონტაქტის გამო საჭირო გახდა გავიკეთოთ ტეტანუსის ან **ცოფის აცრა,** არა აქვს მნიშვნელობა, როდის გავიკეთეთ **კოვიდის ვაქცინა.**

„ალია“

მალხაზ ქვრივიშვილი
მსახიობი

ჩემს ცოლს ხათუნას დაურეკა მეგობარმა და უთხრა: **შენი ფოტო უდევს ვიღაც თაღლითს „ფეისბუქზე“ და შენი სახელით ფულს ითხოვსო.** პროფილზე ფოტო ხათუნასი იდო, თუმცა, სახელი და გვარი სხვისი. ანგარიშები ჰქონდა გახსნილი, ბავშვი მყავს ავადო და მის გადასარჩენად ფულს ითხოვდა. **ფაქტობრივად, თანხის გამოძალვა იყო ჩემი ცოლის სახელით.** მინდოდა, სამართალდამცველებისთვის მიმემართა, არ მინდოდა შეცდომაში შეეყვანა იმ თაღლითს ხალხი და ფული კიდევ გამოეძალა, ჩემმა ცოლმა კი გადამაფიქრებინა.

„თბილისელები“

*ზუგდიდის თეატრის მსახიობმა, სერიალ „ჩემი ცოლის დაქალების“ გმირმა ლამარამ — **მარინა დარასელიამ** ამ ერთი წლის წინათ კორონავირუსი დაამარცხა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაო დრო გავიდა, ყურადღება არ მოუდუნებია და კონსულტაციისათვის ექიმსაც დროდადრო აკითხავს.*

„კორონა-ვირუსისაგან გამოჯან-მრთელების მერე შეიძლება გემო და ყნოსვა დავკარგოთ, წონაშიც მოიკლოთ, მაგრამ გული არ გაიტეხოთ, დაუძლეველი არაფერია“,

— ამბობს მსახიობი და პოსტკოვიდურ სიტუაციას აღწერს:

კადრი სერიალიდან „ჩემი ცოლის დაქალები“

მარინა დარასელია:

კოვიდის გადატანის შემდეგ თავს ვიმხნევებ, რომ არ დავითრგუნო და პანიკაში არ ჩავვარდე!

— 3 ოქტომბერს ერთი წელი გახდება, რაც კორონავირუსი გადავიტანე. **მართალია, ეს საშინელება დავამარცხე, მაგრამ რაც კი ქრონიკულად მტკიოდა — ხერხემალი, კუჭ-ნაწლავი თუ ნაღველი, ამ ერთი წლის განმავლობაში ყველაფერმა ერთბაშად შემომიტია.** ამას გარდა, მადა დავკარგე და წონაში საგრძნობლად დავიკელი. ახლობლები მეუბნებიან, მარი, სიგამხდრე გიხდება, პატარა გოგონას გავხარო, მაგრამ თავს ჩვეულ ფორმაში ვერ ვგრძნობ, დისკომფორტი მაქვს. **ბოლო ხანს სუნთქვის უკმარისობაც დამეწყო,** ფილტვში ხიხინი ვიგრძენი, ხველა არ მქონია, მაგრამ საყლაპავში თითქოს ძვალი გამეჩხირა. **ნევროზი დამემართა.**

— ექიმს მიაკითხეთ?

— დიახ, გამსინჯა და მითხრა, სატურაცია კარგი გაქვს, მაგრამ კორონავირუსმა თავისი კვალი დაგიტოვა, არ შეგეშინდეს, მივხედავთო. ერთი წლის წინათ **კორონავირუსით ფილტვის დაზიანება 1 ქულით შემიფასეს, შემდეგ 9-მდე ავიდა, მაღალი ტემპერატურა მქონდა, თუმცა, ცოტა ხანში ფილტვის დაზიანება 5 ქულაზე ჩამოვიდა, მერე 4-ზე და გამოვჯანმრთელდი. ახლა სხვა ჩივილები მაქვს, მაგრამ იმედია, გამივლის.**

— გემოს შეგრძნება და ყნოსვა დაკარგული გქონდათ?

— თავიდან **სუნს ვერ ვგრძნობდი და გემოც დავკარგე,** რას ვჭამდი, ვერ ვიგებდი, მაგრამ გამოჯანმრთელების მერე ნელ-ნელა ორივე დამიბრუნდა, **ახლა კარგი ყნოსვა მაქვს,** გემოს აღდგენა კი ცოტა მოგვიანებით მოხდა. სამაგიეროდ, **მადა საერთოდ დამეკარგა, დღეში ერთხელ ძლივს ვჭამ — თავს ძალას ვატან, რომ არ წავიქცე.** როცა საავადმყოფოდან გამომწერეს, ექიმმა ძალების აღსადგენად **თევზის ქონი** მომცა. ახლა ვცდილობ, კვება მოვიწესრიგო, ვიყო მშვიდად და სტრესიც მოვიხსნა, მაგრამ, როგორ მოვახერხო ეს ყველაფერი, როცა ჩავრთავ ტელევიზორს და მაშინვე იმას ვისმენ, რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა ამ საშინელი ვირუსით? ტვინში ილექება ეს ინფორმაცია და **სტრესი არ მშორდება.**

— თავიდან რას უჩიოდით?

— თავიდან მხოლოდ სახსრები მტკიოდა, **16 დღე საავადმყოფოში ვიწექი, აქედან 8 დღე ჰაერი არ მყოფნიდა, ვერ ვყლაპავდი, შიშები დამეწყო.** რამდენჯერმე გადამიღეს კატე. ექიმები თან გადამყვნენ.

კლინიკიდან გაწერის შემდეგ – ერთი წლისთავზე ნერვიული დაძაბულობა დამჩემდა, რასაც თან ერთვის მეხსიერების ერთგვარი მოშლაც – თითქოს ვითიშები, სახელები მავიწყდება... როცა თეატრში ვარ, ვთამაშობ და რაღაც პერიოდი საქმით ვარ დაკავებული, ამ ყველაფერზე აღარ ვფიქრობ, მაგრამ როგორც კი რეალობას ვუბრუნდები, მეშინია. თავს ვიმხნევებ, რომ არ დავითრგუნო და პანიკაში არ ჩავვარდე.

ჩემი ახლობელი კოვიდის გადატანის მერე პანიკაში ჩავარდა და შიშმა მოკლა, თავს უნდა გავუფრთხილდეთ.

— აცრილი ხართ?

— გამოუვალ სიტუაციაში ვარ — რაღაც რომ გინდა გადაწყვიტო და ნაბიჯს რომ ვერ დგამ! თუკი გადავწყვიტე, ჩინურ ვაქცინა **„სინოფარმს“** გავიკეთებ, როგორც მითხრეს, შედარებით ნაკლები უკუჩვენება აქვს და არც ალერგიას იწვევს.

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

თანახმად ბოლო გამოკვლევების...

რაო? 62 პროცენტიო?

კეზერაშვილის ტელეკომპანია „ფორმულას“ ჯიბის სოციოლოგიურმა კანტორამ „ედისონ რისერჩმა“ ახალი კვლევა გამოამზეურა: ხვალ რომ არჩევნები იყოს, თურმე, „ქართულ ოცნებას“ 33 პროცენტი მისცემდა ხმას, ნაცმოძრაობას კი — 25!

გასაგებია, რომ ნაცბანდის **სიაფანდ** ტელებოსლებსა და მათ ჯიბის **სიაფანდ** სოციოლოგებს წინასწარ უნდათ, შექმნან მოლოდინი, თითქოს „ქართული ოცნება“ და ნაცმოძრაობა დაახლოებით ერთნაირი მხარდაჭერით სარგებლობენ!

ალბათ, უკანასკნელი იდიოტიც ხვდება, რომ ეს იმისთვის კეთდება, რათა, როდესაც 2 **ოქტომბრის** ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, **„ქართული ოცნება“** მთელი ქვეყნის მასშტაბით, **43 პროცენტზე** მეტსაც აიღებს და ყველა ქალაქის მერის არჩევნებშიც დამაჯერებლად გაიმარჯვებს, **3 ოქტომბერს** ნაცოპოზიციამ **„არჩევნების ტოტალური გაყალბების“** საბაბით, რევოლუცია დაიწყოს!

ამ **„ედისონ რისერჩში“** რეალურად, რა იაფფასიანი **სიაფანდებიც** სხედან, იმავე სოციოლოგიური კვლევის მიხედვითაც გამოჩნდა, როდესაც უსირცხვილოდ გამოაცხადეს, რომ, თურმე, სახალხო დამცველის ინსტიტუტს, არ გაგეცინოთ და, საქართველოს მოსახლეობის **62 პროცენტი** ენდობა!

კვლევის ფარგლებში, პირისპირ გამოკითხვის მეთოდით ქვეყნის მასშტაბით გამოიკითხა შემთხვევით შერჩეული საქართველოში მცხოვრები საარჩევნო ხმის უფლების მქონე 1500 ადამიანი. კვლევა 13 აგვისტო-5 სექტემბრის პერიოდში ჩატარდა და როგორც გითხარით, ამ კვლევით, თურმე, **ლომჯარიას** საქართველოში ნდობის **62-პროცენტიანი** რეიტინგი აქვს!

ბარემ აქვე ვთქვათ ისიც, რომ ამავე კვლევის თანახმად, მოსახლეობის **41 პროცენტი** 5 ივლისის გეი-პარადზე მომხდარი ძალადობის გამო პასუხისმგებლობას, თურმე, მთავრობას აკისრებს!

და კიდევ: თურმე, კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის **73 პროცენტის აზრით,** სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს გეი-პრაიდის მონაწილეთა უსაფრთხოება!

წარმოგიდგენიათ, ესენი სად ბანაობენ და რას უბერავენ?!

კი მაგრამ, თუ გეი-აქტივისტ **ლომჯარიას** ასეთი ფანტასტიკური ნდობა აქვს, მაშინ 5 ივლისს მის მიერ ასე ღიად მხარდაჭერილი გეი-პარადი რატომ ვერ ჩაატარა ამ **62-მა პროცენტმა?!**

კი მაგრამ, თუ **ლომჯარიას** მართლა **62-პროცენტიანი** ნდობა აქვს, მაშინ 5 ივლისს ჩაშლილი გეი-პარადის კვალობაზე რატომ გაჰკიოდა — პრემიერი **ღარიბაშვილი** ქვეყანაში **„უმრავლესობის დიქტატურას“** გვიკანონებსო?

კი მაგრამ, რომელ **„უმრავლესობის დიქტატურაზე“** წიკვინებს **ლომჯარია,** თუ მას და, შესაბამისად, ლგბტ იდეოლოგიას საქართველოს მოსახლეობის **62 პროცენტი** ემხრობა?

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როგორ შეიძლება **პატრიარქისა და ეკლესიის დაუძინებელ მტერს ნინო ლომჯარიას,** რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არათუ არ ენდობა, არამედ, **„საქართველოსა და ქართველი ხალხის უბოროტეს მტერს“** უწოდებს, **62-პროცენტიანი** ნდობის რეიტინგი დაუწერო?!

ერთი, **ლომჯარიას** აქვს **62-პროცენტიანი** ნდობა და მეორე — „ქართული ოცნებისა“ და ნაცბანდის რეიტინგებს შორის არის სულ **„რვაპროცენტიანი სხვაობა“!**

მოკლედ, **ნაცლიბერასტებო,** ამჯერადაც თქვენი საოცნებო გეი-პარადივით გაფარჩაკდით!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ლევან გოგიჩაიშვილი
ყოფილი პარლამენტარი

„ქართულ ოცნებას“ ერთადერთი იარაღი — **მე თუ არ ვიქნები, მაშინ მიხეილ სააკაშვილი მოვა** — გახარიამ გამოაცალა ხელიდან და ვფიქრობ, თავისდა უნებურად, სწორედ ის გახდა საშუალება, ბოლოს და ბოლოს, ორპოლუსიანობა დაინგრეს.

თუ „ქართული ოცნება“ არჩევნებს არ გააყალბებს, მას ბევრ ქალაქში მოუწევს უმრავლესობის დაკარგვა.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი ჩალაძე
გენეტიკოს ეროვნული ლაბორატორიის დირექტორი

ერთი თვის მერე იქნება გაორმაგებული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. დაახლოებით ერთ თვეში **დღეში 100 ადამიანი გარდაიცვლება** მინიმუმ იმ გადაწყვეტილებების გამო, რაც მთავრობამ მიიღო. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებმა დაინახეს, რომ მათ ემუქრებათ მძიმე სამართლებრივი შედეგები.

„GTMEDIA“

ნიკა გრიგოლია
მსახიობი

ამ ვირუსზე საზიზღარი არის მისი შიში. კარგა ხნის აცრილ-დაბაბანებული ვარ და თუ ვინმეს რამე შიშს მოგიხსნით, **თქვენთან ერთად კიდევ გავიკეთებ ნებისმიერ ვაქცინას.**

„ალია“

თამარ ქამურაშვილი
გერმანიაში მცხოვრები ექიმ-პულმონოლოგი

აუცრელებს 17-ჯერ უფრო ხშირად უვითარდებათ კოვიდის შედარებით მძიმე ფორმა და სჭირდებათ ჰოსპიტალიზაცია, ვიდრე **აცრილებს!**

„ალია“

ადოლფ ჰიტლერის ბუნკერზე, სადაც 1945 წლის 30 აპრილს ფიურერმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, ლეგენდები დადის, მაგრამ სტალინის საიდუმლო თავშესაფარზე ბევრი არაფერია ცნობილი. საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე ცნობილი ქართველი „ჩეკისტის“, გენერალ-მაიორ ვარლამ კაკუჩაიას დღიურებზე დაყრდნობით, ბელადის ე.წ. ბუნკერის შესახებ მოგვითხრობს და სიამაყით გვამცნობს, რომ ამ ზესაიდუმლო ობიექტის მშენებლობის სათავეშიც ქართველები იდგნენ:

სტალინის

ლევან დოლიძე: ეს თემა ქართულ პრესაში ჯერ არ გაშუქებულა, საქმე ეხება სტალინის საიდუმლო თავშესაფარს!

— თემა, რომლის შესახებაც წინამდებარე საგაზეთო ინტერვიუში ვილაპარაკებთ, ქართულ პრესაში ჯერ არ გაშუქებულა. საქმე ეხება **სტალინის საიდუმლო თავშესაფარს, ე.წ. ბუნკერს,** რომელიც ბელადს არასოდეს გამოუყენებია და, მგონი, არც არასოდეს უნახავს, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ასეთი სპეცნაგებობა 1941 წლის ოქტომბერში **ქალაქ გორკში** უმოკლეს დროში აშენდა და მშენებლობას თავიდან ბოლომდე ქართველები კურირებდნენ!

— ბატონო ლევან, 1941 წლის ოქტომბერში ჰიტლერი მოსკოვს უტევდა და ქვეყანაში ვინმეს ასეთი სპეციფიკური მშენებლობისთვის ეცალა?

— საქმეც ის გახლავთ, რომ **საგანგებო თავშესაფრის** აშენების აუცილებლობა სწორედ იმ უმძიმეს დღეებში გაჩნდა, რადგან ზუსტად არავინ იცოდა, მოუწევდა თუ არა ბელადს მოსკოვის დატოვება. ფაქტია, რომ **ჰიტლერმა** 1941 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებში მოსკოვის ასაღებად უდიდესი ძალები დაძრა. საბჭოთა კავშირის დედაქალაქს კბილებამდე შეიარაღებული და უმაღლეს დონეზე მომზადებული 51 ფაშისტური დივიზია უტევდა. აქედან 13 დივიზია სატანკო და მოტორიზებული იყო. მოსკოვის ოპერაციას **ჰიტლერმა** „ტაიფუნი“ დაარქვა... მტერი მართლაც ტაიფუნივით მოიწევდა. წინა ინტერვიუშიც ვახსენეთ და ახლაც გავიმეორებთ, რომ 1941 წლის 5 ივლისს მოსკოვი პირველად დაიბომბა, რამაც ქალაქში საშინელი პანიკა გამოიწვია. იმისათვის, რომ როგორმე ფაშისტების წინსვლა შეეჩერებინა, **სტალინმა** განსაკუთრებულ ზომებს მიმართა და დასავლეთის ფრონტი არმიის გენერალ **ჟუკოვს** ჩააბარა. მართალია, **გიორგი ჟუკოვი** დიდი ნიჭიერებით არ გამოირჩეოდა და სულ არმიებს ითხოვდა, მაგრამ მას ერთი დიდი პლუსი ჰქონდა — ათიათასობით ჯარისკაცს შეაკლავდა, დიდ მსხვერპლზე წავიდოდა, მაგრამ მტერს არ გამოუშვებდა!

— საინტერესოა, მტრის რამდენი თვითმფრინავი უტევდა მოსკოვს და რატომ მოხდა ისე, რომ ფაშისტების მხოლოდ რამდენიმე თვითმფრინავმა შეძლო ქალაქის საჰაერო დაცვის გარღვევა?

— ყველაფერთან ერთად ეს გახლდათ ისეთი ორი ვირტუოზის დამსახურება, როგორებიც იყვნენ გენერალი **მიხეილ გრომადინი** და ხარაგაულში დაბადებული, გენერალი **მიხეილ კიკნაძე.** 1941 წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე მოსკოვს დაახლოებით მტრის 2 ათასი თვითმფრინავი უტევდა, აქედან ქალაქის დამცველებმა 278 თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქის ცა და ხმელეთი მაგრად იყო გადაკეტილი, ფაშისტების 78 თვითმფრინავმა მაინც მოახერხა მოსკოვის თავზე შემოძრომა. არადა, მთელი მოსკოვის ცა გადაჭედილი იყო სხვადასხვა სიმაღლეზე დაკიდებული დიდი თუ მცირე ზომის აეროსტატებით, რომლებიც დამცავ კედელს ქმნიდნენ და მტრის თვითმფრინავები მათთვის გვერდის ავლას ვერ ახერხებდნენ. ცნობისათვის, აეროსტატთან შეჯახება თვითმფრინავის უცილობელ დაღუპვას უდრიდა. 1941 წლის ოქტომბერში ფაშისტურმა „ლუფტვაფემ“ მოსკოვზე იერიში ორმოცდათერთმეტჯერ მიიტანა. **ჰიტლერი ცოფებს ყრიდა და თავისი საუკეთესო მარშლებისგან კატეგორიულად მოითხოვდა, რაც შეიძლება მალე ჩაეტარებინათ მოსკოვში გამარჯვების პარადი.** ამის შემდეგ მოსკოვის ადგილზე უნდა ამოეღოთ უზარმაზარი ორმო და დაეგუბებინათ წყალი, ანუ მოსკოვი პირისაგან მიწისა უნდა გამქრალიყო. **ჰიტლერის უპირატესობა იმდენად დიდი იყო, რომ 1941 წლის 20 ოქტომბერს მოსკოვში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და ქალაქი ნამდვილ ციხე-სიმაგრედ იქცა.** მოსკოვის მისადგომებთან და ყველა დიდ ქუჩაზე ტანკსაწინააღმდეგო რკინის ხიმინჯებს დგამდნენ და უზარმაზარ სანგრებს თხრიდნენ. მდგომარეობას ართულებდა ისიც, რომ ოქტომბერში მოსკოვის შემოგარენში უკვე მოთოვა და საშინელი ყინვები დაიჭირა. მართალია, მკაცრი რუსული ყინვა ფაშისტებს სიცოცხლეს უმწარებდა, მაგრამ არც ქალაქის დამცველები იყვნენ უკეთეს დღეში. სწორედ ამ დროს, 1941 წლის 15 ოქტომბერს, როცა მოსკოვში საშინელი პანიკა მძვინვარებდა, **ლავრენტი ბერიას მარჯვენა ხელი,** ჩვენი თანამემამულე **ვარლამ კაკუჩაია,** რომელიც წინა ხაზზე იყო და **„ომსბონის“** ხალხს საგანგებო დავალებებს აძლევდა, **ბერიამ** ლუბიანკაზე, „ენკავედეს“ ცენტრალურ შენობაში გამოიძახა! **კაკუჩაიამ** გორკის ქუჩას, კრემლსა და „ენკავედეს“ შენობას რომ შეხედა, სახტად დარჩა, რადგან სამივე ადგილს ეტყობოდა 5 ივლისს ჩამოყრილი ბომბების კვალი.

— კი მაგრამ, ვარლამ კაკუჩაია მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოსკოვში არ იმყოფებოდა?

— **კაკუჩაია** წინა ხაზზე იყო და **ლავრენტი ბერიას** უზუსტეს ინფორმაციას აწვდიდა ფრონტზე შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. საერთოდ, სამხედროები სიტუაციას არბილებდნენ და **სტალინს** ვითარებას სასურველ ფერებში უხატავდნენ. ეს რომ არ მომხდარიყო, მოსკოვის მისადგომებთან, როცა ხიმკის წყალსაცავთან მტერი 18 კილომეტრზე იყო მოსული, **სტალინმა** და **ბერიამ** მიავლინეს უერთგულესი კადრი — ქართველი **ვარლამ კაკუჩაია.** მართალია, **კაკუჩაია** სამსახურებრივად გენერალ-ლეიტენანტ **პავლე სუდოპლატოვის** დაქვემდებარებაში იმყოფებოდა, მაგრამ გავლენით ის **სუდოპლატოვზე** ბევრად მაღლა იდგა, რადგან **ბერიასთან** პირდაპირი კავშირი ჰქონდა და შეეძლო, ნებისმიერ დროს შეეღო როგორც **ბერიას,** ისე **სტალინის** კარი. მართლაცდა აფსუსია, რომ **ვარლამ კაკუჩაიას** არ გაუმართლა და ომის ბოლოს გენერალ-პოლკოვნიკი ვერ გახდა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ მისი უშუალო უფროსი **პავლე სუდოპლატოვი** გენერალ-ლეიტენანტი გახლდათ. **ვარლამ კაკუჩაია** ლუბიანკაზე, „ენკავედეს“ შენობაში **ლავრენტი ბერიას** კაბინეტის მისაღებში რომ შევიდა, იქ დახვდნენ **სტალინის** პირადი დაცვის უფროსი, გენერალი **ნიკოლაი ვლასიკი** და კიდევ ერთი-ორი გენერალი. იქვე იყო „ენკავედეს“ ერთ-ერთი დიდი განყოფილების უფროსი, თბილისელი ებრაელი, გენერალი **ბენო გულსტი.** როგორც კი **კაკუჩაია** მოვიდა, ყველანი დამწკრივდნენ და **ბერიასთან** შევიდნენ. კაკუჩაია ბერიას წყნარად მიესალმა. **ლავრენტი ბერიამ** მოკლედ მოჭრა — სასწრაფოდ არზამასში უნდა გაფრინდეთ! **ნიკოლაი ვლასიკმა** მაშინვე უპასუხა — **ამხანაგო ლავრენტი პავლოვიჩ, მე სტალინს ვერ დავტოვებ და ვერსად ვერ გავფრინდები!** ბერია რამდენიმე წამით ჩაფიქრდა და ვლასიკს უპასუხა — **მართალი ხართ, სტალინს ვერაფრის დიდებით ვერ დავტოვებთ!** ამის შემდეგ ბერიამ **ბენო გულსტს** გადახედა. **გულსტმა** უთხრა — **ავად ვარ და ვერ გავფრინდები!** ბერია გაცეცხლდა და ახლა უკვე **კაკუჩაიას** ჰკითხა გამომწვევად — ვერც შენ გაფრინდები? — ამხანაგო „ნარკომო“, მზად ვარ, შევასრულო ნებისმიერი თქვენი დავალება! — **უპასუხა კაკუჩაიამ.** — აირჩიეთ რომელიმე თქვენი მოადგილე და სასწრაფოდ გაფრინდით არზა-

„მთელი მოსკოვის ცა გადაჭედილი იყო სხვადასხვა სიმაღლეზე დაკიდებული დიდი თუ მცირე ზომის აეროსტატებით, რომლებიც დამცავ კედელს ქმნიდნენ და მტრის თვითმფრინავები მათთვის გვერდის ავლას ვერ ახერხებდნენ!“

კვირგვინოსნები

ბექა ქურხული
მწერალი

ავღანეთში თითქმის მთელი თაობები გაიზარდა, რომლებმაც იარაღის ხმარების, ოპიუმის მოყვანისა და კუსტარულად, საკმაოდ მარტივად დასამზადებელი ასაფეთქებლების დამზადების, რელიგიური ფუნდამენტალიზმისა და ფანატიზმის მეტი არაფერი იციან. ბევრმა ისიც კი არ იცის, რამდენი წლისაა. **სრულიად წარმოუდგენელია ქალების მდგომარეობა, რომლებიც დღემდე შეუძლიათ, იყიდონ, გაყიდონ, გაცვალონ, მათ შორის საკუთარი ქალიშვილებიც.** მასობრივად არის გავრცელებული **ჰომოსექსუალიზმი.** ასეთი გამოთქმაც კი აქვთ: **„ქალი — გასამრავლებლად, კაცი — სიყვარულისთვის!** ძალიან მძიმე სიტუაციაა ქაბულშიც კი, ქალაქი სავსეა მოწყალების სათხოვნელად გამოსული ხალხით, უპატრონო ბავშვების მთელი არმია პირდაპირ ნაგავსაყრელებზე ცხოვრობს.

„თბილისელები“

გედევან ფოფხაძე
კონფლიქტოლოგი

ნარკოტიკული თრობის ქვეშ არის ადამიანი თუ ღვინის თრობის ქვეშ, ვიდეოფირით როგორ უნდა მიხვდე?! **აშკარაა, რომ გახარია მათთვის ძალიან არაკომფორტული მოწინააღმდეგეა.** მიუხედავად იმისა, რომ მე **გიორგი გახარია,** როგორც პოლიტიკოსი, არ მესიმპათიურება და ვერანაირ რევერანსებს მისი მისამართით ვერ გავიმეტებ, სიმართლე უნდა ითქვას. ობიექტური უნდა ვიყო.

„ახალი თაობა“

ანზორ მელია
ნაციონალური პარტიის მერობის კანდიდატი ზუგდიდში

გული თუ არ ჩადე საქმეში, იქ წარმატება შეუძლებელია, ამიტომ, ამ **გულს** მე ჩავდებ ზუგდიდის მერიაში.

„რეზონანსი“

ნიკა მელია
თბილისის მერობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან

მთავარი ტესტი, რაც უნდა გაიაროს ბატონმა კალაძემ, 2 ოქტომბრის **დემოკრატიული ტესტია.** ამის შემდეგ რომელი **ტესტიც** უნდა, ის **ტესტი** გავიაროთ, მათ შორის, დემოკრატიული, **ნარკოტესტი** და „აიქიუ“ **ტესტი.**

„რეზონანსი“

მასში! — **ბრძანა ბერიამ.** კაკუჩაია ჭკვიანი კაცი იყო და ამაზე უპასუხა — ამხანაგო „ნარკომო“, მითხარით რა დავალებაზე მგზავნით და იმის მიხედვით გადავწყვეტ, თუ როგორ მოვიქცე! — ეს არის ნომერ პირველი საიდუმლო დავალება. თქვენ უნდა ჩახვიდეთ **არზამასში** და ამხანაგი **სტალინის** თავშესაფრის მშენებლობისთვის მოძებნოთ შესაფერისი ადგილი! ოპერაცია უმკაცრესად არის გასაიდუმლოებული და ამ დავალების შესრულებაზე მთელი სახელმწიფოს ბედი კიდია! — **უპასუხა ბერიამ.**

(see continuation below)

თვითმფრინავები არ შემოფრენილიყვნენ და დედაქალაქი არ დაებომბათ. შესაბამისად, დედაქალაქიდან გაფრენაც ძალიან სახიფათო იყო, რადგან აეროსტატებისთვის თვითმფრინავის არიდება და ღია ადგილებში გაძრომა დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული. **ვარლამ კაკუჩაია** სამხედრო აეროდრომზე რომ მივიდა, აეროდრომის უფროსი, რომელიც ყველაფრის საქმის კურსში იყო, მაშინვე გამოეგება

ლია, ჩემი აზრით, ასეთი ბუნკერის მშენებლობა უფრო გორკში ან კუიბიშევშია მიზანშეწონილი, სადაც მთავრობა და დიპლომატიური კორპუსი ისედაც გახიზნული არიანო! ბერია კაკუჩაიას მოსაზრებას დაეთანხმა და უთხრა — სამდივნოში დამელოდე და ორ საათში ყველაფერს გეტყვიო!

— ამ ორ საათში რა მოხდა?

— ორ საათში **ბერიას** მისაღებში გამოცხადდნენ **ლაზარ კაგანოვიჩი,** მისი მოადგილე, თბილისელი სომეხი **ბაგრატ არუთინოვი** და მოსკოვის მეტროპოლიტენის მაშინდელი უფროსი **სამოდუროვი.**

— კაგანოვიჩს მაშინ რა თანამდებობა ეჭირა?

— 1938 წლიდან 1942 წლამდე **კაგანოვიჩი** საბჭოთა კავშირის გზების სახალხო კომისარი იყო. პარალელურად, 1935 წლიდან 1955 წლამდე ის ითვლებოდა მოსკოვის მეტროს მშენებლობის არაფორმალურ მმართველად. მოკლედ, **ბერიას** კაბინეტში სასწრაფოდ გაიმართა თათბირი და **გადაწყდა, რომ სტალინისთვის საგანგებო თავშესაფარი, ანუ ე.წ. ბუნკერი მოეწყოთ ქალაქ გორკში.** მიწისქვეშა თავშესაფრის მოწყობის, გამართვისა და სრულად აღჭურვის ვადად განისაზღვრა, **არც მეტი, არც ნაკლები, 15 დღე.**

— 15 დღეში რა უნდა მოესწროთ?

— საქმეც ეგ არის! **15 დღეში** გორკში, მიწისქვეშ, ფაქტობრივად, უნდა აეშენებინათ მეტროს ერთი სადგური. აქ უნდა განთავსებულიყო **სტალინის** კაბინეტი, სხდომათა დარბაზი, სასადილო, ტუალეტი, აბაზანა, მოსასვენებელი ოთახები, კიდევ რამდენიმე კაბინეტი, საკომუნიკაციო საშუალებები, საწყობი, სავენტილაციო ინფრასტრუქტურა, ლიფტები, ელექტროდენის ავტონომიური კვების წყარო და მთელი ინფრასტრუქტუ-



ბუნკერის საიდუმლო

— სად მდებარეობს ქალაქი არზამასი?

— **არზამასი** მდებარეობს დღევანდელი ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში, მდინარე ტიოშაზე, რუსეთის ევროპულ ნაწილში. **არზამასი** მოსკოვსა და ყაზანს შუა ქალაქია და დედაქალაქიდან ათასზე მეტი კილომეტრით მაინც არის მოშორებული. ერთი სიტყვით, **კაკუჩაიამ** მაშინვე მიიღო გადაწყვეტილება და **ბერიას** უთხრა — არავინ მჭირდება, მარტო წავალ და პირადად დავზვერავ იქაურობას, შეიძლება თუ არა ბელადისთვის თავშესაფრის აშენება! **კაკუჩაიას** წინადადებას **ბერია** ულაპარაკოდ დაეთანხმა და თანამემამულეს, რომელიც ურთულესი დავალების შესასრულებლად მიდიოდა, წარმატება უსურვა.

— კი მაგრამ, რატომ იყო არზამასში გაფრენა ასე რთული და საშიში?

— იმიტომ, რომ, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, მთელი მოსკოვის ზეცა აეროსტატებით იყო გადაჭედილი, რათა მტრის

და „სმენაზე“ გაიჭიმა, მაგრამ იქვე მოახსენა — იმის გამო, რომ ასეთ სიტუაციაში გაფრენა სასიკვდილო საფრთხის შემცველია, მფრინავებს ბრძანებას ვერ მივცემ, თავად მოელაპარაკეთ, თუ ვინ გაფრინდებაო! გამოჩნდა ერთი თავზე ხელაღებული, ახალგაზრდა მფრინავი, რომელმაც განაცხადა — მე გავფრინდებიო! **ვარლამ კაკუჩაია** სასწრაფოდ ჩაჯდა თვითმფრინავში და გაფრინდა. მფრინავმა მდინარე მოსკოვის თავზე, ძალიან დაბალ სიმაღლეზე აიღო სტარტი. ახალგაზრდა მფრინავი ნამდვილი ვირტუოზი აღმოჩნდა და რამდენიმე ადგილას აეროსტატებს შორის პერპენდიკულარულად გაატარა თვითმფრინავი. **კაკუჩაია** თვითმფრინავის კაბინაშივე მიხვდა, თუ რატომ არ წამოვიდნენ **ვლასიკი** და **გულსტი** — გაფრენა მართლაც სიკვდილის ტოლფასი იყო! **კაკუჩაია** ჩაფრინდა **არზამასში,** დაზვერა ადგილები, მაშინვე უკან გამოფრინდა, მშვიდობით ჩამოაღწია მოსკოვში, **ლავრენტი ბერიასთან** შევიდა და მოახსენა — ბელადის თავშესაფრის მშენებლობისთვის **არზამასი** უვარგისი ადგი-

ლავრენტი ბერია

ვარლამ კაკუჩაია

„ლავრენტი ბერიამ ვარლამ კაკუჩაიას რაღაც აბები მისცა და უთხრა – როცა უმძიმესი პერიოდი გექნებათ, დალიეთ და არ ჩაგეძინებათ!“

რა. **კაკუჩაიაც, კაგანოვიჩიც, არუთინოვიც, სამოდუროვიც** და ყველანი, ვინც კი იქ იყვნენ, გაოცებისაგან ხმას ვეღარ იღებდნენ, რადგან **15 დღე-ღამეში** ამ ყველაფრის აშენება, კეთილმოწყობა და საცხოვრებლად გამზადება ყველანაირ ადამიანურ ძალას აღემატებოდა. — ხვალიდანვე დაიწყეთ ყველაფრის გაგზავნა გორკში! — **უბრძანა ბერიამ** მოსკოვის მეტროპოლიტენის უფროსს სამოდუროვს. **ბელადის საიდუმლო თავშესაფრის** მშენებლობის მომარაგებაზე მეთვალყურეობა დაევალა **ლაზარ კაგანოვიჩს.**

— რა ვქნათ, რკინიგზა გადატვირთულია, ფრონტზე ჯარისკაცების გაგზავნას ვეღარ ავუდივართ! — **დაიწუწუნა კაგანოვიჩმა.** — შეაჩერეთ ყველაფერი, პირველი რიგის ამოცანა ბელადის თავშესაფრის მშენებლობაა! — **უპასუხა ლავრენტი ბერიამ.** საუბრის დასასრულ ბერიამ **ვარლამ კაკუჩაია** შეაყოვნა და გარკვევით უთხრა — ხვალ, 8.00 საათიდან დაიწყებთ, მუშაობა ერთი წამითაც არ შეჩერდეს, მუშები უზრუნველყოფილი იქნებიან სამჯერადი კვებით და სამმაგი ხელფასით. ადგილობრივი პარტიული ხელმძღვანელობა საქმის კურსშია და საკმარისია თქვენი სახელისა და გვარის ხსენება, რომ ნებისმიერი პრობლემა მაშინვე გადაწყდება. თქვენთან ერთად მშენებლობაზე ასევე მიმაგრებული იქნება ჩემი ერთ-ერთი მოადგილე **ლეონ საფრაზიანი.** თქვენ და საფრაზიანი დღეში სამჯერ ხელმოწერით მომახსენებთ მშენებლობის პროცესის შესახებ! **თხუთმეტი დღე და არცერთი წუთით მეტი!** გამომშვიდობებისას **ლავრენტი ბერიამ ვარლამ კაკუჩაიას რაღაც აბები მისცა** და უთხრა — როცა უმძიმესი პერიოდი გექნებათ, დალიეთ და არ ჩაგეძინებათ!

— მხოლოდ მიწისქვეშა სამუშაოები უნდა შეესრულებინათ და მიწის ზემოთ არაფერი უნდა ყოფილიყო?

— მიწის ზემოთ ისედაც იდგა შენობები. **ბერიამ კაკუჩაიას** მიწისზედა ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების მოწესრიგებაც დაავალა, რათა იმ პერიოდში, როცა მტრის შტურმი და თავდასხმა მოსალოდნელი არ იქნებოდა, გენშტაბის ოფიცრებს, სარდლებსა და პოლიტიკურ ხელმძღვანელებს მიწისქვეშ კი არა, სწორედ მიწის ზემოთ, კოტეჯებში ეცხოვრათ. **ბერიას** ერთ-ერთმა მოადგილემ **ლეონ საფრაზიანმა** რომ გაიგო ასეთი მასშტაბის სამუშაოები **თხუთმეტ დღეში** უნდა ჩაებარებინათ, კინაღამ ჭკუიდან გადავიდა, გაბედა და **ბერიას** დაურეკა — იქნებ ცოტა მეტი დრო მოგვცეთო! განრისხებულმა **ბერიამ** ტელეფონის ყურმილში დასჭექა — მშენებლობას თხუთმეტ დღეში კი არა, ცამეტ დღეში ჩამაბარებთო! **საფრაზიანი** სიმწრისგან ატირდა. საღამოს აპათიაში ჩავარდნილი **ვარლამ კაკუჩაია** დაუკავშირდა **ლავრენტი ბერიას** სამდივნოს უფროსს **სტეფანე მამულოვს,** რომელსაც თბილისიდან იცნობდა და რუსთაველის პროსპექტზე მეზობლად ცხოვრობდნენ. **კაკუჩაიამ მამულოვს შესჩივლა** — ასე და ასეა ჩვენი საქმე, **ბერია** ახლა უკვე ცამეტ დღეში ითხოვს მშენებლობის ჩაბარებასო! **მამულოვმა უპასუხა** — არ გამყიდო და ერთ რამეს გეტყვი, ვადა იგივე რჩება, მშენებლობა თხუთმეტ დღეში უნდა ჩააბაროთ! აი, სწორედ ახლა გამოვედი **ბერიას** კაბინეტიდან და თვითონ მითხრა — ცამეტი დღე **საფრაზიანს** იმიტომ ვუთხარი, რომ კიდევ არ დაიწყონ წუწუნი და მეტად აღარ შემაწუხონ, მშენებლობის ჩაბარების ვადა ძველებურად თხუთმეტი დღეაო! **კაკუჩაიამ** შვებით ამოისუნთქა. მეორე დღიდან გორკში გამალებული მუშაობა გაჩაღდა.

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ლაშა გვასალია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის უფროსი

„ქართული ოცნება“ სამეგრელოში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს! ჩვენს ქვეყანას ჰყავს საუკეთესო პრემიერ-მინისტრი. **ზვიად გამსახურდიას შემდგომ პირველად დავინახე ასეთი დამოუკიდებელი და თავისუფალი ლიდერი!**

„საერთო გაზეთი“

ხათუნა ლაგაზიძე

ექსპერტი



სამეგრელოს ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მიამბეს, რომ თურმე იქ ერთ-ერთი ძლიერი ოპოზიციური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარის მეუღლე მერის თანაშემწეა, ცოლისდაც იქვე მუშაობს. ჰოდა, სიმწრით ხუმრობდნენ, **ეს ოპოზიციის ლიდერი რომ მიადგება მერს „გადადექის“ ძახილით, გამოიხედავენ ფანჯრიდან ცოლი და ცოლისდა და ეძახიან, ჩვენ გვიკეთებ ამასო?!**

„კვირის პალიტრა“

კონსტანტინე მორგოშია

„ალტერნატიული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი



ახლა თუ **ლომჯარია** გამოდის როგორც **ბრალმდებელი,** მალე ის იქნება ბრალდებული.

„ტვ პირველი“

აკაკი ბობოხიძე

„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ცარიელი მაცივრები, გაჭირვება, შიმშილი — „ოცნებამ“ კიდეც გვითხრა და კიდეც გვიქნა.

„ტვ პირველი“

ანზორ ბიწაძე

„დემოკრატიული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

ვადამდელი არჩევნები ყველა ვარიანტში იქნება.

„ახალი თაობა“

სერგეი ლაზარევი

კარმის

მიტევება უფალთან მისვლის მზადყოფნაა. ეს გადასვლა მეტად მტანჯველია, მაგრამ მის გარეშე ნებისმიერი დახმარება აზრს კარგავს!

დასაწყისი იხ. „ა–დ“ №23–37

რატომ გახდა ნარკომანი ეჭვიანი ქალის შვილი?

— ყველაფერი მარტივი და გასაგებია, როდესაც თქვენ მიხსნით, ცხოვრებაში კი ყველაფერი გაცილებით რთულია, — **მითხრა პაციენტმა ქალმა.**

— ძალიან ბევრი მუშაობა მომიხდა, რომ ყველაფერი მარტივი და გასაგები ყოფილიყო, — **ღიმილით ვუპასუხე მე.** როდესაც დიაგნოსტირებას ვიწყებ, გამზადებული პასუხი უცბად არასოდეს მოდის. დიაგნოსტიკის 15-20 ვარიანტი არსებობს და ყოველ ჯერზე ახალ პასუხს ვიღებ, ხშირად ერთი მეორეს ეწინააღმდეგება. საჭიროა დაფიქრება და ყველას ერთში განზოგადება. პრინციპში, ყველა დაავადება სურვილებისა და ნებისყოფის თემაზე დაიყვანება. არსებობს მესამე ასპექტიც — შთამომავლებზე გადასროლილი ნეგატივი. **რამდენადაც შვილები ჩვენი მომავალია, მომავლის გაღმერთება, მისდამი აგრესია და მისი დესტაბილიზაციის დროს სიყვარულისადმი აგრესია საშუალებას არ გვაძლევს, შთამომავლობა წესრიგში მოვიყვანოთ.**

ქრისტეს წარმოთქმული ფრაზა მახსენდება: **„ნუ იფიქრებთ ხვალინდელ დღეზე, იცხოვრეთ ფრინველებივით. ღმერთი მოგცემთ!“** ამ ფრაზაში კონცენტრაცია მომავლიდან ღვთაებრივ ნებაზეა გადატანილი, სურვილებიდან სიყვარულზე გადავდივართ. დღეს კი სურვილებზე დამოკიდებულება სულ უფრო სახიფათო ხდება. **მხედველობისა და სმენის პრობლემები, ნაადრევი სიკვდილი, უნაყოფობა, იმპოტენცია, შიზოფრენია, კიბო, ჰემოფილია, პოლიართრიტი, გულის დაავადებები, ნარკომანია — ეს ყველაფერი სურვილების გაღმერთების თემაა. დედა გმოგდა ქმარს, ეჭვიანობდა მასზე, შვილი კი ნარკომანი გამოვიდა** და ქალს ვერაფრით აუხსნია, რომ სურვილების რღვევის დროს სიყვარულის შენარჩუნების უუნარობა მისი შვილების უმძიმეს პრობლემებს იწვევს.

მეხსიერებაში ამასწინანდელი სცენა ამომიტივტივდა. თვალებში ვუცქერ ქალს და დამარცვლით ვესაუბრები, ვცდილობ, დავარწმუნო:

— თქვენი შვილი რამდენიმე თვისაა. ექიმებმა უმძიმესი დიაგნოზი დაუსვეს. თქვენ კი გაიძახით, „ამას ასე არ დავტოვებ!“ და ქმრისთვის პრეტენზიების წაყენებას აგრძელებთ. მოიწესრიგეთ სული, მაშინ ბავშვიც გამოჯანმრთელდება და ქმრის საქციელიც შეიცვლება.

მსურს, ბოლომდე დავაჯერო, მაგრამ დროულად ვჩერდები. რაც მეტს ვეხვეწები და ვარწმუნებ, სიყვარულზე ორიენტაციიდან სულ უფრო მეტად გადავდივარ სიცოცხლის შენარჩუნებაზე. შევნიშნე, რომ **როდესაც ღმერთისადმი სიყვარულის მოპოვებაში ადამიანის დახმარება მსურს — ზედმეტად არ ვიტვირთები, მაგრამ როგორც კი მთავარი სიცოცხლის გადარჩენის, ავადმყოფობის დაძლევის სურვილი ხდება — დატვირთვა მკვეთრად იზრდება** და ჭუჭყს ჩემს თავზე ვიღებ. **თუკი ვერ შევძლებ ყველა ფასეულობის გაერთიანებას და შემდეგ ღმერთისადმი სიყვარულზე გადართვას, ჩემთვის სხვათა მკურნალობა, უბრალოდ, არ შეიძლება,** რადგან დღეს ყველა პროცესი მეტისმეტად სწრაფად მიმდინარეობს. ფიქრს ოთახში შემოსული პაციენტი მაწყვეტინებს.

— რამ პრობლემა გაქვთ? — ვეკითხები მე.

შუახნის სიმპათიური მამაკაცი სასიამოვნოდ იღიმება.

— იცით, მე თქვენი კოლეგა ვარ — **ფსიქოლოგი.** მრავალი წელია, ვმუშაობ. ბრწყინვალე შედეგები მქონდა. სხვა ქვეყნებშიც მიწვევდნენ სამუშაოდ და იქაც შესანიშნავ შედეგებს ვაღწევდი კონსულტირებაში, მაგრამ ამ ბოლო დროს ზედიზედ ორი ინსულტი დამემართა. მესმის, რომ საქმე ამით არ დამთავრდება. ერთადერთი კითხვა მაქვს — **რატომ? მეტი არაფრის გაგება მჭირდება.**

— ყველაფერი მარტივია, — **ვპასუხობ მე.** — სურვილებზე თქვენი დამოკიდებულება სახიფათო ზღვარს საგრძნობლად გასცდა. მეტიც, თქვენ ეს დამოკიდებულება შვილებს გადაეცით. რამდენადაც ეს მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის, თქვენ საკმაოდ ულმობლად გბლოკავენ.

ის კვლავ იღიმება:

— ყოველთვის ვახერხებდი საკუთარი სურვილების შეზღუდვას. არასოდეს ვეჭვიანობდი, არასოდეს ჩამიდენია დანაშაული სიყვარულის წინაშე.

— სიყვარულის მიმართ მთავარი დანაშაული უფლისადმი სიყვარულის დავიწყებაა, — ვეუბნები მე, — თქვენ კი, როდესაც მუშაობდით, ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე იყავით კონცენტრირებული.

— დიახ, მაგრამ განა ყველა ფსიქოლოგი იმავეს არ აკეთებს?

მხრებს ვიჩეჩავ.

— თქვენ უფრო ნიჭიერი ხართ, და რაც მეტი შესაძლებლობა გაქვთ, მით უფრო სწორად უნდა მოიქცეთ. დიახ, **ადამიანურ ლოგიკაში ტალანტი კვებავს და იცავს, მაგრამ ღვთაებრივ ლოგიკაში მხოლოდ სიყვარული გვკვებავს და გვიცავს.** და **რაც უფრო ნიჭიერია ადამიანი, მით სახიფათოა მისთვის სიყვარულის უარყოფა.**

ცოტა ხნის წინ მიღებაზე კი-

რატომ გახშირდა განქორწინებები ოჯახურ პრობლემათა კონსულტანტებს შორის?

დევ ერთი ფსიქოლოგი მყავდა. იგი ფსიქოლოგთა ასოციაციის წევრი იყო, რომელიც ოჯახურ პრობლემებზე მუშაობს.

— ოჯახური კონსულტაციების მხრივ საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს, თუმცა, თავად ჩვენ შორის განქორწინებები კატასტროფულად გახშირდა. უცნაურია, მე ხომ პაციენტებს მუდამ სიყვარულით ვეპყრობოდი.

— მიღების დროს ღმერთისადმი სიყვარულზე ფიქრობდით?

— არა. გონებაში დახმარებისთვის უზენაეს ძალებს მივმართავდი.

— ანუ კონცენტრირებული იყავით მათთან კავშირზე, ვინც დაგეხმარებოდათ. კავშირი, ურთიერთობა, სურვილები — ერთი და იგივე თემაა.

— რისი გაკეთება შეიძლება ჩემს მდგომარეობაში? — მკითხა მან.

— ჩემი აზრით, უნდა გადახედოთ ადამიანთა კონსულტირებისადმი დამოკიდებულებას. პირველი, რაც საკუთარი თავისთვის უნდა გადაწყვიტოთ: **მე ვეხმარები არა ოჯახის გამყარებას, არა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, არა სიცოცხლის შენარჩუნებას, არამედ სულში ღმერთისადმი სიყვარულის დაბრუნებას. ამას ხელს უწყობს სიკეთე, ყველა მათი ნაკლიითურთ ადამიანთა სიყვარულის უნარი, ნებისმიერ სიტუაციაში სიყვარულისა და გულკეთილობის შენარჩუნების, საკუთარი სურვილების და ნებისყოფის შეზღუდვის უნარი. ეს ყველაფერი ოჯახის აღდგენასაც გამოიწვევს, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასაც და სიცოცხლის გახანგრძლივებასაც.**

როდესაც ვინმეს დახმარება გვსურს, აჩქარება მხოლოდ გარეგნულად შეიძლება, შინაგანად კი — არა. შინაგანად ჩვენ მხოლოდ ღვთაებრივ ნებას უნდა დავეყრდნოთ და, უპირველესად, სიცოცხლის კი არა, სიყვარულის გადარჩენაზე ვიყოთ ორიენტირებული. მაშინ გარედან დახმარებაც ეფექტიანი იქნება.

— თავიდან გაიარეთ მთელი ცხოვრება, — **მივმართე პაციენტს**, — და იქ, სადაც მხოლოდ სურვილს, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ხედავდით, უპირველესად, უფლისადმი სიყვარულის დანახვა სცადეთ. პატიება

კვირგვინოსნები

გიორგი ბადრიძე
საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი

ჩვენ დეოკუპაციაზე მოლაპარაკებაში მარტონი არ უნდა ვიყოთ ჩვენს დიდ და აგრესიულ მეზობელთან. **საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია დასავლეთთან მაქსიმალურად დაახლოება.** ევროკავშირისა და ნატოს წევრობა უბრალო თვითმიზანი კი არა, შესაძლებლობაა ეროვნული ინტერესების გასატარებლად და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის.

„კვირის პალიტრა“

ნუგზარ კვაშალი
მომღერალი



ექვსი თვე რომ ხარ კაცი წასული და ცოლი გკითხავს, **ქალებში დადიხარო?** შენ კი უპასუხებ, არა, რას ამბობო — ეს ყველაზე დებილური ტყუილი იქნება. ქალი თვითონაც არ დაგისვამს ამ კითხვას. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი მეუღლე არასდროს მეკითხებოდა, **ქალებში იყავიო?**

„თბილისელები“

მაია ნიკოლეიშვილი
დამოუკიდებელი სასამართლო საექსპერტო ექსპერტი

ასეთი დამოუკიდებელი სასამართლო დიდი ხანია, საქართველოს არ ჰქონია!

„ალია“

ნანა ლორთქიფანიძე
მსახიობი

ჩემი პირველი მეუღლე გარდაცვლილია, დანარჩენ ორს ჯანმრთელობას ვუსურვებ.

„სარკე“

გიორგი ქუხიანიძე
მომღერალი

ფეხმძიმობის დროს მეუღლემ ერთადერთი რამ მოითხოვა — **ნესვი ზამთარში.** თუ სწორად მახსოვს, 137 ლარი ღირდა. ამ დროს მას როგორც ნესვს ისე კი არ ყიდულობ, არამედ როგორც ძალიან ძვირფას საჩუქარს.

„თბილისელები“

ვიხსენებთ ბესტსელერს

დიაგნოსტიკა

სთხოვეთ ღმერთს იმისათვის, რომ ადამიანების დახმარებისას მთავარ საზრუნავად სხეული, ანუ სურვილები, სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გაიხადეთ. **პირველ რიგში, საჭიროა ღვთაებრივი „მე“-ს, სულში არსებული სიყვარულის გადარჩენა, მაშინ ადამიანური „მე“-ც ჯანსაღი იქნება.**

ამასწინათ ერთმა ქალმა მიამბო, რომ წარმატებით ექიმბაშობდა, მერე კი მოულოდნელად დიაბეტი აღმოაჩნდა. მწარე გამოცდილებით დავრწმუნდი: თუ პაციენტს თვითონ არ სურს საკუთარ თავზე მუშაობა, მკურნალს, ადრე თუ გვიან, პრობლემები გაუჩნდება. **ჩემს თავს ვუმეორებდი ხოლმე: „დაე, ნუ განიკურნება ჩემი პაციენტი, თუკი გამოჯანმრთელება მის სულს და ღმერთისადმი სიყვარულს ავნებს.“** ერთია, როდესაც ადამიანის სხეულს ვკურნავთ. მაგრამ, როდესაც მის სულში ვიჭრებით, სიტუაცია ბევრად სახიფათო ხდება. მკურნალმა სხვათა დახმარების შესაძლებლობები თვითონვე უნდა შეიზღუდოს. **თუ პაციენტი თავად არ გადადგამს პირველ ნაბიჯებს სიყვარულისა და მიტევებისაკენ, მისი დახმარება, უბრალოდ, საშიშია.**

რა არის მიტევება? ეს არის ადამიანური ბედნიერების და-

მნიშვნელოვან პრობლემად გადაექცათ. აქ სამუშაო ბევრია. ჰო, სხვათაშორის, რა გაწუხებთ?

— სისხლის გათეთრება მაქვს, — მპასუხობს მამაკაცი, — **უკვე ორი წელია. ნოემბერში პეტერბურგში თქვენს გამოსვლას დავესწარი და ვიგრძენი, რომ ცვლილებები დაიწყო. სხვათაშორის, როდესაც მკურნალ ექიმს მივაკითხე, არ დამიჯერა. მან იცის, რომ გერმანიაში ნაცნობები მყავს და მითხრა, რომ ასეთი ცვლილებები მხოლოდ გერმანელი ექიმების ჩატარებულ მკურნალობას შეიძლება მოჰყვეს.**

— თქვენ ხომ იცით, — **ვუხსნი მე,** — რომ სისხლის გათეთრება ამპარტავნობის შედეგია. როდესაც თქვენი შვილები ისწავლიან ადამიანთა შეყვარებას ყველა მათი ნაკლითურთ, მშვიდად მიიღებენ ბედის დარტყმებს, წარუმატებლობას და უსამართლობას, როდესაც წარსული, აწმყო და მომავალი აღარ გადაუკეტავს მათ ღვთაებრივ ხედვას, მაშინ თქვენც მოგეხსნებათ პრობლემები.

ის იღიმება.

— დიახ, ეს უკვე მესმის. თქვენთან უფრო კონსულტაციის მიღება მინდოდა, სწორად მივდივარ თუ არა წინ.

ორი რთული სატელეფონო საუბარი მომელის. პირველი — სანამ დედა მსოფლმხედველობის შესაცვლელად პირველ მტანჯველ ნაბიჯს გადადგამდა? უზარმაზარ დატვირთვას მივიღებდი, ქალს კი სიყვარულისა და ღმერთისადმი მისწრაფების იმპულსი არ ჩამოუყალიბდებოდა, ურომლისოდაც ბავშვს ვერავინ დაეხმარება.“ კვლავ ჩემი ფორმულა მახსენდება. **როდესაც დაჩოქილ ადამიანს წამოდგომა არ სურს, მისთვის დახმარების გა-**

უფრო სწორად, აჩვენა, რომ სიმსივნე ავთვისებიანი არ არის. ექიმებს ვერაფერი გაუგიათ. ამბობენ, რომ ეს შეუძლებელია, მაგრამ ქიმიოთერაპია საჭირო აღარ არის.

— შესანიშნავია, — **ვპასუხობ მე,** — ბავშვის დედამ მუშაობა გააგრძელოს. **უპირველეს ყოვლისა, გულგატეხილობა, საკუთარი თავით უკმაყოფილება მოიხსნას, რადგან ეს ღვთაებრივი ნების**

ვმული სიტუაციები წარმოქმნათ და სიყვარულის უარყოფა დაეწყოთ, ბებიას მყისვე მელანომა გამოაჩნდა. წინა დარეკვისას ავუხსენი:

— **მელანომა ეჭვიანობას, ახლობელ ადამიანთა პატიების უუნარობას ნიშნავს.** ესეც სურვილების მრავალსახოვან თემაზე გაძლიერებული ფიქსაციის ერთ-ერთი გამოვლენაა.

— ნათესავებმა სერიოზულად მაწყენინეს. მე ვაპატიე, მაგრამ

ბით, ყველაფერი შიგნით გროვდება და აფეთქება ხდება. თანაც თქვენ ახალგაზრდობაში მამაკაცებისადმი სიღრმისეული პრეტენზიები შემოგრჩათ, როდესაც მორალი და ზნეობრიობა დაგიმცირეს, როდესაც გაწყენინეს, როგორც ქალს, როდესაც სიცოცხლე არ გსურდათ.

— დიახ, მახსოვს ეს მომენტები, — **მითხრა ქალმა,** — შეიძლება, რამდენიმე კითხვა დაგისვათ, რომლებიც, ჩემი აზრით, ჩემს მდგომარეობას უკავშირდება?

— ბრძანეთ.

— რატომ ეშინია ჩემს შვილიშვილს მარტო დარჩენის და მიბმულივით დასდევს დედამისს?

— ის ურთიერთობებს ებღაუჭება, მათი დაკარგვის ეშინია — ეს ეჭვიანობისა და სურვილების თქვენთვის უკვე ნაცნობი თემაა.

— რატომ ეჭვიანობს თავის დაზე, თუმცა, უყვარს იგი?

— პასუხი იგივეა. იმიტომ, რომ მისთვის სურვილები და ურთიერთობა ყველაზე მთავარია. საყრდენი წერტილი სიყვარულზე კი არა, სურვილებზე აქვს.

— რატომ გახდა სიძე აგრესიული ჩემი ქალიშვილის მიმართ?

— იმიტომ, რომ თქვენი შვილიშვილის ეჭვიანობა და სურვილებზე დამოკიდებულება დედამისს გადაეცემა, რომელსაც, შესაბამისად, ქვეცნობიერი აგრესია ეზრდება. ასეთ შემთხვევებში ქმარი ან აგრესიულად იქცევა, ან ქალებში სიარულს იწყებს, ან სვამს, ან შორდება, ან ავადმყოფობს და ა. შ.

— რატომ ღიზიანდება ადვილად ჩემი შვილიშვილი, რატომ არის ჭირვეული და თავისნათქვამა?

— ისევ იმიტომ, რომ საკუთარი სურვილების შეკავება არ შეუძლია. **სურვილებზე სრული დამოკიდებულება დანაშაულს წარმოშობს. როგორც კი ჩვენი სურვილების წაქეზებას ვიწყებთ და მათზე დამოკიდებული ვხდებით, ჩვენს სულში მაშინვე იბადება ბოროტმოქმედი, რომელიც, ბოლოს და ბოლოს, აქტიურ მოქმედებაზე გადავა.**

ქალი კიდევ რამდენიმე შეკითხვას მისვამს და ყველაზე ერთსა და იმავე პასუხს ვაძლევ. „ალბათ, საჭიროა მერვე წიგნის დაწერა, რომელსაც ისევ კითხვა-პასუხებისგან შევადგენ, — **ვფიქრობ მე.** — შევარჩევ 100 საუკეთესო, ყველაზე საინტერესო შეკითხვას და ვაჩვენებ, როგორ ერთიანდება თანდათან ყველა პრობლემა და ერთ პრობლემაზე დაიყვანება: **აი — ღვთაებრივი, აი — ადამიანური. ის, რაც თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, განსაზღვრავს, როგორი ჯანმრთელობა და ბედი გექნებათ.“**

გაგრძელება იქნება

კარგვა ღვთისადმი სიყვარულის მოპოვების გულისთვის. მიტევება უფალთან მისვლის მზადყოფნაა. ეს გადასვლა მეტად მტანჯველია, მაგრამ მის გარეშე ნებისმიერი დახმარება აზრს კარგავს.

ბოლო დროს მიღების ახალ სისტემაზე გადავედი. პაციენტებს ვთხოვ, რომ ყველა შეკი-

როგორ სძლია სისხლის გათეთრებას გონიერმა მამაკაცმა?

თხვა წინასწარ დამიწერონ ფურცელზე. **მიღების დროს ფიქრი არასასურველი და ხელშემშლელია.** მიღების დაწყებამდე პრობლემების განზოგადება უფრო ადვილია და მეც მიადვილდება პასუხის გაცემა. ოთახში შემოსული მამაკაცი შეკითხვებიან ფურცელს არ მაწვდის.

— თქვენთან არანაირი შეკითხვა არ მაქვს, — მეუბნება ის, — **ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. უბრალოდ, ჩემი და შვილების მდგომარეობა ნახეთ.**

— თქვენ არა გიშავთ, — **ვეუბნები მე,** — ერთადერთი — მართვის თემა არ დაგიძლევიათ, მორალი და ზნეობრიობა, ადამიანებისადმი მომატებული პრეტენზიები. შვილებს კი ეს

რატომ გაუჩნდა ხელზე სიმსივნე ექვსი წლის ბიჭუნას?

ქალთან, რომლის ექვსი წლის შვილიშვილს ძვალზე სიმსივნე აქვს. **ხელზე სიმსივნე ნიჭიერებასა და ამპარტავნობას ნიშნავს, ანუ — წარუმატებლობის მიღების უუნარობას.** ექიმებმა ქიმიოთერაპია დაუნიშნეს. მაშასადამე, დარწმუნებული არიან, რომ ეს ონკოლოგიაა. მის ქალიშვილს ჩემი პირველი წიგნის წაკითხვა უცდია, მაგრამ არ გამოუვიდა. დედა მიხვდა, რომ ქალიშვილი სრულებით არ არის მზად ინფორმაციის აღსაქმელად და მეხუთე წიგნი მისცა. კითხვა-პასუხით ინფორმაციის ათვისება უფრო იოლად ხდება. და საქმე მართლაც დაიძრა. წიგნის კითხვაც გაადვილდა და საკუთარ თავზე მუშაობაც გამოუვიდა. ბავშვს ბიოფსია ჩაუტარეს, ახლა ანალიზის პასუხი უკვე მზად უნდა იყოს. „ალბათ, ონკოლოგია იქნება, — ვფიქრობ მე, — ბავშვს საშინელი მდგომარეობა აქვს. მაგრამ მთავარია, რომ დედამისმა დაიწყო საკუთარ თავზე მუშაობა და მზად არის, ყველაფერში ღვთის ნება დაინახოს. სხვათაშორის, რა მოხდებოდა, დიაგნოსტირება თავიდანვე რომ დამეწყო,

წევა დანაშაულია. თუ წამოდგომა უნდა, მაგრამ ერთხელაც არ უცდია, მისი დახმარება სისულელეა. ხოლო თუკი მოინდომა, არაერთხელ სცადა და არ გამოუვიდა, მაშინ დახმარებისას ზიანს არც მას მივაყენებთ და არც საკუთარ თავს. ხშირად ადამიანები მიღებაზე მხოლოდ ჩემს იმედად მოდიან და ამით გამოჯანმრთელების შესაძლებლობას იკეტავენ. ტელეფონი რეკავს.

— ჰისტოლოგიამ არაფერი აჩვენა, — **მეუბნება დაბნეული და გაოცებული ქალი,** —

დანახვას ელობება წინ.

ვემშვიდობები და ყურმილს ვდებ.

ქალს, რომელმაც ახლა უნდა დამირეკოს, მელანომა აქვს. ეს შემთხვევა ორმაგად მაინტერესებს. ჯერ ერთი, 1991 წელს მეც ასეთი დიაგნოზი დამისვეს. მეორეც, ამ ქალს ადრეც ვუწევდი კონსულტაციას. იქ სურვილებზე უძლიერესი დამოკიდებულების თემა ფიგურირებდა — ეჭვიანობა, ახლობელ ადამიანებზე განაწყენება, თანაც შთამომავლობაზე გადაცემით. როგორც კი შვილიშვილებს ტრა-

მათი დანახვაც აღარ მსურს. არის თუ არა აქ რაიმე დარღვევა?

— ეს საკუთარ თავთან შულერობაა. **თუ შეცვლა დაიწყეთ, მთლიანად უნდა შეიცვალოთ.** როდესაც ღმერთს მივმართავთ, ყველა პროცესი ჩქარდება და იწყება ადამიანური ჭუჭყისაგან გასუფთავება. **თუკი ცვლილებისათვის ზედაპირულად მზად ვართ, შინაგანად კი სიყვარულს ისევ ჩვენი ღირსებით, პრინციპებით, სურვილებით, ნებისყოფით ან სიცოცხლით ველობე-**

კვირგვინოსნები

ქეთი ჩხეიძე
მსახიობი

არ მიყვარს ტუჩების დაბერვები და სახის გადაჭიმვები. ძალიან საღად ვუყურებ, რომ მოვა დრო, როცა დავბერდები. **მინდა, დავბერდე ჯანმრთელად. მთავარია, სიბერე ტვინს არ შეეხოს.** „სარკე“

სალომე გოგიაშვილი
ტელეწამყვანი

როცა უკიდურესად გიჭირს, ათი და თორმეტი შვილი არ უნდა გააჩინო და მერე სახელმწიფო არ უნდა ლანძღო. „სარკე“

ირმა ნიორაძე
ბალერინა

ყოველთვის ისე ვცეკვავ, თითქოს ეს ჩემთვის პირველი და საბოლოოა. „სარკე“

გიორგი გურგულია
მსახიობი

დღევანდელი ქალები გაუზრდელები არიან. ღმერთმა დაგვიფაროს, ეს ყველას ეხებოდეს, მაგრამ, საერთო ჯამში, **ზედმეტმა თავისუფლებამ და ფემინისტურმა მოძრაობებმა ქალის ფუნქცია შეცვალა.** „თბილისელები“

მარკუს მეტრეველი
მომღერალი

მართალია, ბევრი ჭორი დადის ჩემზე, მაგრამ არც ალფონსი ვარ, არც ვეწევი, არც კოკაინს მოვიხმარ და არც სხვისი ფული მიმითვისებია — ამას ვერავინ დამაბრალებს და დამიმტკიცებს. „თბილისელები“

ბაჩო ცანავა
თვითნასწავლი მეთუჯინე



იტალიაში, კაპოდიმონტეს **ფაიფურის სახელოსნოში** მოხვედრა სენსაცია იყო! პირველი ქართველი ვარ, რომელმაც ამ სახელოსნოში **ფაიფურის ტექნიკა** შეისწავლა. „კვირის პალიტრა“

გუბაზ მეგრელიძე:

დიდი რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი თავისი მოწაფეების მსხვერპლი გახდა!

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე ლეგენდარული რეჟისორის კოტე მარჯანიშვილისა და მისი მოწაფეების — ცნობილი მსახიობების დაპირისპირებაზე საუბრობს და ფარდას ხდის იმ რეალურ მიზეზებს, რამაც მარჯანიშვილი აიძულა, საქართველო დაეტოვებინა:

— 1928 წლიდან **კოტე მარჯანიშვილი** ქუთაისში ახალი თეატრის დასაარსებლად მოწაფეების შეკრებას შეუდგა. **აკაკი ხორავას მოგონებებში უწერია:** *„დაიწყო მარჯანისტების ბრძოლა ახალი თეატრის შექმნისათვის. დაიწყო უსირცხვილო გადაბირება მსახიობებისა. ამ საქმეში დიდი ღვაწლი მიუძღვის* ***დოდო ანთაძეს,*** *რომელიც ცდილობდა, ახალ თეატრში* ***ახმეტელის*** *ადგილი დაეკავებინა“.* ამ ფაქტს ადასტურებდა **აკაკი ვასაძეც:** *„ქუთაისში თეატრის გახსნისთანავე ბატონმა კოტემ* ***დოდო ანთაძის*** *პირით კვლავ შემომთავაზა მასთან მსახიობად და რეჟისორად მუშაობა“.* მართალია, **ვასაძე მარჯანიშვილთან** არ წასულა, მაგრამ წავიდნენ **უშანგი ჩხეიძე, თამარ ჭავჭავაძე, შალვა ღამბაშიძე და სანდრო ჟორჟოლიანი.** ისინი ახმეტელით უკმაყოფილონი იყვნენ, თუმცა, სულ მალე გამოჩნდა, რომ არც **მარჯანიშვილთან** მუშაობა მოეწონათ და ამ ახალშექმნილ თეატრშიც კონფლიქტური სიტუაცია შექმნეს. კრიტიკოსმა **ბესო ჟღენტმა** მსახიობების ქუთაისში გადასვლაზე ირონიულად განაცხადა: **ლომი და ლობიო მოუნდათ, ამიტომაც ტოვებენ თეატრს და ქუთაისში მიდიანო!** როცა მას **არჩილ ჩხარტიშვილი** გაუნაწყენდა: **„ვინ გკითხავს შენ ჩვენს საქმეს?“** ბესომ უპასუხა: **„შენ ვინღა ხარ, თეატრის ხაზეინი მე ვარ“.**

— მარჯანიშვილის მიერ ახალშექმნილ თეატრში კონფლიქტი ვინ დაიწყო?

— იმათ, ვინც თავის დროზე რუსთაველის თეატრში კორპორაცია **„დურუჯის“** წევრები იყვნენ და ჯერ **ახმეტელთან** არიეს სიტუაცია, შემდეგ — **მარჯანიშვილთან.** ამიტომ ვამბობ, რომ არ შეიძლება, რუსთაველის თეატრის კონფლიქტი მხოლოდ **ახმეტელთან** ასოცირდებოდეს და მსახიობების ბრალი გამოირიცხოს. თავიდან, როდესაც კონფლიქტი **მარჯანიშვილსა** და **ახმეტელს** შორის დაიწყო, მსახიობები **მარჯანიშვილს** ეფიცებოდნენ ერთგულებას და თავიანთ მასწავლებლად თვლიდნენ, თუმცა, როდესაც **მარჯანიშვილი** რუსთაველის თეატრიდან წავიდა, არც დაიცვეს და არც გაჰყვნენ. მასთან ისინი მოგვიანებით კი ჩავიდნენ, მაგრამ მშვიდად მუშაობის ნაცვლად, სულ მალე აიძულეს, თავისი ახალშექმნილი თეატრიდან წასულიყო. ასე რომ, **დიდი რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი თავისი მოწაფეების მსხვერპლი გახდა!**

— მაინც რაში არ ეთანხმებოდნენ მსახიობები თავიანთ მასწავლებელს?

— **აკაკი ხორავას** ინფორმაციით, წამყვანი მსახიობები **მარჯანიშვილის** ფუნქციებში ერეოდნენ, თეატრში შექმნეს დაჯგუფებები, კოლექტივი დაშალეს და რეჟისორის კრიტიკა დაიწყეს. **მარჯანიშვილის** მუშაობით უკმაყოფილო **უშანგი ჩხეიძე** წერდა: *„სრულიად თავის ნებაზე მიშვება* ***მარჯანიშვილისა,*** *განსაკუთრებით ორგანიზაციულ საკითხებში, არ შეიძლებოდა, რადგან* ***მარჯანიშვილი*** *გრძნობის ადამიანი იყო და ხშირად განწყობილების მიხედვით მოქმედებდა. ჩვენ გვქონდა ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც დადგმული სპექტაკლები მოგვიხსნია* ***მარჯანიშვილისთვის.*** *რასაკვირველია, ეს მტკივნეულად მოქმედებდა მასზე, მაგრამ ჩვენ ამას ჩავდიოდით თეატრის ინტერესებიდან გამომდინარე“.*

— უშანგი ჩხეიძე ახმეტელისგანაც უკმაყოფილო წავიდა, ქუთაისში მას დიდი გეგმები ჰქონდა!

— **მარჯანიშვილისადმი** უკმაყოფილება 1931 წლიდან დაიწყო და მის ირგვლივ ინტრიგების რკალი თანდათან იკვრებოდა. პირველ რიგში, ეს დასის უდისციპლინობაში vლინდებოდა. უშანგის და **ნინო ჩხეიძე** იხსენებდა, 1931 წლიდან ახალდაარსებულ თეატრში კონფლიქტებისა და ინტრიგების გამო მძიმე და ძნელი ატმოსფერო შეიქმნა, უშანგი ხშირად აღარ თამაშობდა და ამ ვითარების გამო გულმოკლული **მარჯანიშვილი** მოსკოვში იმყოფებოდაო. არსებობს 1931 წლის 20 თებერვლით დათარიღებული **უშანგი ჩხეიძის წერილი მარჯანიშვილისადმი:** *„ნუ გაამართლებთ ჩვენი მტრების სიტყვებს, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ დიდხანს დარჩეთ ერთ ადგილას, როცა თეატრში ნამდვილი ანარქიაა და არევ-დარევა, როცა უპასუხისმგებლო პირებს მიჰყავთ თეატრი კატასტროფამდე, ცალკეული დაჯგუფებანი ტალახში სვრიან ერთმანეთს და ჩვენს საუკეთესო მეგობრებს“.* შექმნილი სიტუაციიდან თავდასაღწევად **მარჯანიშვილმა** მოსკოვის თეატრებში დაიწყო სპექტაკლების დადგმა. 1931 წლის 31 იანვარს, წასვლის წინ, მან მსახიობები გააფრთხილა: *„მჯერა თქვენი საქმის, რომელიც თქვენ ხელთაა. გახსოვდეთ, მხოლოდ მკაცრი დისციპლინა მოგცემთ საშუალებას, გეჭიროთ მაღლა ის მხატვრული დროშა, რომელიც ასე დიდი წარმატებით აქამდე გეჭირათ“.* სამწუხაროდ, **მოწაფეთა თავდაჯერება გაცილებით ძლიერი აღმოჩნდა, მათ მასწავლებლისადმი პატივისცემა აღარ ჰქონდათ.**

— გამოდის, რომ მსახიობებს კონფლიქტი ჰქონდათ არამარტო მარჯანიშვილთან, არამედ არც ერთმანეთს ინდობდნენ?

— დიახ, ასე იყო! საერთო კრებაზე **დოდო ანთაძემ** უხამსად მოიხსენია მსახიობები **ვახტანგ აბაშიძე** და **სერგო ზაქარიაძე,** რამაც მთელი დასი აღაშფოთა. კრებას **მარჯანიშვილიც** ესწრებოდა და **ანთაძეს** თეატრიდან წასვლა ურჩია, თუმცა, ბოლოს **ანთაძის** ნაცვლად თეატრიდან წასვლა გადაწყვიტეს მსახიობებმა: **გრიგოლ კოსტავამ, აკაკი კვანტალიანმა, გრიგოლ სულიაშვილმა, სოფიკო ვაჩნაძემ, მერი დავითაშვილმა, ჯაყო მეძმარიაშვილმა, კაკი აბესაძემ და ვლადიმერ ჩომახიძემ.** ამათ დაემატნენ **ვახტანგ აბაშიძე, სერგო ზაქარიაძე, არჩილ ჩხარტიშვილი და დუდე ძნელაძე.** სიტუაცია გაამწვავა იმანაც, რომ 1931 წლის 31 დეკემბერს **მარჯანიშვილმა** თეატრის კოლეგიის დაუკითხავად ხელი მოაწერა კონტრაქტს მოსკოვის კორაშის თეატრში იბსენის „მშენებელი სოლნესის“ დადგმაზე. **თამარ ჭავჭავაძე უშანგი ჩხეიძეს სწერდა:** *„თეატრი მთელი სეზონი მარჯანიშვილის გარეშე რჩება, რადგან მოსკოვში მას დიდი მოწიწებით ეპყრობიან და აღმერთებენ, ის საქართველოშიც იმავეს ელოდა, მისი ფოკუსების ატანა შეუძლებელია“.* დასის ნაწილი შეიკრიბა და **მარჯანიშვილს** ახსნა-განმარტება მოსთხოვა — პიესაზე იწყებ მუშაობას თუ მოსკოვში გაემგზავრებიო? განსაკუთრებული კატეგორიულობით გამოირჩეოდნენ **ვერიკო ანჯაფარიძე და ხათუნა ჭიჭინაძე,** ისინი თვლიდნენ, რომ თავისი დამოკიდებულებით **მარჯანიშვილი** მსახიობებს ამცირებდა, თითქოს ისინი მის გარეშე არარაობები იყვნენ, რომ **მარჯანიშვილს** უნდოდა, მსახიობებს თავი დაეხარათ და მისთვის მუშაობის დაწყება ისე ეთხოვათ. თავისი მოწაფეებისთვის **მარჯანიშვილი** უკვე აუტანელი იყო, მას სიტუაციის გამოსწორება აღარ შეეძლო. ამას გარდა, ვინაიდან **მარჯანიშვილი** ახალგაზრდობასთან უფრო ახლოს იყო, **თამარ ჭავჭავაძე** შიშობდა, თეატრის მმართველობა უფროსი თაობის ნაცვლად, ახალგაზრდების ხელში არ აღმოჩენილიყო.

— რა იყო ძირითადი ბრალდება, რასაც მსახიობები მარჯანიშვილს უყენებდნენ?

— აღარაფერს გვაძლევს, ცოტას მუშაობსო! 1932 წლის 11 იანვარს **სერგო ამაღლობელი უშანგი ჩხეიძეს** ლენინგრადიდან სწერდა: *„კოტე ნაწყენია, რომ ახალგაზრდობა თეატრიდან გააძევეს, რომ თეატრში ადგილი აქვს ვიწრო ჯგუფობრივ ინტრიგებს. მას არ სურს მუშაობის გაგრძელება, თუ თეატრის პოლიტიკის სათავეში ვიწრო ჯგუფობრივი ინტრიგები იქნება. აუცილებელია ყველა ხელის შემშლელი პირის გაძევება თეატრიდან, ვინც არ უნდა იყოს ის“.* 1932-1933 წლის თეატრალური სეზონი შეფასდა, როგორც საბედისწერო. ინციდენტი მოხდა ხაშურში. **დოდო ანთაძის** მონათხრობით, 6 აგვისტოს ავადმყოფმა **კოტე მარჯანიშვილმა** ხაშურში თათბირი ჩაატარა, სადაც აღნიშნა, რომ დაჯგუფებანი და შინაგანი კინკლაობა ხელს უშლის თეატრის წარმატებით მუშაობას და დასს ერთსულოვნებისაკენ მოუწოდა. სამწუხაროდ, ასე არ მოხდა, თეატრში მდგომარეობა გართულდა. გარკვეული ჯგუფი ამტკიცებდა, რომ თავისი ასაკისა და ამ თეატრზე გულაცრუების გამო, **მარჯანიშვილს უკვე აღარ შეეძლო ხელმძღვანელობა,** რის გამოც მას თეატრში უნდა ჩამოეყალიბებინა მმართველი სარეჟისორო კოლეგია და თვითონ დარჩენილიყო, როგორც რეჟისორი და პედაგოგი. ეს მოთხოვნა გავლენიანმა მსახიობებმა დააყენეს და საქმე იქამდე მივიდა, რომ თბილისიდან ხაშურში განათლების სახალხო კომისარიატის ხელოვნებისა და ლიტერატურის სექტორის გამგე **ლეო ქანდელაკი** ჩავიდა. კრებაზე შეხლა-შემოხლა მოხდა, ცხარე კამათმა გვიან ღამემდე გასტანა და **მარჯანიშვილი ცრემლებამდე მიიყვანეს!** ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის **შალვა დუდუჩავას** სახელზე განცხადებაც გაგზავნეს **მარჯანიშვილის მოხსნის თაობაზე,** მაგრამ, როდესაც **მარჯანიშვილი** გარდაიცვალა, ამ უკანასკნელებმა განცხადება სასწრაფოდ უკან დაიბრუნეს. **აკაკი ხორავა იხსენებდა:** *„ამის შემდეგ ნიანგის ცრემლებით დასტირიან* ***მარჯანიშვილის სახელს.*** *ამაზე შორს ცინიზმი ვერ წავა. თავიანთ მასწავლებელს ჯერ სისხლი გაუშრეს, შემდეგ სიცოცხლე მოუსწრაფეს, დღეს კი დადიან და კოტეს სახელით ვაჭრობენ, საფლავშიც არ ასვენებენ მოხუცს. წარმოუდგენელია ასეთი პირმოთნეობა და ორგულობა“.*

— მარჯანიშვილის მოწინააღმდეგე ძლიერ და გავლენიან ჯგუფში ვინ მოიაზრებოდა?

— მათი სახელები **აკაკი ხორავამ** გააჟღერა: **ვერიკო ანჯაფარიძე, შალვა ღამბაშიძე, უშანგი ჩხეიძე და დოდო ანთაძე.** თუმცა, **ანთაძე** მოვლენებს ისე აღწერდა, თითქოს მას არაფერი ეხებოდა და კონფლიქტს თვალს შორიდან ადევნებდა, არადა, ყველაფრის შუაგულში იყო. **უშანგი ჩხეიძის** მოგონებებშია ხუმრობანარევი სიმართლე: *„ვისხედით თეატრის კანცელარიაში.* ***მარჯანიშვილი*** *ცალფეხმოკეცილი მაგიდაზე იყო ჩამომჯდარი, მეორე დღეს ის მოსკოვს უნდა წასულიყო.* ***შალვა ღამბაშიძემ, პიერ კობახიძემ და დავით ჩხეიძემ*** *უსაყვედურეს, ძალიან ხშირად გვტოვებთ, ჩვენთან ცოტას მუშაობთ“.* ამ შეკრებაზე **მარჯანიშვილი** მიუბრუნდა **ღამბაშიძეს** და ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ნაწყენმა მიმართა: **ცოტას ვმუშაობ? მომეცი ჩემი ოტელო!** შემდეგ **უშანგისკენ** გაიშვირა ხელი და სიტყვები ისე წარმოთქვა, რომ მისთვის არც შეუხედავს: — აი, თქვას, რომ ითამაშებს „ფირალებში“ და ხვალვე შევუდგები რეპეტიციებს! **უშანგიმ** არაფერი უპასუხა.

— ვინ აღწერა სრული სიმართლე მარჯანიშვილსა და მის მოწაფეებს შორის წარმოშობილ კონფლიქტზე?

— ეს კონფლიქტი აღწერა **ვახტანგ ტაბლიაშვილმა:** *„შევედით დიდ ოთახში. ადრე აქ ბუღალტერია იყო, ამჟამად კი ბიბლიოთეკას წარმოადგენდა. აქ იყვნენ* ***უშანგი ჩხეიძე, შალვა ღამბაშიძე, დოდო ანთაძე, ხათუნა ჭიჭინაძე*** *და სხვები. მცირე დუმილის შემდეგ წამოდგა* ***ღამბაშიძე:*** *ბატონო კოტე! ამხანაგებმა გადაწყვიტეს, გელაპარაკოთ დღეს თქვენ. იგულისხმეთ, რომ ყველა ჩემი სიტყვა და აზრი არის ჩვენი სიტყვა და აზრი. და* ***შალვა ღამბაშიძემ*** *ილაპარაკა* ***მარჯანიშვილის*** *დამსახურებაზე, რომ ყველაფერი ეს იყო მხოლოდ წარსულში, რომ ამჟამად იგი აღარაფერს აძლევს ქართულ თეატრს. აღარაფერს გაძლევთ? — ჩაილაპარაკა* ***მარჯანიშვილმა*** *და სათითაოდ დაუწყო მზერა ყველას. დიდხანს უყურა* ***უშანგი ჩხეიძეს,*** *მზერა გადაიტანა* ***დოდო ანთაძეზე.*** *ყველაზე ბოლოს* ***ღამბაშიძეს*** *შეხედა და მთელი ძალით უყვირა — დამიბრუნე ოტელო!* ***შალვა ღამბაშიძე*** *ჯერ გაფითრდა, მერე გაშავდა. და განა მარტო შალვა გაშავდა იმ საბედისწერო ღამეს?! შეყვირების შემდეგ* ***მარჯანიშვილი*** *დიდხანს იჯდა დადუმებული, მერე ყრუდ წარმოთქვა: — მე ვაკეთებ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შემიძლია და ერთადერთი, რაც აღარ შემიძლია, ყოველი ღამე სპექტაკლების ყურებაა, მაგრამ თეატრს ჰყავს მთავარი რეჟისორი და რეჟისორ-დამდგმელები. ვერ გავიგე, რა გსურთ! მეტი არაფერი თქვა, ადგა, ცოტა ხნით ჩაფიქრდა და ოთახიდან გავიდა. ეს იყო* ***მარჯანიშვილის*** *უკანასკნელი დღე თავის თეატრში. მალე ტვინში სისხლის ჩაქცევით გარდაიცვალა მოსკოვში“.*

წარმოიდგინეთ **მარჯანიშვილის ტრაგიზმი** და საშინელება, როცა შესცქეროდა, როგორ უსწორდებოდნენ თავისი უმადური მოწაფეები!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი



დოდო ანთაძე და კოტე მარჯანიშვილი



კოტე მარჯანიშვილი

დავით ჩხეიძე, დოდო ანთაძე, უშანგი ჩხეიძე, იოსებ გრიშაშვილი, კოტე მარჯანიშვილი, ნიკოლოზ გოძიაშვილი

მედეა ლორთქიფანიძე:

დედა 40 წლის ასაკში გავხდი და ეს იყო ენით აუწერელი ბედნიერება!

„შვილი დედამ უნდა გაზარდოს, მას ისე ვერავინ მოეფერება, როგორც დედა!“

მედეა ლორთქიფანიძე შვილთან – შორენა მახარაძესთან ერთად

ცნობილი მსახიობი, სერიალ „ჩემი ცოლის დაქალების“ გმირი მანანა, იგივე მედეა ლორთქიფანიძე, 40 წლის ასაკში გახდა დედა და მათ, ვინც ამ ასაკს მიღწეულია და ჯერ კიდევ შვილი არ ჰყავთ, ურჩევს, გული არ გაიტეხონ, თანამედროვე მედიცინას ენდონ და უფალს მადლი შესწირონ:

— გვიან გავთხოვდი, 30 წელს ვიყავი გადაცილებული, კარგა ხანს შვილი არ მიჩნდებოდა, ერთხელ ნაყოფიც მომწყდა და ძალიან ვინერვიულე. ჩემი მეუღლე ექიმი იყო, პროფესორი და ნაყოფის შესანარჩუნებლად საუკეთესო ექიმებთან დავყავდი, ბოლოს ლენინგრადში წამიყვანა და იქ ვიტარებდი გარკვეულ პროცედურებს. **შვილის ყოლის უპირველესი პირობაა სითბო** — ფეხი — **თბილად,** წელი — **თბილად.** ვაფრთხილებ ახალგაზრდა გოგონებს, რომლებსაც ზამთარშიც თხელი ტანსაცმელი აცვიათ — **უარი თქვან სიფრიფანა სამოსზე, თბილი ჩაიცვან, მოუფრთხილდნენ შარდსასქესო ორგანოებს, ქალისთვის უმნიშვნელოვანესია ჯანმრთელი საშვილოსნო.**

— რთული მშობიარობა გქონდათ?

— არა, რადგან მუდმივად მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავი. **ლენინგრადში ვიმშობიარე,** ის სამშობიარო სახლიც მახსოვს, ალექსანდრე ნეველის ძეგლთან ახლოს იყო, ფანჯრიდან ვუყურებდი ხოლმე ამ სკულპტურას. ჩემი **ბოგონა** სულ პაწაწინა — **2 კილოგრამი და 600 გრამი** დაიბადა, თოჯინა გეგონებოდათ, ახლა კი შოლტივითაა, მაღალი, ლამაზი, უკვე 42 წლისაა. ჩემი გულშემატკივრები იყვნენ **მეუღლე** და **მაზლი,** რომელიც მაშინ ლენინგრადში სწავლობდა. **მშობლები** კარგა ხნის გარდაცვლილი იყვნენ, ამიტომ ჩემი სიხარული ვერ გაიზიარეს.

— როდის დაბრუნდით თბილისში?

— ორიოდე კვირაში! მახსოვს, როდესაც აეროპორტში უნდა წავსულიყავით, ტაქსში ბავშვი გულში ჩავიკარი და მთელი არსებით სწორედ მაშინ ვიგრძენი, რომ დედა ვიყავი და შვილზე პასუხისმგებლობა მქონდა. თბილისში ჩამოსულს დამხვდნენ თანამშრომლები და მეზობლები, სახლში სუფრა გავშალეთ. **ვინც გვიან გათხოვდა და ჯერჯერობით შვილი არ ჰყავს, მინდა, დავამშვიდო, გული არ გაიტეხონ, მედიცინა ისეა წინ წასული, სპეციალისტს მიენდონ და დაელოდონ, ღმერთი შვილს აუცილებლად მისცემს!** აქვე ერთსაც ვიტყვი: დღევანდელ სიტუაციაში — **კორონავირუსის ეპიდემიის დროს,** სჯობს, **თავი შეიკავონ დაფეხმძიმებისაგან!** გული მიკვდება, როდესაც ფეხმძიმე ქალბატონებზე ვიგებ, რომ ვირუსი შეეყარათ და ნაყოფი დაკარგეს!

— ვინ გეხმარებოდათ შვილის აღზრდაში?

— ჩვენს შვილს მე და ჩემი მეუღლე ვზრდიდით. **ბავშვი ბუნებრივ კვებაზე მყავდა, რადგან ვთვლი, რომ დედის რძით გაზრდილი ბავშვი უფრო ჯანმრთელია და ქალიც დიდხანს ინარჩუნებს ახალგაზრდობას.** ჩვენი შვილი ფერებაში გავზარდეთ, შორენა დავარქვით, მამა განსაკუთრებით ანებივრებდა. ყოველ დილას სკოლაში მიჰყავდა, გაკვეთილების მერე — სასეირნოდ, ხან ხინკლის საჭმელად გამეპარებოდნენ. მძიმე ცხოვრება მქონდა გავლილი, განუწყვეტლივ მშობლებისა და ძმის გარდაცვალებაზე ვდარდობდი, აღარაფერი მახარებდა და **მხოლოდ ჩემი ქმარი იყო ჩემი იმედი და დასაყრდენი.** წარმოიდგინეთ, ჩემთვის, შუა ასაკში შესული ქალისთვის, რა ბედნიერება იქნებოდა შვილის დაბადება. **ბავშვმა ცხოვრება მზის სხივივით გამინათა.** შორენა 13 წლის იყო, როდესაც ჩემი მეუღლე გარდაიცვალა — მე დავქვრივდი, ის კი მამით დაობლდა. იმდენად ვიყავი მეუღლეზე მინდობილი, ცხოვრება როგორ გამეგრძელებინა, ან შვილი როგორ გამეზარდა, არ ვიცოდი. **სწორედ იმ პერიოდში გამწირა ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა** — ბანკიდან ფული გამოვუტანე და რომ მეგონა, ვალს იხდიდა, თურმე, უცხოეთში წასულა და ვალი შემატოვა! ამის გამო ყველაფერი გავყიდე — მანქანა, აგარაკი, სახლი. შვილი რომ არა, ვერ გადავიტანდი ამ უბედურებას, მასზე ზრუნვამ და ფიქრმა შემაძლებინა ფეხზე დადგომა. **მარტოხელა დედების გასაგონად მინდა, ვთქვა:** თუკი მეუღლე გაშორდათ, ან სიყვარულში არ გაუმართლათ და ამ სიყვარულის ნაყოფს ზრდიან, არავის შეაცოდონ თავი, არ გატყდნენ, პირიქით, იშრომონ, თავმოყვარეობა არ დაკარგონ და ისეთი შვილი გაზარდონ, რომ მამა მთელი ცხოვრება სინანულში იყოს, შვილი რომ მიატოვა!

— რას იტყვით იმაზე, რომ ხანდახან მშობლები უხეშად ერევიან ახალგაზრდა ცოლ-ქმრის ცხოვრებაში, რის შედეგადაც ოჯახი ინგრევა და ბავშვები ზარალდებიან?

— **თუ ოჯახში სიმშვიდე არ არის, უმჯობესია, ცოლ-ქმარი ცალკე ცხოვრობდეს და ყველამ თავისი ადგილი იცოდეს!** როცა გავთხოვდი, ჩემმა ქმარმა გამაფრთხილა: **დედაჩემსა და შენ შორის რაიმე დაპირისპირება რომ მოხდეს, წავალ და გადავიკარგები, თქვენგან ერთ-ერთზე არჩევანს არ გავაკეთებ!** დედამთილისათვის ერთი საწყენი სიტყვა არ მითქვამს, ცალკე ვცხოვრობდით, მაგრამ სადილად ყოველდღე მასთან ვიყავით. **დედამთილთან ურთიერთობას ვუფრთხილდებოდი, რადგან ქმარი ძალიან მიყვარდა.** ჩემი შვილიც ისე გავზარდე, რომ ქმრის დამჯერებელი, ერთგული და გულშემატკივარი ყოფილიყო, პატივი ეცა მისი მშობლებისთვის. ბედნიერი ვარ, რომ დამიჯერა, ქმარშვილსაც უვლის და სახლიც ყოველთვის მოწესრიგებული აქვს. **არაჩვეულებრივი სიძე მყავს, მადლობა მას, ჩემი შვილი რომ ასე ძალიან უყვარს.**

— სერიალში „ჩემი ცოლის დაქალები“ ორი შვილის დედა ხართ!

— **„ჩემი ცოლის დაქალების“** შემოქმედებითი ჯგუფი ჩემი მეორე ოჯახია! როცა გადაღებაზე მეძახიან, ახალგაზრდობა მიბრუნდება, ენერგია მემატება. სცენარის მიხედვით, ორი შვილის დედა ვარ, **თეასი და დათოსი.** ისე შევეჩვიე ჩემი გმირის — **მანანას ამპლუას,** რომ **დათოს** (ლევან ყოჩიაშვილს) მართლა ჩემს შვილად მივიჩნევ, ძალიან კარგი ბიჭია, უბედნიერესია მისი ნამდვილი დედა, ასეთი ვაჟი რომ ჰყავს. **დათო** ჩემი მესაიდუმლეა, როცა ვხედავ, გულს უხარია, პირდაპირ ვიტყვი, უნაკლო ახალგაზრდაა, ნიჭიერი მსახიობი, რომელიც შესანიშნავად ასრულებს თავის როლს და რაც უნდა შეეშალოს თავის მეუღლესთან — ამ შემთხვევაში **ნინასთან** სერიალიდან, მაინც ვამართლებ, იმიტომ, რომ შვილია და ძალიან მიყვარს. ჩემმა როლმა ძალიან კარგად დამანახა ის სირთულეები, რაც მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრებაში ხდება, როგორია ქართველი ქოთქოთა ბებიის როლი ბავშვების აღზრდაში, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ძიძას და ა.შ. **ძალიან მნიშვნელოვანია, ძიძის სახით ვინ შეგყავთ ოჯახში, ვის ანდობთ შვილების აღზრდას.** სერიალის **ნინას** გაუმართლა, რომ მის შვილებს ისეთი ძიძა ზრდის, როგორიცაა **ირა,** რომლის როლსაც შესანიშნავად ასრულებს **ნანუკა ხუსკივაძე.** რეალურად კი **ბევრია მაგალითი, როდესაც ძიძამ სრულიად არია სიყვარულით შექმნილი ოჯახი!**

— ბევრი ბავშვი სრულად ძიძის მეთვალყურეობის ქვეშ იზრდება, რადგან დედა სამსახურშია!

— სახლში ქალს დამხმარე თუ ჰყავს, ძალიან კარგია, მაგრამ **შვილი დედამ უნდა გაზარდოს, მას ისე ვერავინ მოეფერება, როგორც დედა!** ახალგაზრდა დედებმა დაიმახსოვრონ, რომ ძიძა მხოლოდ დამხმარეა, ბავშვის აღზრდაში მთლიანად დედა უნდა იყოს ჩართული, ასევე ბებიები და პაპები, ანუ ოჯახი, რადგან ბავშვი სრულფასოვან პიროვნებად მხოლოდ ასეთ ატმოსფეროში ჩამოყალიბდება. **დედა ავი არ უნდა იყოს, საჭირო არ არის წივილ-კივილი, ბავშვმა თუ დააშავა, ტკბილი სიტყვით მიახვედრეთ შეცდომა!** საქართველოში ძალიან ბევრია სამაგალითო დედა და ასეთებად მიმაჩნდა **ბელა მირიანაშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე და მედეა ჯაფარიძე.** შესანიშნავი დედები არიან ჩემი მეზობლები — **დოდო წიკლაური და მარინა ცერელაძე.** რა თქმა უნდა, ყველას ჩამოთვლა შეუძლებელია და ღმერთმა ნუ ქნას, საქართველოში სამაგალითო დედები დაილიოს!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

მედეა ლორთქიფანიძის ქალიშვილი შორენა მახარაძე

„ჩემი შვილიც ისე გავზარდე, რომ ქმრის დამჯერებელი, ერთგული და გულშემატკივარი ყოფილიყო!“

„ბავშვი ბუნებრივ კვებაზე მყავდა, რადგან ვთვლი, რომ დედის რძით გაზრდილი ბავშვი უფრო ჯანმრთელია და ქალიც დიდხანს ინარჩუნებს ახალგაზრდობას!“

„ზდორავია"

FitoSana

იმისათვის, რომ იყო ჯანმრთელი, უნდა გაიწმინდო ორგანიზმი!

აქცია!!! მხოლოდ პენსიონერებისთვის! თითო კოლოფზე ფასდაკლება 3 ლარი!

საპენსიო ფასდაკლება 3 ლარი

რას დაინახავდა ადამიანი, თუ ერთი წუთით საკუთარი ორგანიზმის შიგნით ჩაიხედავდა? კანცეროგენებით დაზიანებულ ღვიძლს, კენჭებით და ქვიშით სავსე თირკმლებს, დაჩირქებულ ჰაიმორიტულ სინუსებს, მინისებურ ლორწოს მუცლის ღრუში, განავლოვან ქვებს მსხვილი ნაწლავის კედლებზე და უამრავ ძველ უჯრედს, რომლის ერთი ნაწილი უკვე მკვდარია, მეორე ნაწილი კი იშლება და წამლავს ორგანიზმს. მაგრამ ყველაზე მაინც მაინც "ჭუჭყიანი" სისხლია, რომელსაც ყველა ორგანოში და სისტემაში მიაქვს ტოქსინები, აბინძურებს სისხლძარღვებს და არღვევს ენერგოცვლას. ასეთი სამწუხარო სურათის მიზეზია ორგანიზმის დაბინძურება შლაკებით, რომლებიც აფერხებენ ორგანიზმის მუშაობას და იწვევენ სხვადასხვა სახიფ დაავადებებს.

ორგანიზმის ინტოქსიკაციის ნიშნები. შეამოწმე საკუთარი თავი!

ტოქსინების 85% ორგანიზმში საკვებით, წყლით და ჰაერით ხვდება. ეს 5-ჯერ აღემატება იმ მოცულობას, რომელსაც ორგანიზმის გაწმენდის ბუნებრივი სისტემა დამოუკიდებლად ერევა. ტოქსინები თანდათანობით გროვდება და ჩვენი ორგანიზმი გადის დაბინძურების რამდენიმე სტადიას – დაწყებული მსუბუქით, რომელიც იწვევს უმნიშვნელო სისუსტეს და დამთავრებული ყველაზე მძიმით, რომელიც აჩენს ონკოლოგიურ დაავადებებს. იმისათვის, რომ დროულად მიიღოთ ზომები და თავიდან აიცილოთ სავალალო შედეგები, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ინტოქსიკაციის პირველ სიმპტომებს: **ქრონიკული დაღლილობა, თავის და მუცლის ტკივილი, სისუსტე, სახსრების და კუნთების ტკივილი, ოფლიანობა, სიცხე, წნევის ხტუნვა, მეტეორიზმი, ყაბზობა ან დიარეა, ღებინება, დეპრესია.** ჩამოთვლილთაგან თუნდაც ერთი ნიშნის აღმოჩენის შემთხვევაში საჭიროა დაუყოვნებლივ ჩაიტაროთ ორგანიზმის სწორი და კომპლექსური წმენდა. "ზდრავიას" ზეთით ორგანიზმის გაწმენდა გააქრობს არა მხოლოდ სიმპტომებს, არამედ განკურნავს ბევრ დაავადებას სპეციალური მკურნალობის გარეშე.

საუკეთესო მკურნალობა – ორგანიზმის გაწმენდაა.

"ზდრავია" – ტოქსიკური ნივთიერებების განდევნის სრულყოფილი გამაჯანსაღებელი პროგრამაა, რომელიც ორგანიზმს თვითგამწმენდი და თვითაღმდგენი მექანიზმების ამუშავებაში ეხმარება. პრეპარატი შემუშავებულია ევროპელი მეცნიერების ბოლო გამოკვლევების საფუძველზე, აქტიურად გამოიყენება დეტოქს–პროგრამებში და უზრუნველყოფს ორგანიზმის ხარისხიან და ბუნებრივ გაწმენდას. "ზდრავია" შეიცავს მცენარეული ზეთების კომპოზიციას (კედარის, სოლობუმის, კრაზანას ბალახის, დინდგელის (პროპოლისი), სოიოს, წორბლის მარცვლის ჩანასახის, სიმინდის, ქაცვის), აგრეთვე, სიცოცხლისთვის აუცილებელ E, A, D, ვიტამინებს და აქტიურ კომპონენტებს (ომეგა-3, კოენზიმი Q10).

როგორ მოქმედებს "ზდრავიას" ზეთი:

1. ხარისხიანად წმინდავს ორგანიზმს ტოქსინებისგან, რის შედეგადაც ხდება ორგანოების და სისტემების პირველადი ფუნქციების აღდგენა, იმატებს სიცოცხლისუნარიანობა, ნესრიგდება ძილი.
2. აძლიერებს იმუნიტეტს და ორგანიზმის წინააღმდეგობას ვირუსების და დაავადებების მიმართ.
3. ებრძვის დაავადების მიზეზებს და თავიდან აცილებს ახალი მიზეზების გაჩენას.

"ზდრავია" – საერთო სისტემური პრეპარატია. იგი ეფექტურია ისეთი დაავადებების დროს, როგორიცაა:

❖ კანი – სოკოვანი დაავადებები, ფსორიაზი, დერმატიტები, ეგზემა, ჰერპესი, ნეიროდერმიტი;
❖ გულსისხლძარღვთა სისტემა – გულის იშემიური დაავადება, ათეროსკლეროზი, არითმია, ჰიპერტონია, სტენოკარდია, ვარიკოზი, თრომბოფლებიტი, ტროპიკული წყლული; აღდგენა ინსულტის და ინფარქტის შემდეგ;
❖ საშარდე სისტემა – შარდის შეუკავებლობა, ცისტიტი, ურეთრიტი, პიელონეფრიტი, შარდკენჭოვანი და გინეკოლოგიური დაავადებები;
❖ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი – ქოლეცისტიტი, პანკრეატიტი, გასტრიტი, კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული, კოლიტი, ციროზი, ჰეპატოზი, ყაბზობა, ბუასილი;
❖ საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა – ართროზი, ართრიტი, ოსტეოქონდროზი, ოსტეოპოროზი, პოდაგრა, რევმატიზმი, რადიკულიტი, მალთაშუა თიაქარი;
❖ სასუნთქი სისტემა – ბრონქიტი, ასთმა, ტონზილიტი, ჰაიმორიტი, სინუსიტი, ანგინა;
❖ ენდოკრინული სისტემა – შაქრიანი დიაბეტი, ფარისებრი ჯირკვლების დაავადებები;
❖ნერვული სისტემა – ვეგეტო-სისხლძარღვოვანი დისტონია, ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი, ნერვული გამოფიტვა, შფოთი და დეპრესია, ნევრალგია, ნევრიტი, უძილობა;
❖ მხედველობის და სმენის ორგანოები – კატარაქტა, გლაუკომა, კონიუნქტივიტი, ბლეფარიტი, ოტიტი, სმენის დაქვეითება (ასაკობრივი და ნეიროსენსორული).

ანდეთ "ზდრავიას" ზეთს ორგანიზმის გაწმენდა-აღდგენა და იცხოვრეთ ჯანმრთელად!

სიბერეში იმდენი დაავადება დამიგროვდა, რომ ექიმებმა არ იცოდნენ, რომლით დაეწყოთ ჩემი მკურნალობა. თითოეულმა თავისი წამლის რეცეპტი გამომიწერა, მათ სულ არ აინტერესებთ რა უკუჩვენება მოჰყვებოდა მათ! ვსვამდი **პიელონეფრიტის და შარდკენჭოვანი დაავადების** წამლებს. როცა თირკმლებში ქვები ამომრავდებოდა ხოლმე, ტკივილისგან უბრალოდ კედლებზე დავდიოდი! ოპერაციის გაკეთებას ვაპირებდი, მაგრამ ისეთი თანხა მოითხოვეს, რომ ცხოვრებაში ვერ შევაგროვებდი! "ზდრავიას" ზეთი მეუღლემ მიყიდა. მე უკვე ყველაფერი რწმენა დაკარგული მქონდა, მაგრამ ის სხვისგან ... იდა. დავლიე და საოცრება მოხდა, ქვები დაიშალა და ქვიშის სახით გამოვიდა ორგანიზმიდან. ექოსკოპიამ აჩვენა, რომ ჩემი თირკმლები სუფთაა. ჩემი ცოლმა „ზდრავია" **ვარიკოზის** სამკურნალოდ გამოიყენა. ადრე თავის ლურჯ ფეხებს და **ტროფიკულ წყლულებს** სქელი წინდებისა და შარვლის ქვეშ მალავდა. ახლა კი მიმზეული ფეხებით, მოკლე კაბებით კეკლუცობს. ყველა სხვა წამალი ნაგავში გადავაგდეთ! „ზდრავიას" გარდა არაფერი გვჭირდება. სიცოცხლე გვიხარია.

ნიკოლაე სტანი, ქ.ბუქარესტი, რუმინეთი

ბირთვული ელექტროსადგურის ინჟინერი ვიყავი და ეჭვი არ მეპარება, რომ ყველა ჩემი დაავადება სწორედ იქ მუშაობისგან დამეწყო! ათი წელია **ფარისებრი ჯირკვალი** მაწუხებდა, **ჩიყვი** გამიჩნდა და სუნთქვა მიჭირდა. ყელში თითქოს ლუკმა მქონდა გაჩხერილი, ნესიგრად ვერც ვჭამდი და ვერც ვიძინებდი. ჰორმონალურ წამლებს ვსვამდი, მაგრამ მდგომარეობა არ შემიმსუბუქდა, პირიქით, კუჭი ამატკივდა. იმუნიტეტი დამიქვეითდა - სულ გაციებული ვიყავი, სულ გრიპი მჭირდა! არც ძილი მქონდა, არც მადა და არც ცხოვრების სურვილი! თქვენს გაზეთში წავიკითხე "ზდრავიას" შესახებ და გამოფენა-გაყიდვაზე უფრო ცნობისმოყვარეობის გამო მოვედი. ახლა ძალიან მიხარია, რომ დავიჯერე! 4 თვეში დავლიე და შევწყვიტე ჰორმონების მიღება. რამდენიმე კურსის შემდეგ ჩიყვი გამიქრა! ექოსკოპიის დროს ექიმს ძალიან გაუკვირდა, რომ ფარისებრი ჯირკვალი ნორმალური ზომის იყო და არც ერთი კვანძი არ გამოჩნდა. **კუჭის წყლულიც** აღარ მაწუხებს. **იმუნიტეტი** კი იმდენად გამიძლიერდა, რომ ამ ხნის განმავლობაში არცერთხელ არ დამიცემინებია!

ანტონინა გორიუხოვა, ქ.კიევი, უკრაინა

მთელი ცხოვრება ვაჭრობაში გავატარე: მაღაზიებიდან დაწყებული, ბაზარში ვაჭრობით დამთავრებული. ამ უკანასკნელზე სათქმელიც არაფერია - მთელი დღე ფეხზე თუ სიცხეში, წვიმაში თუ ქარში ქუჩაში დგახარ. ასე ვერ ქრონიკული ბრონქიტი დამემართა, მერე კი **ბრონქიალური ასთმა, რადიკულიტი და პოდაგრა.** მედიკამენტებისგან, რომლებსაც ვიღებდი, **ყაბზობა** დამეწყო. წლები ვმკურნალობდი, მაგრამ არც ექიმები და არც მათი ქიმიური საშუალებები არანაირად არ მეხმარებოდნენ. როგორც კი "ზდრავიას" ზეთის შესახებ გავიგე, მაშინვე 4 ფლაკონი შევიძინე. მალევე შემიმცირდა ქოშინი და ხველება, ინჰალატორს აღარ ვიყენებ. ამავდროულად, ფილტვები გამიწმინდა. კუჭ-ნაწლავის მოქმედება მომწესრიგდა, მადა გამიჩნდა, უძილობა არ მაწუხებს. არც რადიკულიტი და არც პოდაგრა თავს აღარ მახსენებენ - შეშუპება შემცირდა და ტერფი აღარ მტკივა. ძალიან მიხარია და დიდი მადლობა თქვენ ამისათვის!

ტატიანა ნევმოდა, ქ.ვიტებსკი, ბელარუსი

ჩემს ქალიშვილს არ გაუმართლა, შინაბერაა. **ფსორიაზის** გამო დაკომპლექსდა. ზაფხულშიც კი გრძელმკლავიან ტანსაცმელს ატარებდა. მუდმივი ქავილი კლავდა. ტკივილით ვუყურებდი მის ტანჯვას. მეც ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად შემისუსტდა **იმუნიტეტი**. ხანგრძლივი სიცოცხლე ქარხნის დაზგასთან გავატარე, ჯანმრთელობის გაუფრთხილებლობის გამო ადრე მომიწია პენსიაზე გასვლა. სახლიდან გარეთ არ გავდიოდი და მაინც ხან ანგინას ავიკიდებდი და ხან **სურდოს**. გარდა ამისა, ყელთან და ყურებთან **პაპილომები** გამიჩნდა. "ზდრავიას" ზეთი ჩემთვისაც და ჩემი ქალიშვილისთვისაც ხსნა აღმოჩნდა. ნინო არა მხოლოდ სვამდა, არამედ ამ ზეთს კანზეც ისვამდა. ფოლაქები გაუქრა, სხეული არ ექავება, კანი გაუსუფთავდა, გაუხდა გული და გაუმართლა. იგი გახდა თავდაჯერებული და მხიარული. "ზდრავიამ" გამწმინდა შემდეგ მე პაპილომების რაოდენობა შემცირდა, ზოგიერთი მათგანი საერთოდ გამიქრა. "ზდრავიასთან" ერთად „პროპოლისის" ბალზამს ვსვამდი. იმუნური სისტემა გავიძლიერე, საერთოდ აღარ ვცივდები.

დალი ქობალია, ქ.თბილისი, საქართველო

არ ვიცი რატომ და რისგან, მაგრამ მთელ ოჯახს რაღაც დაგვემართა. მეუღლეს სისხლძარღვების პრობლემები დაეწყო. როცა ის საავადმყოფოში წაიყვანა **ინსულტის ნიშნებით**, ყველანი ძალიან შევშინდით და ვინერვიულეთ. სისხლძარღვები იმდენად ჰქონდა დაბინძურებული, რომ ექიმები გვეუბნებოდნენ: **ათეროსკლეროზის** ფონზე შემდეგ ჯერზე აუცილებლად **ინსულტი** დაემართება. წნევა სულ უთამაშებდა. მეც გულის პრობლემები - **არითმია** მქონდა. მაგრამ უფრო მეტად ფსორიაზი მაწუხებდა. მზად ვიყავი კანი გამეძრო, ისე მექავებოდა და მტკიოდა. სიცხეში მდგომარეობა მირთულდებოდა, ღამე საერთოდ ვერ ვიძინებდი. შვილიშვილმა, რომელსაც მსგავსი პრობლემა - **ეგზემა** ჰქონდა, „ზდრავიას" ზეთის გამოყენება მირჩია. თითო ჩაის კოვზს დღეში 3 ჯერ ვსვამდი და თან კანსაც ვიმუშავებდი. მთელი სხეული მთლიანად გამიწმინდა. ქავილი აღარ მაქვს, კარგად მძინავს. არც კი მჯერა, რომ ამ გაგანია ზაფხულში ჩემი კანი სუფთაა. არითმიასაც დიდი ხანი არ შევუწუხებივარ. ჩემს ქალიშვილს ქალური პრობლემები ჰქონდა. ერთ თვეში ამ ზეთის წყალობით **რძიანა და კისტა** მოიცილა. არადა საოპერაციო იყო. ჩემი მეუღლე „ზდრავიას" "არტეპრილთან" ერთად სვამდა. სამ თვეში არტერიული წნევა და ქოლესტერინი ნორმაში ჩაუდგა. ახლა მისი სისხლძარღვები სუფთაა, რაც დაადასტურა კომპიუტერულმა ტომოგრაფიამ. თავს კარგად გრძნობს - ძალა აქვს, კარგ ხასიათზეა. ამბობს, რომ **ყაბზობაც** აღარ აწუხებს. აი, რა მნიშვნელოვანია ორგანიზმის გაწმენდა.

ვალენტინა აბშილავა, ქ.თელავი, საქართველო

მას შემდეგ, რაც ჩემმა მეუღლემ **ვირუსული პნევმონია** გადაიტანა, მძიმე ქოშინი და **ფილტვების ქრონიკული დაავადება შემორჩა**. ვერ იძინებდა - იხრჩობოდა და ახველებდა. ცივი ჰაერის და სუნების გამო შეტევები ემართებოდა. გარდა ამისა, 10 წელი **პოდაგრა** ტანჯავს. მოკლედ, ყველაფერი სტკიოდა, ლამის სახლიდან გავიქეცი. მეც მთლად ჯანმრთელი ქალი არ ვარ, **რევმატოიდული ართრიტი** მაქვს. დილით ადგომა მიჭირდა, თან, ზედმეტი წონა მქონდა. "ზდრავიას" ზეთზე გავიგე, რომ ის ბევრ დაავადებას კურნავს. თქვენს გამოფენა-გაყიდვაზე მივედი და შევიძინე. მეც და ჩემმა მეუღლემაც ერთად დავიწყეთ მისი მიღება. ორ თვეში „ზდრავიამ" ჩემი ქმარი გამოაჯანმრთელა. ახლა ჩვეულებრივად სუნთქავს, აღარ ხიხინებს და აღარ ახველებს. შარდის მჟავიანობის დონე ნორმაშია, ამიტომ პოდაგრის დარდი აღარ აქვს. მე ხელ-ფეხი აღარ მიკავდება, სახსრების ანთება ჩამიქრა. დილით ლოგინიდან ადვილად ვდგები. უფრო მეტიც, 8 კგ. დავიკელი. ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს, ენერგია მოგვემატა, ჩხუბიც კი შევწყვიტეთ.

ტატიანა ვოლკოვა, ქ.ბრესტი, ბელარუსი

წლების განმავლობაში ჩემი თანამგზავრები იყვნენ **რადიკულიტი, ოსტეოქონდროზი და ართროზი.** გარდა ამისა, **თირკმელებში და ნაღველში მქონდა ქვები,** დამემართა **პიელონეფრიტი და ქოლეცისტიტი.** ჩემი ყოველი დღე წამებას ჰგავდა. წამლებისთვის ფული არ მყოფნიდა, თან, მათ დიდი აზრი არ ჰქონდა. სინამდვილეში, მხოლოდ "ზდრავიას" ზეთი და "სუსტალაძის" კომპლექსი დამეხმარა. ორ-ორი სრული კურსი ჩავიტარე და გამოკვლევაზე მივედი. ექიმს გაუკვირდა, როცა ექოსკოპიური დათვალიერებით ნაღვლის ბუშტში ქვები ვერ აღმოაჩინა! ამიტომაც შემინახა კოლიკა. თირკმელებიც ჯანმრთელი მქონდა, ყველა ქვა დაიშალა. სიტყვებით ვერ გადმოვცემთ, თუ რა შედეგი მივიღე წელზე და ფეხებზე - არანაირი ხრაშუნი და ტკივილი, მხოლოდ სიმსუბუქე და მობილურობა. თავი დიდი ხანია არ მტკივა. ახლა დავგეგმე აგარაკის მშენებლობა, დარწმუნებული ვარ ჩემს ძალებში და შესაძლებლობებში!

ფედორ კარპენკო, ქ.კიევი, უკრაინა

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი" (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ნავიზორი"** (წვეთები) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაძი"** (კრემი) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაძი"** (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ზდრავია"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პრომიოდ ფორტე"** 31.7. (აქციით 28,70ლ.) **„არტეპრილი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ფრიდიალი"** (კაფ.) 31.7 (აქციით 28,70ლ.) **„ლიპეპტინი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„იმოქსინი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პროსტეიტი 60"** 51.5ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„პროსტერეიტი 120"** 91.5 (აქციით 88,50ლ.) **„ადენომი 60"** 51.5 ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„ადენომი 120"** 91.5ლ (აქციით 88,50ლ.)

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია
FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005
და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

(საპენსიო ფასდაკლება არ მოქმედებს მიწოდების სერვისის შემთხვევაში)

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 სექტემბერი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი"

18 სექტემბერი

თელავი 26 მაისის №5, ჰოლრაკის სახლი – 11.00-12.00 სს.

19 სექტემბერი

რუსთავი დუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა" --- 12.00-13.00სს

20 სექტემბერი

გორი სტალინის გამზ. №24. --------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

21 სექტემბერი

ბათუმი ყაზბეგის №4. სასტ. „ლაით ხაუზ".- 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აქატი" - 16.00-17.00 სს.

22 სექტემბერი

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „ჰურტავა" 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი ლესტავას №25, სასტუმრო „ლია" --- 12.00-13.00 სს.
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

23 სექტემბერი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9^{00} – 21^{00} სს



ᲗᲐᲠᲐᲖᲣᲚᲐᲓ: 6. მიცემითი ბრუნვა (გრამატ.); 9. ჰერმეტული სარკმელი თვითმფრინავში; 10. რომის იმპერატორი; 11. უდედმამო; 12. მცენარეთა სამყარო; 13. გერმანული სარაკეტო იარაღი; 14. ჩქარტემპიანი პატარა მუსიკალური ნაწარმოები; 15. სამეგრელოს სამთავროს მეორე სახელი; 18. გერმანიის იმპერია; 20. მათემატიკური მუდმივა (3,14); 21. მიმართვა ფრანგი ქალისადმი; 24. ლითონის ფული; 25. გულის ქინძისთავი; 28. პატარა სარწყავი არხი; 29. სითხის, აირის სადენის მილის საკეტი; 30. იტალიური პისტოლეტი; 31. საჭადრაკო ტურნირის ნაწილი; 32. ბიზანტიელი მხედართმთავარი; 34. წყლის ტრანსპორტი; 36. შვილიშვილი; 39. ტუზი ბანქოში; 41. ჭაობის მცენარე; 42. „საღვთო რომის იმპერიის“ იმპერატორთა სახელი; 43. ამერიკელი დრამატურგი; 44. საგანგებოდ დამუშავებული ხშირხაოიანი მაუდი ან ფეტრი; 45. შემსრულებელთა რიცხვი ტრიოში; 48. ერთ-ერთი მუშკეტერი დიუმას რომანიდან; 51. თხის ნაშიერი; 52. „მემარცხენე“ ადამიანი; 53. ორგანული ნაერთი, ნახშირწყალბადი; 54. ხის სანაყი საოჯახო ხელსაწყო; 57. ქართველი მსახიობი მამაკაცი; 58. ციხე-სიმაგრე დუშეთის რაიონში; 59. ქონებრივი დანაკლისი; 60. მწვანე გოგრა.

ᲨᲕᲔᲣᲚᲐᲓ: 1. იაპონური ხალხური სამოსი; 2. ყელის სამკაული; 3. „მტირალა“ ხე; 4. მარკეტების ქსელი საქართველოში; 5. ბიბლიური ქალაქი; 6. ცეცხლგამძლე აგური; 7. სომეხთა მღვდელი; 8. ქალაქი იტალიაში; 16. მწერიჭამია მცენარე; 17. ევროპის სახელმწიფო; 19. ბუსუსები ქსოვილზე; 20. ალლუმი; 21. მოკლე კაბა; 22. სომხეთის ფულის ერთეული; 23. ვარდობისთვე; 26. იტალიელი კომპოზიტორი; 27. ერთგვარი მოკლე შარვალი; 33. რკინის ქუდი; 34. ბიჭო! — თბილისური ჟარგონი; 35. დენის სიმძლავრის საზომი ერთეული; 36. კოტონი; 37. ბერძნული დ-ს სახელი; 38. ვისიმე ან რისამე სატირული გამოსახულება; 39. ტროპიკული ხილი; 40. ლივი; 42. კლავიშებიანი დიდი სახული მუსიკალური საკრავი; 45. იტალიის კუნძული; 46. ავსტრიელი კომპოზიტორი; 47. ჰოლივუდის მსახიობი მამაკაცი; 49. იტალიელი კომპოზიტორი; 50. საწერი სითხე; 51. ვატერპასი; 55. კარგი ამინდი; 56. ფლოქვზე დასაკრავი ლითონის ფირფიტა.



მათემატიკური ჩაკეტილი მრუდი	გარეული მტრედი	ნაგებობა დირიჟაბლების ასაგებად	ყანწის მოყვანილობის სასმისი ძველ საბერძნეთში	ძველი ბერძნული სიმებიანი საკრავი	სტენდალი „წითელი და...“	იარლიყი	
ინგლისური ლუდი	ადამიანის სულის განსახიერება ბერძნულ მითოსში	მწერალი ... დეფო	სოფელი ზუგდიდის რაიონში	უალკოჰოლო გაზიანი სასმელი	... ემხვარი - „მთვარის მოტაცება“	პატარა ორადგილიანი თვითმფრინავი	დიდი ჯოხი



ᲡᲐᲔᲙᲚᲔᲡᲘᲝ ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲘ

✝ 13 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. ᲝᲠᲨᲐᲑᲐᲗᲘ. **დიდება პატიოსნისა სარტყელისა ყოვლადწმიდისა დედუფლისა ჩვენისა ღმრთისმშობელისა;** მღვდელმოწამისა კვიპრიანესი, კართაგენელი ეპისკოპოსისა; გენადისი, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა.

✝ 14 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. ᲡᲐᲛᲨᲐᲑᲐᲗᲘ. **გვირგვინი წელიწადისა და დაწყება ინდიქტიონისა, ანუ ეკლესიური ახლისა წელიწადისა.** კრება ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა მიასინეს სავანეში; ღირსისა სვიმეონ მესვეტისა, არქიმანდრიტისა; მოწამისა აითალა დიაკონისა; 40-თა მოწამეთა ქალწულთა მმარხველთა და მოწამისა ამუნი დიაკონისა, მოძღვრისა მათისა; მოწამეთა: კალისტასი და ძმათა მისთა, ებოდისა და ერმოგენისა.

✝ 15 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. ᲝᲗᲮᲨᲐᲑᲐᲗᲘ. მოწამისა მამანტისა, მამისა მისისა თეოდოტესი და დედისა მისისა რუფინასი; ღირსისა იოანე მმარხველისა, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა; მოწამეთა 3628-თა ნიკომიდიელთა.

✝ 16 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. ᲮᲣᲗᲨᲐᲑᲐᲗᲘ. მღვდელმოწამისა ანთიმოზისა, ნიკომიდიელი ეპისკოპოსისა და მისთანა მოწამეთა: თეოფილე დიაკონისა, დოროთესი, მარდონიოსისა, მიგდონიოსისა, პეტრესი, ინდისისა, გორგონიოსისა, ზენონისა, დომნა ქალწულისა და ევქთიმესი და სხვათა, ღირსისა თეოქტისტესი, ღირსი ეფთვიმე დიდის თანამმარხველისა; წმიდისა ფებე დედათდიაკონისა; მოწამისა ბასილისა ნიკომიდიელისა; მღვდელმოწამისა არისტიონისა, ალექსანდრიელი ეპისკოპოსისა; იოანიკე II სერბელი პატრიარქისა.

✝ 17 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. ᲞᲐᲠᲐᲡᲙᲔᲕᲘ. **ღირსისა სვიმეონისა, დავითგარეჯის ლავრის წინამძღვრისა, წინასწარმეტყველისა და სასწაულმოქმედისა;** მღვდელმოწამისა ბაბილასი, დიდისა ანტიოქიის ეპისკოპოსისა და მისთანა სამთა ყრმათა: ურბანისა, პრილიდიანესი, ეპოლონისი და დედისა მათისა ქრისტოდულასი; **დღესასწაული ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „მაყვალი შეუწველი“.**

✝ 18 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. ᲨᲐᲑᲐᲗᲘ. **წინასწარმეტყველისა ზაქარისა და მართლისა ელისაბედისა — წმიდა იოანე ნათლისმცემლის მშობელთა;** მოწამისა რაისასი; მოწამეთა იუვენტინე და მაქსიმე მხედართა; მოწამეთა: ურბანისა, თეოდორესი, მედიმნესი და მათთანა 77-თა სასულიერო პირთა, ნიკომიდიას წამებულთა; მოწამისა აბდისი სპარსელის; წმიდისა მოწამისა პეტრე ათონელისა.

✝ 19 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. ᲙᲕᲘᲠᲐ. **ხსენება სასწაულისა ქმნილისა მთავარანგელოზისა მიქაელისა მიერ კოლასეს შინა;** მოწამეთა: ევდოქსისი, ზენონისი და მაკარისი; ღირსისა არქიპოსი; მოწამეთა რომილესი და მისთანა სხვათა მრავალთა; მღვდელმოწამისა კირილესი, ჰორტინელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა: კვირიაკესი, ფავსტო ხუცისა, აბიბოს დიაკონისა და მათთანა 11-თა მოწამეთა; ღირსისა დავითისა.

ᲐᲛᲐᲕᲔ ᲒᲕᲔᲠᲓᲖᲔ ᲒᲐᲛᲝᲥᲕᲔᲧᲜᲔᲑᲣᲚᲘ ᲙᲠᲝᲡᲕᲝᲠᲓᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲚᲔᲜᲢᲕᲝᲠᲓᲘᲡ ᲞᲐᲡᲣᲮᲔᲑᲘ:

ᲗᲐᲠᲐᲖᲣᲚᲐᲓ: 6. დატივი; 9. ილუმინატორი; 10. ნერონი; 11. ობოლი; 12. ფლორა; 13. ფაუ; 14. სკერცო; 15. ოდიში; 18. რაიხი; 20. პი; 21. მადამ; 24. მონეტა; 25. ბროში; 28. რუ; 29. ონკანი; 30. ბერეტა; 31. ტური; 32. დუკა; 34. ტივი; 36. ბადიში; 39. კიკო; 41. ისლი; 42. ოტო; 43. მილერი; 44. ველური; 45. სამი; 48. არამისი; 51. თიკანი; 52. ცაცია; 53. ქსილოლი; 54. როდინი; 57. ლორია; 58. ანანური; 59. ზარალი; 60. აყირო.

ᲨᲕᲔᲣᲚᲐᲓ: 1. კიმონო; 2. კულონი; 3. ტირიფი; 4. კარფური; 5. სოდომი; 6. დინასი; 7. ტერტერა; 8. ვენეცია; 16. დროზერა; 17. შვედეთი; 19. ხაო; 20. პარადი; 21. მინი; 22. დრამი; 23. მაისი; 26. როტა; 27. შორტი; 33. კასკა; 34. ტო; 35. ვატი; 36. ბამბა; 37. დელტა; 38. შარჟი; 39. კივი; 40. კალკი; 42. ორგანი; 45. სიცილია; 46. მოცარტი; 47. პიტი; 49. როსინი; 50. მელანი; 51. თარაზო; 55. დარი; 56. ნალი.

ᲔᲚᲘᲤᲡᲘᲥᲔᲓᲐᲜᲘᲔᲚᲘᲜᲒᲘᲠᲘᲢᲝᲜᲘᲙᲘᲗᲐᲠᲐᲨᲐᲕᲘᲔᲢᲘᲙᲔᲢᲘ

მიხეილ ცაგარელი:

ხელმძღვანელი, ხელქვეითი და ურთიერთობის ჰარმონია!

— ქალწულის ნიშნით დაბადებულს, როგორც ხელმძღვანელს, რა აღიზიანებს, რა არ უყვარს ანდა რა ურჩევნია და რა უნდა გახსოვდეთ მუდამ? თქვენს თანამშრომელ-ქალწულს რა ღირსებანი გააჩნია და რას უნდა მოერიდოთ, რომ არ გაანაწყენოთ? სასწორის ნიშნით დაბადებული ხელმძღვანელი მუდმივად რას ცდილობს, რისი აწონ-დაწონვა უყვარს? როგორი დამოკიდებულება აქვს ფულის მიმართ და რა წარმოადგენს მისთვის არაფორმალურ რიტუალს? თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფი სასწორი მყისიერად რაზე მოახდენს რეაგირებას? შენიშვნის მიცემისას რისი გათვალისწინება გმართებთ? რითი ინტერესდება და მის ყველაზე საყვარელ საქმიანობას რა წარმოადგენს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ხელმძღვანელის, ხელქვეითის თუ თანამშრომლის განსაკუთრებული თავისებურებების შესახებ. ამგვარად რა უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ჩვენი ხელმძღვანელი ქალწულის ნიშნით არის დაბადებული?

— **6. ქალწულისთვის** დიდი კორპორაციის ხელმძღვანელ პოსტზე ყოფნა იშვიათობაა. სამაგიეროდ, მომცრო ფირმის მართვა ძალიან კარგად გამოსდის. **უნდა აღინიშნოს, რომ იგი უფრო მთავარი მრჩეველია, ვიდრე ხელმძღვანელი, რადგან პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება არ უყვარს** და ჩრდილში ყოფნა ურჩევნია. **ქალწულის** ნიშნით დაბადებულის ნიჭი და დადებითი თვისებები უკეთ ვლინდება მშვიდ გარემოში, სამუშაო პროცესის დროს. **ქალწული-ხელმძღვანელი** საქმეს სერიოზულად უდგება, მაგრამ მეორეხარისხოვანი თანამდევი წვრილმანი (შეხვედრები, ეტიკეტები, გაცილებები და სხვ.) აღიზიანებს. იგი სხვების მიმართაც მომთხოვნია, რადგან ყველა უზუსტობას ამჩნევს, ამიტომ, თუ მის დაქვემდებარებაში მუშაობა გსურთ, უნდა იყოთ სწრაფი, მოწესრიგებული და გონებამახვილი. მისი შენიშვნები მშვიდად უნდა მოისმინოთ, ნურასოდეს შეედავებით და სხვას ნუ შეადარებთ. **ქალწულისთვის დაუშვებელია სამსახურში ფლირტი. ასევე არ უყვარს ვულგარული და გამომწვევი სამოსი და მაკიაჟი, მოუწესრიგებელი გარეგნობა და მიულაგებელი სამუშაო ადგილი. იგი მუდამ მიილტვის იდეალურობისა და სრულყოფისკენ,** ბევრ ხალხთან მიმართებით პერცეფციონისტია. სხვა მხრივ, მეტად კეთილი, რბილი, სამართლიანი და ყურადღებიანია. მშვენივრად უწყის, რომელ თანამშრომელს რისი უნარი გააჩნია და რამდენად ფასეულია. **გახსოვდეთ, ნუ შეეცდებით ქალწულის მოტყუებას, რადგან ის სიცრუეს იმაზე უფრო ადრე გამოავლენს, ვიდრე თქვენ იტყვით.** თავად როგორც ხელმძღვანელი, იგი მეტად წესიერი და პატიოსანია და არასოდეს მოატყუებს მას, ვინც მისი ერთგულია. იმ შემთხვევაში კი, თუ **ქალწულის ნიშნით დაბადებული თქვენი თანამშრომელია, იზრუნეთ იმაზე, რომ ნელ-ნელა თქვენს თანაშემწედ მოამზადოთ.** მისი დაკვირვებული თვალი ნებისმიერ სფეროში შეამჩნევს ყველა დეტალს, უწესრიგობას, შეცდომას და მაშინვე გაახმოვანებს. **ქალწულს ყოველთვის შეგიძლიათ, დაეყრდნოთ. მას მკაფიოდ გამოხატული ანალიტიკური აზროვნება და კარგი გემოვნება აქვს.** მუშაობის პროცესში თვალყურს არ საჭიროებს, რადგან ორგანიზებული, ყურადღებიანი, მოქნილი, ჭკვიანი და სანდოა და საქმეც ბოლომდე მიჰყავს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მისთვის შენიშვნის მიცემისას უნდა იყოთ ობიექტური, კონკრეტული, კეთილგანწყობილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, გაანაწყენოთ. მით უფრო, რომ, სავარაუდოდ, თავისი შეცდომა უკვე აღმოჩენილი ექნება და განიცდის. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქალწულის ნიშნით დაბადებული თანამშრომელი თავს უკეთ გრძნობს, თუ მცირერიცხოვან ჯგუფში და მშვიდ გარემოში მუშაობს.

7. სასწორის ნიშნით დაბადებულ ხელმძღვანელს რაც შეეხება, იგი, ერთი მხრივ, მშვიდი, მეორე მხრივ კი, ძალიან აქტიურია, მაგრამ ყოველთვის ცდილობს მის ირგვლივ ჰარმონია, გონებისა და ემოციების ერთიანობა დაამკვიდროს. ასეთი ხელმძღვანელის დაქვემდებარებაში მუშაობა დიდი სიამოვნებაა. იგი მოხდენილად, დამაჯერებლად საუბრობს და სხვების გადმობირება და დარწმუნება ადვილად შეუძლია, თუმცა, მოსმენაც უყვარს. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას შეეცდება, ბევრი ადამიანის აზრი მოისმინოს. **სასწორი-ხელმძღვანელი გულახდილი, წესიერი და სამართლიანია როგორც საკუთარი, ისე სხვისი სიტყვების. მოსაზრებისა და ქმედებების გაანალიზება და აწონ-დაწონვა უყვარს.** სამუშაო დღის შუალედში შესვენებასა და სადილობას დიდ ყურადღებას აქცევს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მისთვის ერთგვარი არაფორმალური სასიამოვნო რიტუალია. **სასწორი-ხელმძღვანელის დამოკიდებულება ფულის მიმართ არაერთგვაროვანია, რადგან ზოგ შემთხვევაში მეწვრილმანე და ზედმეტად ხელმომჭირნეა, ზოგჯერ კი ზედმეტად ხელგაშლილი.** ასეთ დროს მას უყვარს თანამშრომელთა საჩუქრებითა და სხვადასხვა სიურპრიზით წახალისება, პრემიების დარიგება. **სასწორი-ხელმძღვანელი** იშვიათად ხელქვეითებს ოჯახში პატიჟებს და ცდილობს, მათთან ახლო მეგობრული ურთიერთობა დაამყაროს. თუ **სასწორის ნიშნით დაბადებული თქვენს დაქვემდებარებაში იმყოფება ან თანამშრომელია, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ იგი სამსახურში ნებისმიერ დისკომფორტზე მყისიერად რეაგირებს.** იძაბება, ყველაფერზე ღიზიანდება, შეცდომების დაშვებას იწყებს. შესაბამისად, თუ გსურთ, რომ მან სამუშაო ხარისხიანად შეასრულოს, ეცადეთ, შენიშვნაც ტაქტიანად, მშვიდად, ხმის აუმაღლებლად მისცეთ. თავად შენიშვნა კი იყოს მოკლე, ლოგიკური, კონკრეტული. **თუ თანამშრომელ-სასწორს სამართლიანად მოექცევით, ოფისში საყოველთაო კეთილგანწყობა დაისადგურებს.** სასწორი თავად მეტად მშვიდი, ტაქტიანი და დიპლომატიურია. იგი ცდილობს, ირგვლივ ყველაფერი ლამაზი, ჰარმონიული გახადოს. გარდა ამისა, ის გულახდილი ადამიანია და თუ არ მოსწონხარ, ძალით არასოდეს გაგიღიმებს. **სასწორის ნიშნით დაბადებულ თანამშრომელს** ძალიან მოსწონს ჯგუფური, საზოგადოებრივ და საორგანიზაციო საქმეებში მონაწილეობის მიღება. მუდამ ინტერესდება სხვათა მდგომარეობით და ცდილობს, შეძლებისდაგვარად ყველას დაეხმაროს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ სიმართლისა და სამართლიანობის დაცვა მის ყველაზე საყვარელ საქმიანობას წარმოადგენს.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

13-19 სექტემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
საქმეთა რაოდენობა მოიმატებს. ახალი ნაცნობობა და შეხვედრები ცხოვრებას გაგიხალისებთ. მშობლებთან ურთიერთობა სასიამოვნო და სასარგებლო იქნება, შესაძლოა, მათ თქვენს შემოქმედება-გართობაშიც მიიღონ მონაწილეობა. სასიკეთო იქნება მიწის ნაკვეთის შეძენა, რასაც გარკვეული ფინანსები დასჭირდება. მოგზაურობა-გადაადგილებების დროს მოსალოდნელია რომანტიკული ნაცნობობა და თავგადასავლები.

კურო (21.04-20.05)
კარგი პერიოდია ადრე გაწეული სამუშაო შედეგების შესაჯამებლად და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მისაღებად. ორაზროვან სიტუაციაში სიდინჯე კოლეგებთან და მეგობრებთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ. კარგი დროა ახალი საქმის დასაწყებად. მოულოდნელი ინფორმაცია გაგიადვილებთ გადაწყვეტილების მიღებას. ენერგიის აღსადგენად სასიკეთოა შვებულების აღება და სადმე დასასვენებლად გამგზავრება.

ტყუპი (21.05-22.06)
გარშემო მყოფნი თქვენი ოპტიმიზმითა და საქმისადმი სერიოზული დამოკიდებულებით მოიხიბლებიან. შესაძლოა, საკმაოდ სარფიანი შემოთავაზება მიიღოთ, პასუხის გაცემა არ იჩქაროთ და ყველაფერი კარგად აწონ-დაწონეთ. შემოსავალი თქვენს შესაძლებლობებსა და შრომისუნარიანობაზე იქნება დამოკიდებული. კარგი დროა მოგზაურობისა და დასვენებისათვის. ახალი ნაცნობობა, შესაძლოა, საინტერესო ხანგრძლივ ურთიერთობაში გადაიზარდოს.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
კარგი პერიოდია კარიერისთვის, პირად ცხოვრებაში ახალი ეტაპის დასაწყებად და მეტი სიამოვნების მისაღებად. მიუხედავად ამისა, აუცილებელია პერიოდულად შესვენება, რათა ორგანიზმს ზიანი არ მიაყენოთ. საბუთების მიმართ ყურადღება გმართებთ, რათა შეცდომა არ დაუშვათ. ოჯახში ყველას დროულად გააცანით თქვენი სურვილები და პრეტენზიები. მოგზაურობა სასიამოვნოდ ჩაივლის და საჭირო ინფორმაციის მიღებაში დაგეხმარებათ.

ლომი (23.07-23.08)
კარგი დროა ჯანმრთელობისა და გარეგნობის მოსაწესრიგებლად, რადგან ამაზე იქნება დამოკიდებული საქმეების წარმატებით განვითარება და ფინანსური მოგების მიღება. ბევრი შეხვედრა და გაადგილებები დამღლელი იქნება, მაგრამ შედეგიანი. ყველა გადაწყვეტილება დინჯად მიიღეთ და მეგობართა რჩევებიც გაითვალისწინეთ. მოგზაურობისას საბუთებსა და ბილეთებს ყურადღება მიაქციეთ.

ქალწული (24.08-23.09)
მოქმედებისას ინტუიციას დაეყრდენით. ნებისყოფა, თავშეკავება და ადამიანთა გადმობირების უნარი პროფესიულ სფეროში პოზიციის გამყარებაში დაგეხმარებათ, თუმცა, დამსახურებული აღიარების იმედი ჯერ ნუ გექნებათ. შესაძლოა, თქვენი თანამოაზრეების ინტერესების დაცვაც მოგიწიოთ. შორეული მოგზაურობა სამომავლო მიზნის გააზრებაში დაგეხმარებათ. პირადი ურთიერთობისას კი შეეცადეთ, უფრო გულგახსნილი იყოთ.

13-19 სექტემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
კარგი პერიოდია ახალი საქმის, პირადი წამოწყებებისთვის და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებებისთვის. ბევრი დრო ესაჭიროება ჩანაფიქრის განხორციელებას, მაგრამ, თუ ემოციებს არ აჰყვებით და სიმშვიდეს შეინარჩუნებთ, გარშემო მყოფთა დახმარებას მიიღებთ. საჭიროების შემთხვევაში კონკურენტებთან ჭიდილიც შეიძლება. ეცადეთ, შეყვარებულთან ურთიერთობით მეტი სიამე მიიღოთ, რადგან დასვენებისთვის ბევრი დრო არ დაგრჩებათ.

მორიელი (23.10-22.11)
უფრო აქტიური და ქმედითუნარიანი გახდებით. გადაადგილება-შეხვედრების რიცხვი მოიმატებს. თქვენი პოპულარობა ახლობელთა წრეში გაიზრდება. კარგი იქნება, თუ თავისუფალ დროს სახლში გაატარებთ და ხშირად დაისვენებთ. ამგვარად ოჯახის წევრებთანაც უფრო ჰარმონიულ ურთიერთობას დაამყარებთ და თავადაც ისიამოვნებთ. შესაძლებელია შორეულ მოგზაურობაში გამგზავრებაც.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
გადაადგილებების, შეხვედრებისა და საქმიანი კორესპონდენციის რაოდენობა გაიზრდება. კარგი პერიოდია სამუშაო ადგილისა და საბუთების მოსაწესრიგებლად. საქმეები თქვენი გეგმის შესაბამისად წარმართეთ. გაზრდილი შრომისმოყვარეობის მეშვეობით ნებისმიერ სირთულეს დაძლევთ. ოჯახის წევრებსა და ბავშვებს მეტი დრო დაუთმეთ. კეთილგანწყობა და შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის სურვილი იმატებს. სასიკეთო დროა რომანტიკული ურთიერთობებისთვისაც.

თხის რქა (22.12-19.01)
შემოქმედებითობა მოგეძალებათ და, შესაძლოა, ცხოვრების ჩვეული წესი ადვილად შეცვალოთ. სწრაფად და რადიკალურად გადაწყვეტილებების მიღება არ გაგიჭირდებათ. ეს პერიოდი გამოიყენეთ ახალი სტრატეგიის შესამუშავებლად და დასანერგად. კარგი დროა სამეცნიერო საქმიანობისთვის და საიდუმლოებების გასაგებად. ახალი რომანტიკული ურთიერთობა კი მხოლოდ ფანტაზიებში იარსებებს.

მერწყული (20.01-18.02)
კარგი პერიოდია კონტრაქტის დასადებად, მათ შორის, საქორწინოსიც. თქვენი ლტოლვა რისკისა და ავანტიურისადმი იმატებს. საბანკო საქმესა და კომერციაში ბედი გაგიღიმებთ. შემოქმედებაც წარმატებას მოგიტანთ. შემოსავალიც გაიზრდება, თუმცა, ამისათვის სამუშაო პირობების შეცვლა მოგიწევთ. სპონტანურ სასიყვარულო კავშირს მოერიდეთ, რადგან ამან შესაძლოა, ჯანმრთელობის პრობლემები გამოიწვიოს.

თევზები (19.02-20.03)
საკუთარ თავს სიამოვნებაზე უარს ნუ ეტყვით, მაგრამ ზღვარსაც ნუ გადახვალთ და ფულსაც ნუ გაფლანგავთ. ახალი კავშირების დამყარება გაგიადვილდებათ. ზოგიერთი სირთულის მიუხედავად, ოპტიმისტური განწყობითა და პარტნიორთა მხარდაჭერით გეგმის განხორციელებას შეძლებთ. სასიყვარულო გრძნობა გარეგნობის დახვეწისკენ გიბიძგებთ. შესაძლოა, სახლის კეთილმოწყობა დაიწყოთ. კარგი დროა დასვენებისთვისაც.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 13, 14, 17 და 18 სექტემბერი

7 სექტემბერი – ახალმთვარეობა,
21 სექტემბერი – სავსემთვარეობა,

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. ლაკმუსი; 6. კანჯო; 12. სტეკა; 13. რეიგანი; 14. მონტანა; 15. რივზი; 16. კიმპო; 17. გრადუსი; 18. ავენიდა; 19. ტიგრი; 20. ძონძი; 21. ნეილონი; 24. აბაშიძე; 28. ნაცია; 29. ლატი; 31. ლარსენი; 32. კლარნეტი; 33. კანი; 35. ვინტი; 36. სტარტი; 37. მაზარინი; 41. ბის; 42. ჯოტო; 44. ირიტაცია; 47. მანდარინი; 48. და; 49. ნასკა; 50. მირანდა; 52. ეპილატორი; 57. სადილი; 60. მისტერია; 61. ყაურმა; 62. ლოველასი; 63. სალამური; 64. ფიქალი.

შვეულად: 1. ლამბადა; 2. კანდელა; 3. უნაგირი; 4. ისაკაძე. 5. გერმანია; 6. კაროტინი; 7. ნავიგაცია; 8. ორიგინალი; 9. ციკანი; 10. კარუზო; 11. ბილიკი; 22. ლასკალა; 23. ნანატრი; 25. ბალთა; 26. შირმა; 27. ძველი; 29. ლივი; 30. ტანგო; 33. კიბო; 34. ნისია; 36. სპიჩი; 37. მუმიე; 38. ზანტი; 39. რიანა; 40. ნეირო; 42. ჯინი; 43. ტოსკა; 45. ცენტურია; 46. აზამბარი; 48. დანი; 50. მეი; 51. რომანი; 53. პრიმა; 54. ლიტრა; 55. ტარტუ; 56. რკალი; 57. სუვა; 58. დოლი; 59. ლისი.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

13 სექტემბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.39 საათზე, ჩადის 18.14 საათზე. **მთვარე** მშვილდოსნის ზოდიაქოშია. ამოდის 12.57 საათზე, ჩადის 22.10 საათზე (მთვარის მე-8 დღე იწყება 15.49 საათზე, მე-2 ფაზა იწყება 23.40 საათზე). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დაბნეულობა მოიმატებს, რომლითაც შესაძლოა, სხვამ ისარგებლოს. მაღალია ილუზიებისა და მოტყუების ალბათობაც, ყურადღებით იყავით. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, სწავლისთვის, კულინარიული საქმიანობისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, სპორტული დანიშნულების ნივთების შესაძენად, მასაჟისთვის. არ არის სასურველი მნიშვნელოვანი ღონისძიების დაგეგმვა, მგზავრობა, მშენებლობა, სისხლის გადასხმა, უტაქტობა, პარტნიორზე ზეწოლა, უნდობლობა და ეჭვიანობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული, მენჯ-ბარძაყის ძვალი. **ქვები:** ფირუზი, სარდიონი, ლაზურიტი, ციტრინი, იაგუნდი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

14 სექტემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.40 საათზე, ჩადის 18.12 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (15.35) თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 14.07 საათზე, ჩადის 23.04 საათზე (მთვარის მე-9 დღე იწყება 17.10 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 14.59 საათიდან 15.35 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს მაღალია ილუზიებისა და მოტყუების ალბათობა. ეცადეთ, რეალისტები იყოთ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ სველ ზედაპირთან მიმართებით. არ არის სასურველი მშენებლობა, სისხლის გადასხმა, ემოციურობა, თავშეკავებულობის გამოვლენა. შედეგიანი იქნება ფილტვებისა და კუჭ-ნაწლავის მკურნალობა. მოერიდეთ მკვეთრ მოძრაობებს. კარგი დღეა სულიერი და ინტელექტუალური საქმიანობისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისთვის, სპორტული ვარჯიშისა და ღონისძიებებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, საზარდული, მუხლები, კანი. **ქვები:** ფირუზი, ქარვა, საფირონი, ონიქსი, ქრიზოპრაზი. **პოზიტიური დღეა** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** თევზებისთვის.

15 სექტემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.41 საათზე, ჩადის 18.10 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 15.10 საათზე, ჩადის 23.59 საათზე (მთვარის მე-10 დღე იწყება 18.12 საათზე. მე-2 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ქმედითუნარიანობის მფარველი პლანეტა **მარსი** გადაინაცვლებს **სასწორის** ზოდიაქოში (30 ოქტომბრამდე), რაც გააძლიერებს დიპლომატიურობასა და კომპრომისის უნარს, კომუნიკაბელურობას, ურთიერთგაგებას, კომფორტისა და სილამაზისკენ მიდრეკილებას და ასევე მერყეობას, სულსწრაფობას, უყაირათობასა და ფანტაზიურობასაც. დღეს კი სიკეთესა და ბოროტებას შორის არჩევანის გაკეთება მოგიწევთ. კარგი დღეა მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებებისთვის და საპასუხისმგებლო შეხვედრებისთვის, მავნე ჩვევისაგან გათავისუფლებისთვის, კოლექციის შესაგროვებლად. პარტნიორთა შორის მოსალოდნელია მტკივნეული პრობლემების გადაწყვეტა. არ არის სასურველი ფინანსური ოპერაციები, ხელმძღვანელთან ურთიერთობა, ქორწინება, სტომატოლოგიური პროცედურები, ახალი კავშირების დამყარება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კბილები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, მალაქიტი, ოპალი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის, მერწყულისთვის.

16 სექტემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.42 საათზე, ჩადის 18.09 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (19.24) მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 16.02 საათზე, ჩადის 17 სექტემბერს 00.06 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 18.54 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 09.41 საათიდან 19.24 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს მსხვილ კაპიტალდაბანდებას მოერიდეთ. ფულსა და ძვირფასეულობას გაუფრთხილდით. კარგი დღეა ახალი ნაცნობობისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, ახალი პროექტის დასაწყებად, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის, მავნე ჩვევისაგან გასათავისუფლებლად, სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის, ექიმთან კონსულტაციისთვის, საოფისე ნივთებისა და საათების შესაძენად. არ არის სასურველი სტომატოლოგიური პროცედურები, ქორწინება, საფინანსო ოპერაციები, ახალი კავშირების დამყარება, სიმძიმის აწევა, ხელმძღვანელთან ურთიერთობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, სახსრები, მუხლები, თვალები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, საფირონი, აკვამარინი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** სასწორისთვის.

17 სექტემბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.43 საათზე, ჩადის 18.07 საათზე. **მთვარე** მერწყულის ზოდიაქოშია. ამოდის 16.44 საათზე, ჩადის 18 სექტემბერს 01.14 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 19.21 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს სიტყვებს ნუ მიენდობით, უკაცრიელ ადგილებს მოერიდეთ. ფულსა და ძვირფასეულობას გაუფრთხილდით. არ არის სასურველი ზედმეტი ლაპარაკი, ფორიაქი, ნერვიულობა, ფეხზე დიდხანს დგომა, საიდუმლოს გამხელა. დღეს და ხვალ დაძაბული დღეებია ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, მერწყულისთვის, რასაც, შესაძლოა, უძილობა მოჰყვეს. კარგი დღეა მოლაპარაკებებისთვის, არომათერაპიისთვის, გულის მკურნალობისთვის, სველი წესით დალაგებისთვის, ელექტრო, აირ და კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად, სარემონტო-სამღებრო სამუშაოებისთვის, სესხის ასაღებად, ბინის შესაცვლელად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, თვალები, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

18 სექტემბერი, შაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.44 საათზე, ჩადის 18.05 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (23.24) თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 17.18 საათზე, ჩადის 19 სექტემბერს 02.26 საათზე (მთვარის მე-13 დღე იწყება 19.39 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 13.15 საათიდან 23.24 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** სასიკეთოა ლოცვა. იმოქმედეთ პრინციპით „შვიდჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი“. მოერიდეთ ურთიერთობის გარჩევას, კრიტიკას. კარგი დღეა შემოქმედებითი გეგმების დასახვისთვის, გულის მკურნალობისთვის, ბინის შესაცვლელად, სესხის ასაღებად, სამეცნიერო კვლევისთვის, რეფორმატორული საქმეებისთვის, ელექტრო და კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად. არ არის სასურველი ხელმძღვანელთან ურთიერთობა, დიდხანს სიარული და ფეხზე დგომა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, თვალები, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ციტრინი, ცირკონი, ძოწი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

19 სექტემბერი, კვირა

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.45 საათზე, ჩადის 18.04 საათზე. **მთვარე** თევზების ზოდიაქოშია. ამოდის 17.47 საათზე, ჩადის 20 სექტემბერს 03.36 საათზე (მთვარის მე-14 დღე იწყება 19.52 საათზე. მე-2 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ზედმეტად აქტიური ნუ იქნებით. თქვენი ცხოვრება კრიტიკულად გაიაზრეთ. ახლობლებსა და შვილებს მეტი დრო დაუთმეთ. ძველ წყენას ნუ გაიხსენებთ. არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, ალკოჰოლის, ნარკოტიკისა და ფსიქოტროპული საშუალებების მიღება. დღეს გამარჯვების მმართველი პლანეტა **იუპიტერი** რეტროგრადული ხდება **თევზების** ზოდიაქოში, რაც გაართულებს უცხოელებთან კონტაქტებს, რელიგიასა და ხელოვნებასთან მიმართებით ძველ წესებთან დაგვაბრუნებს, რათა მათი გახსენება-განახლება მოხდეს. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, ქველმოქმედებისთვის, მგზავრობისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, ტერფები. **ქვები:** ალექსანდრიტი, მარგალიტი, ამეთვისტო, მარჯანი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

ცნობილი მორაგბისა და საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯის ნიკა ამაშუკელის დედა ელი ამაშუკელი 15 წელია, რაც ბუნებრივი კომპონენტების გამოყენებითა და საგვარეულო რეცეპტის მიხედვით ძვალსახსროვანი სისტემის უმძიმეს დაავადებებს მკურნალობს. მისმა პაციენტებმა ერთხელ და სამუდამოდ დაამარცხეს ძვლის ვერაგი დაავადებები და მტანჯველი ტკივილებისაგან გათავისუფლდნენ, თავიდან აიცილეს ოპერაციები და ძვირადღირებული მედიკამენტებით მკურნალობა. ქალბატონი ელი ამ უნიკალურ მალამოს თავად ამზადებს და მისი სასწაულმოქმედი თვისების შესახებაც თავად მოგვახსენებს:

ელი ამაშუკელი:

ვისაც ძვლის სისტემის დაავადებები აქვს, მათთვის ჩემი მალამოთი მკურნალობა ერთადერთი და ბოლო შანსია, მტანჯველი ტკივილებისაგან გათავისუფლდნენ!

— 15 წელია, რაც **საგვარეულო რეცეპტის მიხედვით** ძვალსახსროვანი სისტემის სამკურნალო მალამოს ვამზადებ. ხმამაღლა და ხაზგასმით ვაცხადებ, ვისაც ძვლის სისტემის ურთულესი დაავადებები აქვთ, მათთვის ჩემი მალამოთი მკურნალობა არის ერთადერთი და ბოლო შანსი, თავი დააღწიონ დაავადებას, პროცესი შეაჩერონ და მტანჯველი ტკივილებისაგან გათავისუფლდნენ.

— რომელ დაავადებებს მკურნალობთ?

— **ართრიტს, ართროზს, ოსტეოპოროზს, მუხლის სახსროვან პათოლოგიებს, ხერხემლის თიაქარს.** მალამო კვებავს სახსარსა და ძვალს, აფერხებს სითხის განლევას. ჩემი პაციენტების 80 პროცენტს უმძიმესი დიაგნოზები აქვთ, ყველა სახის კვლევა და მკურნალობა ჩაიტარეს, მაგრამ მდგომარეობა არ გაუუმჯობესდათ. ასეთ ავადმყოფებს ოფიციალური მედიცინა სთავაზობს მხოლოდ ჰორმონს, ანტიბიოტიკს და ოპერაციას. **ჩემი მალამო კი სასწაულს ახდენს. მზად ვარ, ავადმყოფებს მდგომარეობა შევუმსუბუქო ექიმის მიერ დანიშნული წამლის, მკურნალობისა და რიგებში დგომის გარეშე.** ჩემი მალამო **კოქსართროზისა** და **ართროზის** უებარი წამალია, როცა სახსარში სითხე გამოლეულია და ძვალი ძვალს ედება, ხსნის ენით აუწერელ ტკივილს, აჩერებს პროცესს. ვმკურნალობ **ხერხემლის თიაქარით** გამოწვეულ **ნერვის ანთებას,** ავადმყოფი შვებას პოვებს და **ოპერაციას გადარჩება.** ბევრი პაციენტი ოპერაციის შემდეგაც მოსულა ჩემთან მტანჯველი ტკივილით და მალამოთი მომიხსნია შეტევა.

— რამდენად ეფექტურია თქვენი მალამო ოსტეოქონდროზის დაავადების დროს?

— **ოსტეოქონდროზი** კისერში მარილების ჩალაგების შედეგად ვითარდება, ძალიან მძიმე დაავადებაა და არაფერი შველის. **ჩემი მალამოთი ვალწევ საოცარ შედეგს და უამრავი მადლიერი პაციენტი მყავს. მალამო საუკეთესოა ძვლოვანი და კუნთოვანი სისტემის გასაახალგაზრდავებლად, სიბერის შესაჩერებლად.**

— რა კომპონენტებით მზადდება თქვენი მალამო?

— ვამზადებ **თაფლის პროდუქტებით.** მის შემადგენლობაშია **დინდგელი, თაფლის სანთელი, ფიჭვის ფისი.** თუკი ვინმეს ალერგია აქვს თაფლის პროდუქტებზე ან ფიჭვის ფისზე, შეიძლება კანზე გამოაყაროს. ამ შემთხვევაში მალამოთი მკურნალობა უნდა შეწყვიტონ.

— რამდენად ეფექტიანია თქვენი მალამო ანთებითი პროცესების დროს?

— ყელის ტკივილის დროს მალამო გარედან უნდა შეიზილოთ, **კურნავს ბრონქების ანთებას, ყურის ანთებას, თავის ტკივილს, ვენოზურ დაავადებებს,** მაგრამ არა სარისკო თრომბოზულ ვენებს. 100-პროცენტიანი გარანტიით შლის ცელულიტს — ოღონდ მასაჟის ფონზე. **შვილის დაუძლურობას, ნაღრძობს, არჩენს ტრავმის გამო გამოწვეულ ტკივილს, ხსნის შესიებას, აჩქარებს გაბზარული ძვლის აღდგენას.** ჩემი შვილი **ნიკა ამაშუკელი** 10 წლის ასაკიდან რაგბშია და ტრავმები მისთვის უცხო არ არის, ამიტომ მალამოს ყოველთვის თან ვატანდი, თვითონაც მოიხმარდა, მისი მეგობრებიც და წლების განმავლობაში ჩემი მალამო უმსუბუქებდათ ტკივილს. ვჩუქნიდი მეგობრებს, ნაცნობებს, ყველა კმაყოფილი იყო და სასწაულ შედეგებზე მიამბობდნენ. **წარმოიდგინეთ, ამ მალამოს ჭამაც კი შეიძლება, თუკი ღრძილის ანთება გაქვთ, აუცილებლად გიშველით, ფიჭვის გემო აქვს.**

— სად შეიძლება თქვენი მალამოს შეძენა?

— ვაკეში, **ფალიაშვილის №81,** პაციენტებს ვიღებ მკაცრად განსაზღვრულ დროს — **12-დან საღამოს 7 საათამდე.**

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

ელის უნიკალური კრემი და სასწაულმოქმედი სამკურნალო მალამო
თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

თბილისი, ფალიაშვილის 81, ვაკის პარკთან
599-22-59-09

მაღაზია «ბუკვიცა»
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

არა
ელ-გე-ბე-ტე პროპაგანდას!



თარაზულად: 1. ქიმიური რეაქტივი; 6. პატარა ნიჩბიანი ნავი; 12. მოქანდაკის ხის საჭრისი; 13. აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი; 14. აშშ-ის შტატი; 15. ჰოლივუდის მსახიობი მამაკაცი; 16. აეროპორტი სეულში; 17. ტემპერატურის საზომი ერთეული; 18. პროსპექტი, ხეივანი ესპანეთში; 19. მდინარე თურქეთში; 20. ძველი ქსოვილის ნაგლეჯი; 21. ხელოვნური ბოჭკო; 24. ქართველი მსახიობი ქალი; 28. ერი (მოძვ.); 29. ლატვიის ფულის ერთეული; 31. დანიელი მოჭადრაკე; 32. ხის ჩასაბერი საკრავი; 33. საფრანგეთის კინოსაფესტივალო ქალაქი; 35. ხრახნი; 36. შეჯიბრების დაწყების მომენტი. 37. ფრანგი კარდინალი; 41. ნომრის გამეორების მოთხოვნა; 42. იტალიელი ფერმწერი; 44. გალიზიანება (წიგნ.); 47. ციტრუსი; 48. მაკავშირებელი ნაწილაკი; 49. უდაბნო აფრიკაში; 50. პლანეტა ურანის თანამგზავრი; 52. თმის მოსაცილებელი ხელსაწყო; 57. შუადღის პურის ჭამა; 60. საიდუმლო რელიგიური წესების შესრულება ანტიკურ ქვეყნებში; 61. მოხრაკული ხორცი ხახვით; 62. ქალების მუსუსი, არშიყი; 63. ლერწმის ჩასაბერი ხალხური საკრავი; 64. ფენოვანი ქანი.

შვეულად: 1. ბრაზილიური ცეკვა; 2. სინათლის ძალის ერთეული; 3. ცხენის ზურგზე დასადგამი მოწყობილობა; 4. ქართველი მევიოლინე; 5. ევროპის სახელმწიფო; 6. პიგმენტი, რომელიც შედის სტაფილოში; 7. ნაოსნობა, ზღვაოსნობა; 8. დედანი; 9. თხის ნაშიერი; 10. იტალიელი საოპერო მომღერალი; 11. საცალფეხო გზა; 22. იტალიის საოპერო თეატრი; 23. რაც ან ვინც ენატრებოდათ; 25. სარტყლის შესაკრავი; 26. დასაკეცი, გადასატანი ტიხარი; 27. სიტყვა „ახალის“ ანტონიმი; 29. კალკი; 30. წყვილთა ცეკვა; 33. ავთვისებიანი სიმსივნე; 34. ვალი; 36. მოკლე სადღეგრძელო; 37. მთის ბალზამი; 38. ზარმაცი, ნელი; 39. ბარბადოსელი მომღერალი; 40. რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი, ნიშნავს ნერვულს; 42. ინგლისური არაყი; 43. ჯ. პუჩინის ოპერა; 45. ლეგიონის ნაწილი ძველ რომში; 46. ღვინის სმაში გათანასწორება შემოსწრებულისა; 48. ძიუდოისტების ოსტატობის ხარისხი; 50. ინგლისელი მევიოლინე ქალი; 51. სასიყვარულო ურთიერთობა; 53. წამყვანი ბალერინა; 54. თიხის პატარა ვიწროყელიანი ჭურჭელი; 55. ქალაქი ესტონეთში; 56. წრეხაზის ნაწილი; 57. ფიჯის დედაქალაქი; 58. ბატკნის მოგების დრო; 59. ჭაობის მცენარე.

კროსვორდის პასუხები იხ. 30-ე გვერდზე

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...



- სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.
- პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.
- მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.
- ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.
- მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.
- მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.
- მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.
- მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.
- რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.
- ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.
- შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.
- რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.
- შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.
- კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.
- მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.
- წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.
- სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.
- ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.
- შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.
- შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.
- გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.
- იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეაარჩიული

ასავალ დასავალი

2021 წლის 13 – 19 სექტემბერი №38 (1398)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მეციაკოჩჰოჩაცია "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში